

## OBRAZOVNI PROGRAM

---

# OBRAĐIVAČ METALA REZANJEM NA KONVENCIONALNIM MAŠINAMA

## I OPŠTI DIO OBRAZOVNOG PROGRAMA

### 1. OPŠTE INFORMACIJE O OBRAZOVNOM PROGRAMU

---

**NAZIV OBRAZOVNOG PROGRAMA:** OBRAĐIVAČ METALA REZANJEM NA KONVENCIONALNIM MAŠINAMA

**SEKTOR/ PODSEKTOR PREMA NOK – u:** Inženjerstvo, proizvodne tehnologije (mašinstvo i obrada metala, elektrotehnika i automatizacija i dr.) / Mašinstvo

**STANDARDI ZANIMANJA NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA / NIVO:**

- Obradivač/ Obradivačica metala brušenjem, nivo III
- Obradivač/ Obradivačica metala bušenjem, nivo III
- Obradivač/ Obradivačica metala glodanjem, nivo III
- Obradivač/ Obradivačica metala struganjem, nivo III
- Pomoćnik/ Pomoćnica obrađivača metala rezanjem na konvencionalnim mašinama, nivo II

**NIVO OBRAZOVANJA:** III

**TRAJANJE OBRAZOVANJA:** Tri godine

**KREDITNA VRIJEDNOST OBRAZOVNOG PROGRAMA:** 180 CSPK-a

**USLOVI ZA UPIS, ODносно UKLJUČIVANJE U PROGRAM:**

- U skladu sa zakonom

**USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRŠETAK OBRAZOVANJA:**

- U sljedeći razred napreduju učenici koji su na kraju školske godine pozitivno ocijenjeni iz svih modula/predmeta tog razreda i ako su obavili profesionalnu praksu, kako je predviđeno nastavnim planom
- Obrazovanje se završava polaganjem završnog ispita, u skladu sa zakonom

**NIVO OBRAZOVANJA ODНОСНО СТРУЧНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ СТИЋУ:**

**Nivo obrazovanja:**

- Završetkom obrazovnog programa Obradivač metala rezanjem na konvencionalnim mašinama, stiče se srednje stručno obrazovanje u trogodišnjem trajanju i kvalifikacija nivoa obrazovanja Obradivač/ Obradivačica metala rezanjem na konvencionalnim mašinama, nivo III

**Stručne kvalifikacije:**

Završetkom obrazovnog programa Obradivač metala rezanjem na konvencionalnim mašinama, stiču se sljedeće stručne kvalifikacije:

- Obradivač/ Obradivačica metala brušenjem, nivo III
- Obradivač/ Obradivačica metala bušenjem, nivo III
- Obradivač/ Obradivačica metala glodanjem, nivo III
- Obradivač/ Obradivačica metala struganjem, nivo III
- Pomoćnik/ Pomoćnica obrađivača metala rezanjem na konvencionalnim mašinama, nivo II

## CILJEVI OBRAZOVNOG PROGRAMA:

- Osposobljavanje učenika za dostizanje stručnih i ključnih kompetencija koje su predviđene odgovarajućim Standardima zanimanja i Standardima kvalifikacija na kojima se zasniva obrazovni program.

## ISHODI UČENJA

### Po završetku obrazovnog programa, učenik će biti sposoban da:

- Pripremi i organizuje sopstveni rad za realizaciju poslova obrade metala rezanjem na konvencionalnim mašinama
- Pripremi resurse za realizaciju poslova obrade metala rezanjem na konvencionalnim mašinama
- Pripremi radno mjesto za realizaciju poslova obrade metala rezanjem na konvencionalnim mašinama
- Izvrši pripremanje procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnim mašinama
- Izvrši praćenje i upravljanje radom konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem
- Izvrši kontrolu, odlaganje i otpremanje mašinskih djelova
- Izvrši redovno održavanje konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem
- Izvrši nabavku materijala i opreme potrebnih za realizaciju radnog zadatka
- Izradi radnu dokumentaciju prema propisanoj proceduri
- Izvrši nadzor nad poslovima pomoćnika tokom realizacije radnog zadatka
- Sprovede postupke za kontrolu kvaliteta i kvantiteta rada, u skladu sa normativima i drugim propisima
- Održava alat, opremu i uređaje za rad
- Komunicira sa nadređenima i saradnicima, koristeći pravila poslovne komunikacije
- Sprovede postupke i mjere za zaštitu na radu, zaštitu okoline i očuvanje zdravlja

## ISHODI ZA DOSTIZANJE KLJUČNIH KOMPETENCIJA

### Po završetku obrazovnog programa, učenik će biti sposoban da:

- Komunicira na maternjem jeziku, jeziku školovanja i/ili službenom jeziku, primjenom pravilnog i stvaralačkog usmenog i pisanog izražavanja, tumačenjem pojmoveva, stavova i činjenica, koristeći vizuelni, zvučni/audio i digitalni materijal prilikom upotrebe jezika u obrazovanju, radu, slobodnom vremenu i svakodnevnom životu
- Koristi različite jezike na odgovarajući i efikasan način za komunikaciju, primjenom pravilnog i stvaralačkog usmenog i pisanog izražavanja kroz slušanje, govor, čitanje i pisanje prilikom tumačenja misli, osjećaja, činjenica i mišljenja, u odgovarajućem rasponu društvenog i kulturnog konteksta
- Koristi matematičku kompetenciju i osnovne kompetencije u prirodnim naukama i tehnologiji, primjenjujući matematički način razmišljanja i funkcionalno matematičko znanje i vještine u rješavanju problema u svakodnevnim situacijama, kao i znanja i metodologije kojima se objašnjava svijet prirode i promjene uzrokovane ljudskim aktivnostima, radi postavljanja pitanja i zaključivanja na temelju činjenica
- Koristi informaciono-komunikacione tehnologije na odgovoran i siguran način za učenje, rad i učestvovanje u ličnom i društvenom životu, za pronalaženje, procjenu, čuvanje, stvaranje, prikazivanje i razmjenu informacija, kao i za razvijanje saradničkih mreža putem interneta
- Upravlja sopstvenim učenjem i karijerom, uključujući efikasno upravljanje vremenom i informacijama kako u samostalnom učenju tako i pri učenju u grupi, na konstruktivan način, sagledavanjem sebe, svojih vještina, stavova i vrijednosti, suočavanjem sa stresovima uzrokovanim neprekidnim životnim promjenama, pritiscima i rizicima, kao i preuzimanjem odgovornosti za vođenje zdravog načina života
- Učestvuje u društvenom životu i radu, postupa kao odgovorni građanin i u potpunosti učestvuje u građanskom i društvenom životu, zasnovanom na razumijevanju socijalnih, ekonomskih, pravnih i političkih koncepata i struktura, kao i globalnog održivog razvoja

- Pretvori ideje u djelo, uključujući stvaralaštvo, inovativnost, spremnost na preuzimanje rizika i iskorišćavanje prilika, kao i preuzimanje inicijative i sposobnosti da se sarađuje u cilju planiranja i upravljanja projektima koji imaju kulturnu, društvenu ili finansijsku vrijednost
- Uoči značaj razumijevanja i poštovanja načina na koji se ideje kreativno izražavaju i prenose u različitim kulturama u obliku niza umjetničkih i drugih kulturoloških formi, razvijajući i izražavajući vlastite ideje i osjećaj pripadnosti ili uloge u društvu na različite načine i u različitim situacijama

## **2. NASTAVNI PLAN**

R. BROJ	PREDMET / MODUL	BROJ ČASOVA PO OBLCIMA NASTAVE I KREDITNA VRIJEDNOST																
		I RAZRED					II RAZRED					III RAZRED					UKUPNO	
		Σ	T	V	P	KV	Σ	T	V	P	KV	Σ	T	V	P	KV	Σ	KV
E: PROFESIONALNA PRAKSA		10 DANA					10 DANA										20 DANA	
UKUPNO (A+B+C)		1152			342	60	1152			504	60	1056			627	60	3360	180
UDIO U UKUPNOM GOD. FONDU (%)		100			29,7	100	100			43,8	100	100			59,4	100	100	100

T – Teorijska nastava

V – Vježbe

P – Praktično obrazovanje (Praktična nastava)

KV – Kreditna vrijednost

Σ – Suma (Godišnji fond časova)

**Napomene:**

- Nastavni plan sadrži ukupni godišnji fond časova, godišnji fond časova za svaki modul/predmet, kao i godišnji fond časova prema oblicima nastave (teorijska nastava, vježbe i praktična nastava). Škola sama raspoređuje sedmični broj časova u odnosu na godišnji. Preporučeni sedmični fond časova se dobija podjelom ukupnog broja časova modula sa brojem radnih nedjelja u toku školske godine.
- Praktično obrazovanje (praktična nastava) se realizuje u okviru stručnih modula, u školi i kod poslodavca. U zavisnosti od materijalnih uslova u školi i kod poslodavca, praktično obrazovanje (praktična nastava) se može i u cijelini realizovati kod poslodavca.
- Moduli koji su označeni sa (\*), realizuju se kod poslodavca. Izuzetno, ukoliko škola nije u mogućnosti da obezbijedi realizaciju modula kod poslodavca, može je organizovati u školskoj radionici. Za učenike koji imaju zaključen individualni ugovor o obrazovanju kod poslodavca, broj časova ovih modula se uvećava za 108 časova u prvom razredu, 144 časa u drugom razredu, odnosno 132 časa u trećem razredu, u skladu sa Zakonom o stručnom obrazovanju.
- U školama u kojima se nastava izvodi na jeziku pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, učenici imaju 34 časa nastave. Crnogorski jezik kao nematernji se u tom slučaju izučava sa po dva časa sedmično.

## II POSEBNI DIO OBRAZOVNOG PROGRAMA

### 3. MODULI

---

#### 3.1. OPŠTEOBRAZOVNI MODUL

##### OBAVEZNI OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI:

1. CRNOGORSKI – SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
2. MATEMATIKA
3. ENGLESKI JEZIK
4. FIZIČKO VASPITANJE
5. INFORMATIKA
6. FIZIKA
7. HEMIJA
8. SOCIOLOGIJA

##### Napomena:

Programe opšteobrazovnih predmeta priprema Zavod za školstvo u skladu sa odgovarajućom metodologijom, donešenom od strane Nacionalnog savjeta za obrazovanje.

### 3.2. STRUČNI MODULI

#### 3.2.1. TEHNIČKO CRTANJE SA NACRTNOM GEOMETRIJOM U MAŠINSTVU

##### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
I	36		72	108	6

Praktična nastava: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

##### 2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa materijalom i priborom za tehničko crtanje. Osposobljavanje za primjenu pravila i standarda u tehničkom crtanju i nacrtnoj geometriji za skiciranje, crtanje, konstruisanje i razumijevanje tehničkih crteža i šema. Razvijanje preciznosti, kreativnosti, kritičkog mišljenja, tačnosti, odgovornosti, sistematicnosti u radu i pozitivnog odnosa prema struci.

##### 3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Primijeni standarde u tehničkom crtanju
2. Izvrši konstruisanje osnovnih geometrijskih konstrukcija
3. Primijeni osnove nacrne geometrije
4. Primijeni pravila crtanja u mašinstvu
5. Izvrši crtanje uprošćenih prikaza mašinskih elemenata
6. Izradi crteže mašinskih djelova i sklopova

<b>Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da</b> <b>Primijeni standarde u tehničkom crtanju</b>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>  U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b>  (Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Opiše namjenu <b>materijala i pribora za tehničko crtanje</b>	<b>Materijal i pribor za tehničko crtanje:</b> papir, olovke, gumice, tuš za crtanje, lenjiri, trouglovi, šestari, krivuljari, uglomjeri, pera za crtanje i dr.
2. Objasni značaj primjene <b>standarda</b> u mašinstvu	<b>Standardi:</b> međunarodni standardi, regionalni standardi, nacionalni standardi, granski standardi, standardni brojevi i dr.
3. Navede <b>podjelu</b> tehničkih crteža	<b>Podjela:</b> prema sadržini (detaljni i sklopni crtež), prema načinu prikazivanja (aksonometrijski i ortogonalni), prema namjeni (konstrukcioni, sklopni, montažni, instalacioni, radionički, tehnološki, obradni, kontrolni, komercijalni, crtež za porudžbinu, crtež za ponudu, crtež za odobrenje, crtež isporuke, kontrolno-prijemni, opisni, crtež pakovanja, crtež publikacije, projektno-investicioni, patentni, idejni, ilustracioni i situacioni crtež) i prema načinu izrade (originalni crtež, kopija crteža i skica)
4. Opiše namjenu i <b>vrste linija</b> u tehničkom crtanju	<b>Vrste linija:</b> puna debela, puna tanka, puna tanka izvučena slobodnom rukom, puna tanka izvučena na cik cak, isprekidana debela, isprekidana tanka, crta tačka crta tanka, crta tačka crta tanka sa zadebljanjima na krajevima i na mjestima promjene pravca, crta tačka crta debela i crta dvije tačke crta tanka linija
5. Navede <b>formate</b> i standardne razmjere na tehničkom crtežu	<b>Formati:</b> standardni (A0, A1, A2, A3, A4 i dr.) i produženi formati
6. Opiše vrste i elemente <b>tehničkog pisma</b>	<b>Tehničko pismo:</b> uspravno i koso tehničko pismo
7. Nacrti zaglavje i sastavnicu tehničkog crteža, na zadatom primjeru	
<b>Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja</b>	
U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 6. Za kriterijum 7 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.	
<b>Predložene teme</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materijal i pribor za tehničko crtanje</li> <li>- Primjena opštih standarda tehničkog crtanja</li> </ul>	

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da**  
**Izvrši konstruisanje osnovnih geometrijskih konstrukcija**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmoveva)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni <b>osnovne geometrijske pojmove</b>	<b>Osnovni geometrijski pojmovi:</b> tačka, prava, ravan, prostor, duž, ugao, lik i tijelo
2. Opisuje postupak <b>crtanja i konstruisanja</b> osnovnih geometrijskih konstrukcija	<b>Crtanje i konstruisanje:</b> crtanje i konstruisanje pravih linija, crtanje i konstruisanje uglova, konstruisanje spojeva i konstruisanje pravilnih poligona
3. Demonstrira postupak <b>crtanja i konstruisanja pravih linija</b> , na zadatom primjeru	<b>Crtanje i konstruisanje pravih linija:</b> crtanje i konstruisanje paralelnih pravih, crtanje i konstruisanje normale na datu pravu, dijeljenje duži na jednake djelove, dijeljenje duži na proporcionalne djelove i dr.
4. Demonstrira postupak <b>crtanja i konstruisanja uglova</b> , na zadatom primjeru	<b>Crtanje i konstruisanje uglova:</b> crtanje uglova ( $30^\circ$ , $45^\circ$ , $60^\circ$ , $90^\circ$ i dr.) i konstruisanje uglova (dijeljenje uglova, određivanje središta kružnog luka i dr.)
5. Demonstrira postupak <b>konstruisanja spojeva</b> , na zadatom primjeru	<b>Konstruisanje spojeva:</b> konstruisanje dvije normalne prave kružnim lukom zadatog poluprečnika, konstruisanje dvije prave koje zaklapaju tupi ugao, konstruisanje dvije prave koje zaklapaju oštar ugao i dr.
6. Demonstrira postupak konstruisanja <b>pravilnih poligona</b> , na zadatom primjeru	<b>Pravilni poligoni:</b> trougao, kvadrat, petougao, šestougao, sedmougao, devetougao i dr.

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1 i 2. Za kriterijume od 3 do 6 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Geometrijske konstrukcije

<b>Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da Primijeni osnove nacrte geometrije</b>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>  U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b>  (Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Opše načine <b>prikazivanja objekata na crtežu</b>	<b>Prikazivanje objekata na crtežu:</b> prostorno prikazivanje objekata na crtežu i prikazivanje objekata u ravni
2. Demonstrira primjenu <b>projekcija</b> za prostorno prikazivanje objekata na crtežu, na zadatom primjeru	<b>Projekcije:</b> perspektivna, kosa i aksonometrijska projekcija
3. Nacrti zadati predmet u <b>aksonometrijskoj projekciji</b> , na zadatom primjeru	<b>Axonometrijska projekcija:</b> izometrija, dimetrija i trimetrija
4. Demonstrira postupak ortogonalnog prikazivanja objekta na crtežu u <b>projekcijskim ravnima</b> , na zadatom primjeru	<b>Projekcijske ravni:</b> horizontalna, vertikalna i profilna projekcijska ravan
5. Demonstrira postupak ortogonalnog <b>projiciranja</b> tačke, duži i <b>ravni</b> u prostoru i projekcijskoj ravni, na zadatom primjeru	<b>Projiciranje ravni:</b> prikazivanje ravni tragovima, proizvoljan položaj ravni, specijalan položaj ravni, ravan paralelna sa projekcijskom ravnim, ravan normalna na projekcijsku ravan i međusobni položaj dvije ravni (paralelne ravni i ravni koje se sijeku)
6. Demonstrira postupak projiciranja ortogonalnih projekcija <b>pravilnih geometrijskih tijela</b> , na zadatom primjeru	<b>Pravilna geometrijska tijela:</b> rogljasta tijela (kocka, prizma, piramida, tetraedar, oktaedar i dr.) i obla tijela (valjak, kupa, lopta i dr.)
7. Demonstrira postupak crtanja jednostavnih elemenata u aksonometrijskoj projekciji, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspešno realizovao kriterijum 1. Za kriterijume od 2 do 7 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Osnove nacrte geometrije

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da**  
**Primijeni pravila crtanja u mašinstvu**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Opisuje <b>elemente kotiranja</b>	<b>Elementi kotiranja:</b> kotna i pomoćna kotna linija, pokazna linija, kotni završetak (kotna strelica ili kosa crta), početna tačka i kotni broj
2. Demonstrira postupak <b>kotiranja</b> mašinskog crteža, na zadatom primjeru	<b>Kotiranje:</b> redno kotiranje, paralelno kotiranje, kombinovano kotiranje, koordinatno kotiranje, kotiranje nagiba, kotiranje konusa, kotiranje suženja, kotiranje poluprečnika, kotiranje prečnika kruga, kotiranje lukova, kotiranje zakošenja, kotiranje upuštenja i dr.
3. Opisuje <b>vrste presjeka</b> , prekide, skraćenja, posebne projekcije i uvećanje detalja u tehničkom crtanju	<b>Vrste presjeka:</b> puni (jednostavni puni presjek i složeni puni presjek), polovičan, djelimičan presjek i dr.
4. Demonstrira postupak crtanja presjeka, na zadatom primjeru	
5. Demonstrira postupak crtanja prekida, skraćenja, posebnih projekcija i uvećanja detalja, na zadatom primjeru	
6. Objasni <b>osnovne pojmove</b> o tolerancijama <b>dužinskih mjera</b>	<b>Dužinske mjere:</b> spoljašnja, unutrašnja i neodređena mjera  <b>Osnovni pojmovi:</b> tolerisana i slobodna mjera, nazivna mjera, nulta linija, granične mjere, gornja granična mjera, donja granična mjera, stvarna mjera, odstupanje, gornje odstupanje, donje odstupanje, stvarno odstupanje, tolerancija, tolerancijsko polje, položaj tolerancijskog polja, visina tolerancijskog polja, kvalitet tolerancije i dr.
7. Objasni tolerancije oblika i položaja	
8. Objasni osnovne pojmove stanja hraptavosti površina	
9. Demonstrira postupak označavanja hraptavosti površina na tehničkom crtežu, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 3, 6, 7 i 8. Za kriterijume 2, 4, 5 i 9 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Pravila crtanja u mašinstvu

<p style="text-align: center;"><b>Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Izvrši crtanje uprošćenih prikaza mašinskih elemenata</b></p>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>	<b>Kontekst</b>
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Opše uprošćeno prikazivanje mašinskih elemenata	
2. Nacrti uprošćeni prikaz razdvojivih veza <b>klinom</b> , na zadatom primjeru	<b>Klin:</b> uzdužni (klin bez nagiba, segmentni klin, klin sa nagibom i tangentni klin) i poprečni klin
3. Nacrti uprošćeni prikaz <b>elemenata za navojni spoj</b> , na zadatom primjeru	<b>Elementi za navojni spoj:</b> zavrtanj, navrtka i podloška
4. Nacrti uprošćeni prikaz zglobnog spoja, na zadatom primjeru	
5. Nacrti uprošćeni prikaz <b>elastičnih mašinskih elemenata</b> , na zadatom primjeru	<b>Elastični mašinski elementi:</b> fleksione ili savojne opruge (obične lisnate opruge, složene lisnate opruge, spiralne opruge, tanjuraste opruge i dr.) i torziona ili uvojne opruge
6. Nacrti uprošćeni prikaz <b>elemenata i prenosnika kružnog kretanja</b> , na zadatom primjeru	<b>Elementi i prenosnici kružnog kretanja:</b> frikcioni prenosnici (valjkasti i konusni), zupčanici i zupčasti prenosnici (spoljaše ozubljenje, unutrašnje ozubljenje, cilindrični ili valjkasti zupčanik, konusni zupčanik, zupčanik sa pravim zubima, zupčanik sa kosim zubima, zupčanik sa zavojnim zubima i dr.), kaišni i remeni prenosnici (kaišni prenosnici sa pljosnatim kaišem, kaišni prenosnici sa trapeznim kaišem (remenom), kaišni prenosnici sa okruglim kaišem i kaišni prenosnici sa zupčastim kaišem) i lančani prenosnici
7. Nacrti uprošćeni prikaz <b>ležišta i ležaja</b> , na zadatom primjeru	<b>Ležišta:</b> radikalna, aksijalna i radiaksijalna (kombinovana) ležišta  <b>Ležaji:</b> prema vrsti opterećenja (radikalni, aksijalni i radiaksijalni (kombinovani) ležaji), prema obliku kotrljajućih tijela (kuglični ležaji, valjkasti ležaji, bačvasti ležaji, igličasti ležaji, konusni ležaji i dr.) i dr.
8. Nacrti uprošćeni prikaz <b>zavarenih spojeva</b> , na zadatom primjeru	<b>Zavareni spojevi:</b> sučevi (ivični spoj, čevoni spoj, V – spoj, K – spoj, Y – spoj, U – spoj, X – spoj, dvostruki J – spoj, dvostrani U – spoj, dvostrani Y – spoj, V – spoj sa podlogom i dr.), ugaoni (ugaoni L – spoj spoljašnji, ugaoni L – spoj unutrašnji, dvostrani ugaoni spoj i dr.), preklopni spojevi i prema poziciji zavarivanja (horizontalni spoj, horizontalno – vertikalni spoj, vertikalni spoj, nadglavni spoj, nagibni spoj i dr.)

**Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da**

**Izvrši crtanje uprošćenih prikaza mašinskih elemenata**

**Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja**

U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:

**Kontekst**

(Pojašnjenje označenih pojmova)

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijum 1. Za kriterijume od 2 do 8 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Mašinski elementi

**Ishod 6 - Učenik će biti sposoban da**  
**Izradi crteže mašinskih djelova i sklopova**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Opisuje postupak izrade skice i radioničkog crteža mašinskih djelova	
2. Demonstrira postupak izrade skice mašinskih djelova, na zadatom primjeru	
3. Demonstrira postupak izrade radioničkog crteža mašinskih djelova, na zadatom primjeru	
4. Opisuje postupak izrade sklopnog crteža	
5. Demonstrira postupak izrade sklopnog crteža, na zadatom primjeru	
6. Opisuje postupak kopiranja i arhiviranja tehničke dokumentacije mašinskih djelova i sklopova	
7. Demonstrira postupak kopiranja i arhiviranja tehničke dokumentacije mašinskih djelova i sklopova, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 4 i 6. Za kriterijume 2, 3, 5 i 7 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Izrada crteža mašinskih djelova i sklopova
- Kopiranje i arhiviranje tehničke dokumentacije

#### **4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula**

- Modul Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom u mašinstvu je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje teorijskih i praktičnih znanja i vještina iz ove oblasti. Teorijski dio nastave treba realizovati u učionici, sa cijelim odjeljenjem, uz primjenu savremenih nastavnih metoda i sredstava. Sadržaj i način izlaganja treba prilagoditi nivou predznanja učenika iz ove oblasti i srodnih disciplina. Preporučuje se prezentacija praktičnih primjera sa objašnjenjima, u cilju boljeg razumijevanja teorijskih znanja i shvatanja postupaka crtanja, konstruisanja i primjene standarda i osnova tehničkog crtanja i nacrte geometrije. Praktični primjeri se mogu naći u radnom okruženju, eventualno na internetu. Treba koristiti odgovarajuće softvere, modele, šeme, fotografije i video animacije u cilju povećanja zainteresovanosti učenika i boljeg praćenja i razumijevanja izloženog gradiva. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih učenika. Prilikom realizacije ovog modula učenike treba motivisati na aktivno učenje, samostalni i timski rad.
- Praktični dio nastave treba realizovati u učionici koja je opremljena preporučenim materijalnim uslovima. Učenike treba podijeliti u grupe i realizovati praktične vježbe individualno, u parovima ili manjim grupama, ali tako da svaki učenik samostalno uradi praktičnu vježbu i dobije traženi rezultat. Preporučuje se da se prilikom osmišljavanja problemskih zadataka obuhvati nastavni sadržaj stručnih modula, kako bi se kod učenika razvila sposobnost povezivanja teorijskog i praktičnog znanja sa strukom. Posebno obratiti pažnju da se zadaci rješavaju od najjednostavnijih ka onim koji zahtjevaju sintezu i analizu usvojenih znanja. Kroz ovaj modul učenik treba da stekne osjećaj za prostor i preciznost, razumije primjenu standarda i osnova u tehničkom crtaju i nacrtnoj geometriji, razumije aproksimaciju prostora na ortogonalne ravni, i položaj tijela u odnosu na takvo shvatanje prostora, razliku između posmatranja i predstavljanja tijela određenoj projekciji, pa zbog smanjivanja mogućnosti apstrahovanja pomenutog od strane učenika treba što više povezivati sa realnim primjerima.
- Radi veće zainteresovanosti učenika i boljeg razumijevanja, prilikom izlaganja problematike treba koristiti pokazna sredstava za demonstriranje gdje je to moguće, internet prezentacije u cilju boljeg razumijevanja teorijske nastave, grafičke ilustracije, skice, fotografije, video prikaze iz prakse kao i podsticati učenike na istraživački rad.
- Problemska nastava treba da zauzme značajno mjesto u realizaciji ovog modula kako bi se teorijska nastava što bolje povezala sa praktičnim primjerima. U cilju toga treba, po mogućnosti, zadati određene teme za istraživanje i prezentaciju od strane manje grupe učenika.
- U cilju podsticanja darovitih učenika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, usmjeravajući darovite učenike na zaključivanje, razvijanje sposobnosti analize i sinteze, kreativnosti i pozitivnog odnosa prema oblastima koje ih interesuju. Nastavnik treba da podstakne učenike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijerne orientacije.

#### **5. Okvirni spisak literature i drugih izvora**

- Raičević Ž.; Jovanović J., Tehničko crtanje sa mašinskim elementima, Centar za stručno obrazovanje, Podgorica, 2008.
- Đorđević D.; Papić Ž., Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom u mašinstvu, Zavod za udženike, Beograd, 2013.
- Drapić S.; Gačić D.; Danilović M.; Damjanac Z., Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom u mašinstvu, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1987.
- Opalić M.; Kljajin M.; Sebastijanović S., Tehničko crtanje, Zrinski d. d. Čakovec, 2002.
- Koludrović Ć., Tehničko crtanje u slici, Naučna knjiga, Beograd, 1985.

#### **Napomena:**

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

## 6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar	1
2.	Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla	1
3.	Komplet pribora za crtanje na školskoj tabli (trougao, lenjir, uglomjer, šestar i dr.)	najmanje 1
4.	Kljunasto pomično mjerilo sa nonijusom	najmanje 4
5.	Mikrometar sa direktnim očitavanjem	najmanje 4
6.	Modeli geometrijskih tijela (kocka, kvadar, valjak, kupa, piramida, prizma i dr.)	najmanje po 1
7.	Modeli mašinskih elemenata (zupčanici, spojnice, vratila, osovinice i dr.)	najmanje po 1

## 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

## 8. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

## 9. Povezanost modula – korelacija

- Mehanika I
- Uvod u obradu metala rezanjem
- Mašinski elementi
- Tehnologija i obrada metala bušenjem
- Tehnologija i obrada metala brušenjem
- Obrada metala na konvencionalnoj bušilici u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj brusilici u proizvodnom pogonu
- Tehnologija i obrada metala struganjem
- Tehnologija i obrada metala glodanjem
- Obrada metala na konvencionalnom strugu u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj glodalici u proizvodnom pogonu

### Napomena:

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

**10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom**

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku pravilnim formulisanjem pojmove, činjenica i pravila iz oblasti tehničkog crtanja i nacrte geometrije, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primjeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih, audio/video i digitalnih informacija; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije iz oblasti tehničkog crtanja i nacrte geometrije i istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti tehničkog crtanja i nacrte geometrije na stranom jeziku i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, osnovnih matematičkih principa, donošenja zaključaka, osjećaja za ravan i prostor kroz tri dimenzije, vještine grafičkog predstavljanja objekata u određenoj razmjeri, tačnosti u obilježavanju kota prilikom izrade crteža primjenom standarda i pravila u tehničkom crtanju i nacrtnoj geometriji; razvijanje logičkog načina razmišljanja i donošenja zaključaka prilikom analize tehničkih crteža i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju, izradu domaćih zadataka, seminarских radova i prezentacija na zadatu temu; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stičenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)
- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom primjenom odgovarajućih materijala u radu, pravilnim odlaganjem otpada nakon izvedenih praktičnih zadataka; poštovanje pravila bezbjednosti i zaštite na radu prilikom izvođenja praktičnih vježbi i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti; planiranje i organizacija resursa i materijala za izvođenje praktičnih zadataka i dr.)
- Kompetencija kulturnoške svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti tehničkog crtanja i nacrte geometrije; predstavljanje ideja putem različitih kulturnoških formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, film, dizajn i dr.)

### 3.2.2. MEHANIKA I

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
I	54	54		108	6

#### 2. Cilj modula:

- Sticanje znanja iz statike i otpornosti materijala radi tumačenja pojava i mehaničkih zakonitosti u prirodi. Osnosobljavanje za rješavanje problema primjenom metoda i postupaka iz oblasti statike i otpornosti materijala. Razvijanje logičkog rasuđivanja, tačnosti, radnih navika i pozitivnog odnosa prema struci.

#### 3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Primjeni metode i postupke određivanja sistema sučeljnih sila u ravni
2. Primjeni metode i postupke za određivanje sistema proizvoljnih sila u ravni i sile trenja pri klizanju i kotrljanju
3. Primjeni metode određivanja težišta homogenih figura, linija i tijela
4. Primjeni postupke za određivanje statičkih dijagrama za karakteristične ravne nosače i unutrašnjih sila u štapovima rešetkastih nosača
5. Prepozna značaj osnovnih veličina u otpornosti materijala
6. Izvrši proračun elemenata izloženih aksijalnom naprezanju i izvijanju
7. Izvrši proračun elemenata izloženih smicanju i uvijanju
8. Izvrši proračun elemenata izloženih savijanju

**Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da**  
**Primijeni metode i postupke određivanja sistema sučeljnih sila u ravni**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni <b>podjelu mehanike, osnovne pojmove</b> i zadatke statike	<b>Podjela mehanike:</b> prema načinu proučavanja (statika, kinematika i dinamika) i prema agregatnom stanju materijalnog tijela (mehanika čvrstog tijela (mehanika krutog i mehanika deformabilnog tijela) i mehanika fluida)  <b>Osnovni pojmovi:</b> mehaničko kretanje i ravnoteža, sila i sistem sila, aksiomi statike i njihove posljedice, slobodno i neslobodno kruto tijelo, pojam i vrste veza i njihove reakcije, unutrašnje i spoljašnje sile
2. Objasni osnovne trigonometrijske funkcije i operacije sa vektorima	
3. Objasni <b>postupak</b> svođenja sistema sučeljnih sila na rezultantu i teoremu o tri sile	<b>Postupak:</b> grafički i analitički postupak
4. Objasni <b>uslove ravnoteže</b> sistema sučeljnih sila u ravni	<b>Uslovi ravnoteže:</b> grafički i analitički uslovi
5. Odredi sile i rezultantu sila kod sistema sučeljnih sila u ravni, na zadatom primjeru	
6. Objasni <b>moment sile</b> i Varinjonovu teoremu	<b>Moment sile:</b> moment sile za tačku i moment sile za osu
7. Odredi moment sile, na zadatom primjeru	
8. Objasni spreg sila, moment sprega, slaganje i uslove ravnoteže spregova sila	
9. Odredi uslove ravnoteže spregova sila i moment sprega, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 3, 4, 6 i 8. Za kriterijume 5, 7 i 9 potrebne su ispravno urađene računske vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Osnovni pojmovi i aksiome statike
- Sistem sila u ravni

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da**

**Primjeni metode i postupke za određivanje sistema proizvoljnih sila u ravni i sile trenja pri klizanju i kotrljanju**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni teoremu o paralelnom prenošenju sile i redukciju sistema proizvoljnih sila u ravni na tačku	
2. Objasni svođenje i analitičke uslove ravnoteže sistema proizvoljnih sila	
3. Odredi glavni vektor i glavni moment sistema sila u ravni, na zadatom primjeru	
4. Opiše <b>vrste trenja</b>	<b>Vrste trenja:</b> trenje klizanja i trenje kotrljanja
5. Objasni silu trenja, Kulonove zakone i <b>koeficijent trenja pri klizanju</b>	<b>Koeficijent trenja pri klizanju:</b> statički i dinamički koeficijent trenja
6. Odredi silu trenja pri klizanju na ravnoj i strmoj podlozi, na zadatom primjeru	
7. Objasni silu trenja, moment trenja i koficijent trenja pri kotrljanju	
8. Odredi silu trenja pri kotrljanju, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 4, 5 i 7. Za kriterijume 3, 6 i 8 potrebne su ispravno urađene računske vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Sistem proizvoljnih sila u ravni
- Trenje

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da**  
**Primijeni metode određivanja težišta homogenih figura, linija i tijela**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni postupak određivanja težišta ravnih homogenih figura i linija	
2. Odredi težište ravne homogene figure i linije, na zadatom primjeru	
3. Objasni postupak određivanja težišta homogenih <b>geometrijskih tijela</b>	<b>Geometrijska tijela:</b> prizma, valjak, piramida, kupa, polulopta, lopta i složena tijela
4. Odredi težište homogenog geometrijskog tijela, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1 i 3. Za kriterijume 2 i 4 potrebne su ispravno urađene računske vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Težište linija, figura i tijela

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da**

**Primjeni postupke za određivanje statičkih dijagrama za karakteristične ravne nosače i unutrašnjih sila u štapovima rešetkastih nosača**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmoveva)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Opisuje vrste nosača, opterećenja i otpore oslonaca	<b>Vrste nosača:</b> puni ravni nosači (prosta greda, greda sa prepustima i konzola), rešetkasti nosači i okvirni nosači <b>Vrste opterećenja:</b> koncentrisano i kontinualno opterećenje
2. Objasni metode određivanja otpora oslonaca i postupak određivanja statičkih dijagrama kod ravnih nosača	<b>Metode određivanja otpora oslonaca:</b> grafička i analitička metoda
3. Odredi otpore oslonaca grafičkom i analitičkom metodom, na zadatom primjeru	
4. Odredi statičke dijagrame za puni ravni nosač, na zadatom primjeru	
5. Objasni nepromjenljivost rešetke i metode određivanja sila u štapovima rešetkastih nosača	<b>Metode određivanja sila:</b> metoda čvorova (analitička i grafička) i metoda presjeka
6. Odredi sile u štapovima metodom čvorova, na zadatom primjeru	
7. Odredi sile u štapovima metodom presjeka, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2 i 5. Za kriterijume 3, 4, 6 i 7 potrebne su ispravno urađene računske vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Ravni nosači
- Rešetkasti nosači

**Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da**  
**Prepozna značaj osnovnih veličina u otpornosti materijala**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni <b>vrste sila, napona i deformacija</b>	<b>Vrste sila:</b> spoljašnje i unutrašnje sile <b>Vrste napona:</b> normalni i tangencijalni napon <b>Vrste deformacija:</b> linijska i ugaona deformacija
2. Objasni <b>vrste naprezanja</b>	<b>Vrste naprezanja:</b> aksijalno naprezanje, smicanje, uvijanje, savijanje, izvijanje i složeno naprezanje
3. Objasni zadatak i <b>osnovne pretpostavke</b> otpornosti materijala	<b>Osnovne pretpostavke:</b> pretpostavka o malim deformacijama, pretpostavka o ravnim presjecima i pretpostavka o krutosti
4. Definiše <b>geometrijske karakteristike</b> ravnih presjeka	<b>Geometrijske karakteristike:</b> statički moment površine, momente inercije i otporni moment površine
5. Objasni Hajgens-Štajnerovu teoremu	
6. Odredi geometrijske karakteristike ravnih presjeka, na zadatom primjeru	
7. Objasni glavne centralne momente inercije	
8. Odredi glavne centralne momente inercije, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 3, 4, 5 i 7. Za kriterijume 6 i 8 potrebne su ispravno urađene računske vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Uvod u otpornost materijala
- Geometrijske karakteristike ravnih presjeka

**Ishod 6 - Učenik će biti sposoban da**  
**Izvrši proračun elemenata izloženih aksijalnom naprezanju i izvijanju**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni napone i deformacije pri aksijalnom naprezanju	
2. Definiše Hukov zakon i modul elastičnosti	
3. Objasni dozvoljeni napon, stepen sigurnosti i uticaj temperature na napone	
4. Odredi normalni napon, dimenzije poprečnog presjeka i maksimalno dozvoljeno spoljašnje opterećenje aksijalno napregnutih elemenata, na zadatom primjeru	
5. Objasni izvijanje i slučajeve izvijanja	
6. Objasni Ojlerov obrazac, kritičnu silu i kritični napon	
7. Odredi kritičnu silu i kritični napon pri izvijanju, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspešno realizovao kriterijume 1, 2, 3, 5 i 6. Za kriterijume 4 i 7 potrebne su ispravno urađene računske vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Aksijalno naprezanje
- Izvijanje

**Ishod 7 - Učenik će biti sposoban da  
Izvrši proračun elemenata izloženih smicanju i uvijanju**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni smicanje, napone i deformacije pri smicanju	
2. Definiše Hukov zakon pri smicanju i modul klizanja	
3. Odredi smičući napon, dimenzije poprečnog presjeka i intenzitet spoljašnjeg opterećenja elemenata izloženih smicanju, na zadatom primjeru	
4. Objasni uvijanje, napone i deformacije pri uvijanju	
5. Objasni dijagram momenta uvijanja i postupke <b>dimenzionisanja vratila</b>	<b>Dimenzioniranje vratila:</b> prema dozvoljenom naponu i prema dozvoljenoj deformaciji
6. Odredi dimenzije poprečnog presjeka vratila pri uvijanju, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 4 i 5. Za kriterijume 3 i 6 potrebne su ispravno urađene računske vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Smicanje
- Uvijanje

**Ishod 8 - Učenik će biti sposoban da  
Izvrši proračun elemenata izloženih savijanju**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni čisto savijanje i savijanje silama	
2. Objasni elastičnu (neutralnu) liniju	
3. Objasni normalni napon pri čistom savijanju	
4. Objasni <b>napone</b> pri savijanju silama	<b>Naponi:</b> normalni i tangencijalni napon
5. Odredi najveći stvarni napon, dimenzije poprečnog presjeka i maksimalno dozvoljeno spoljašnje opterećenje elemenata izloženih savijanju, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 4. Za kriterijum 5 potrebne su ispravno urađene računske vježba sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Savijanje

#### **4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula**

- Modul Mehanika I je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanja teorijskih znanja iz ove oblasti. Teorijski dio nastave treba realizovati sa cijelom odjelenjem. Preporučuje se upotreba pokaznih sredstava za demonstriranje pojava, gdje je to moguće, kao i upotreba internet prezentacija i simulacija u cilju boljeg razumijevanja teorijskih znanja. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih učenika.
- Prilikom realizacije vježbi učenici treba samostalno da rješavaju odabранe zadatke. Njihovom izradom neophodno je usmjeriti učenike na pravilno korišćenje usvojenih znanja i vještina. Takođe je neophodno da učenici pravilno vrednuju dobijeni rezultat, kao i njegov zapis. Posebno обратити pažnju da se zadaci biraju i rješavaju od najjednostavnijih ka složenijim. U okviru vježbi poželjno je organizovati takmičenja u cilju dodatne motivacije učenika i proširivanja njegovih sklonosti i sposobnosti.
- U cilju posticanja darovitih učenika nastavnik može koristiti viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, usmjeravajući darovite učenike na zaključivanje, razvijanje sposobnosti analize i sinteze, kreativnosti i pozitivnog odnosa prema oblastima koje ih interesuju. Nastavnik treba da podstakne učenike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijерне orientacije.

#### **5. Okvirni spisak literature i drugih izvora**

- Raonić R., Mehanika, Zavod za udžbenike, Beograd, 2009.
- Raonić R., Mehanika 1, Zavod za udžbenike, Beograd, 2009.
- Plavšić M.; Miljković M.; Nikolić S., Mehanika I, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1991.

#### **Napomena:**

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

#### **6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave**

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uredaji	Kom.
1.	Računar	1
2.	Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla	1

#### **7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja**

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Pisani zadaci – po jedan u polugodištu.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima..

#### **8. Uslovi za prohodnost i završetak modula**

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

#### **9. Povezanost modula – korelacija**

- Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom u mašinstvu

- Mašinski elementi
- Tehnologija i obrada metala bušenjem
- Tehnologija i obrada metala brušenjem
- Tehnologija i obrada metala struganjem
- Tehnologija i obrada metala glodanjem

**Napomena:**

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

**10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom**

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku pravilnim formulisanjem pojmove, činjenica i zakona iz oblasti mehanike, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primijeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih, audio/video i digitalnih informacija; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije iz oblasti mehanike prilikom istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti mehanike na stranom jeziku i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, osnovnih matematičkih principa i donošenja zaključaka prilikom analize koncepata i zakonitosti statike krutog tijela i naprezanja nosača; korišćenje formula, grafikona i šema prilikom rješavanja zadataka iz oblasti statike krutog tijela i naprezanja nosača i dr.)
- Digitalna kompetencija (korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka iz oblasti mehanike, prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; upotreba softverskih alata za izradu prezentacija na zadatu temu; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju, izradu domaćih zadataka, seminarских radova i prezentacija na zadatu temu; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stičenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)
- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti i dr.)

### 3.2.3. MAŠINSKI MATERIJALI

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
I	54		18	72	4

Praktična nastava: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

#### 2. Cilj modula:

- Sticanje znanja o svojstvima i metodama ispitivanja materijala, kao i postupcima zaštite metala od korozije. Ospoznavanje za prepoznavanje materijala i zaštitu metala od korozije. Razvijanje preciznosti, kreativnosti, kritičkog mišljenja, tačnosti, odgovornosti, sistematičnosti u radu i pozitivnog odnosa prema struci.

#### 3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Identificuje vrste i osnovna svojstva materijala
2. Analizira metode ispitivanja materijala
3. Identificuje vrste i svojstva tehničkog gvožđa
4. Identificuje vrste i svojstva obojenih metala i njihovih legura
5. Identificuje vrste i svojstva nemetalnih materijala
6. Identificuje vrste i svojstva pomoćnih i pogonskih materijala
7. Analizira postupke zaštite metala od korozije

<b>Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da</b> <b>Identificuje vrste i osnovna svojstva materijala</b>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>  U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b>  (Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni <b>podjelu materijala</b>	<b>Podjela materijala:</b> prema porijeklu (prirodni (kamen, glina, metal, drvo, koža i dr.) i vještački (legure metala, polimeri, tehnička keramika, kompozitni materijali i dr.)), prema namjeni (konstrukcijski materijali (metalni, polimerni i keramički), pomoćni materijali (guma, koža, drvo, keramika i dr.), pogonski materijali (goriva, maziva, vazduh, voda, ulja i dr.) i dr.) i dr.
2. Navede <b>osnovna svojstva materijala</b>	<b>Osnovna svojstva materijala:</b> hemijska svojstva, fizička svojstva, mehanička svojstva i tehnološka svojstva
3. Objasni <b>hemijska svojstva materijala</b>	<b>Hemijska svojstva materijala:</b> otpornost prema koroziji, sposobnost za oksidaciju, rastvorljivost i dr.
4. Objasni <b>fizička svojstva materijala</b>	<b>Fizička svojstva materijala:</b> boja, gustina, temperatura topljenja, toplotna svojstva, optička svojstva, električna svojstva, magnetna svojstva i dr.
5. Objasni <b>mehanička svojstva materijala</b>	<b>Mehanička svojstva materijala:</b> čvrstoća, tvrdoća, žilavost, elastičnost, plastičnost i dr.
6. Objasni <b>tehnološka svojstva materijala</b>	<b>Tehnološka svojstva materijala:</b> obradljivost skidanjem strugotine, obradljivost plastičnim deformisanjem, obradljivost zavarivanjem, obradljivost lemljenjem, obradljivost livenjem, termička obradljivost i dr.
<b>Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja</b>	
U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 6.	
<b>Predložene teme</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vrste materijala</li> <li>- Svojstva materijala</li> </ul>	

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da**  
**Analizira metode ispitivanja materijala**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmoveva)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Navede <b>ispitivanja materijala</b>	<b>Ispitivanja materijala:</b> mehanička (statička i dinamička), tehnološka i ispitivanja bez razaranja materijala
2. Opše <b>mehaničke metode</b> ispitivanje materijala	<b>Mehaničke metode:</b> statičke metode ispitivanja materijala (ispitivanje zatezne čvrstoće, Brinelova, Vikersova, Rokvelova i dr.) i dinamičke metode ispitivanja materijala (Poldijeva, skleroskopska po Šoru, Kirnerova i dr.)
3. Opše <b>tehnološke metode</b> ispitivanja materijala	<b>Tehnološke metode:</b> ispitivanje dubokim izvlačenjem lima, ispitivanje savijanjem lima, ispitivanje traka i žica naizmjeničnim previjanjem, ispitivanje žice uvijanjem i dr.
4. Opše <b>metode ispitivanja</b> materijala <b>bez razaranja</b>	<b>Metode ispitivanja bez razaranja:</b> ispitivanje rentgenskim zracima, ispitivanje gama zracima, magnetna metoda, ultrazvučna metoda, ispitivanje fluorescencijom i dr.
5. Prezentuje primjere ispitivanja materijala	
6. Demonstrira ispitivanje materijala, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 4. Za kriterijum 5 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem. Za kriterijum 6 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Metode ispitivanja materijala

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da**  
**Identificuje vrste i svojstva tehničkog gvožđa**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni podjelu <b>tehničkog gvožđa</b>	<b>Tehničko gvožđe:</b> sirovo gvožđe, liveno gvožđe i čelik
2. Objasni namjenu, strukturu i svojstva sirovog gvožđa	
3. Objasni namjenu, strukturu i svojstva <b>livenog gvožđa</b>	<b>Liveno gvožđe:</b> sivi liv, modifikovani liv, nodularni liv, tvrdi liv, legirani liv, temper liv i dr.
4. Opiše postupak proizvodnje čelika	
5. Objasni namjenu, strukturu i svojstva <b>čelika</b>	<b>Čelik:</b> konstrukcioni čelik, alatni čelik, ugljenični čelik sa utvrđenim mehaničkim osobinama, ugljenični i legirani čelik sa garantovanim hemijskim sastavom, čelik za cementaciju, čelik za poboljšanje i dr.
6. Objasni oznake čelika i čeličnih livova	
7. Protumači oznaku čelika, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspešno realizovao kriterijume od 1 do 6. Za kriterijum 7 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Tehničko gvožđe

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da**  
**Identificuje vrste i svojstva obojenih metala i njihovih legura**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Opiše vrste <b>obojenih metala</b> i njihove <b>legure</b>	<b>Obojeni metali:</b> aluminijum, bakar, nikl, titan, magnezijum, kalaj, olovo i dr. <b>Legure:</b> mesing, bronza, durali, silumini i dr.
2. Objasni namjenu, strukturu i svojstva aluminijuma i njegovih legura	
3. Objasni namjenu, strukturu i svojstva bakra i njegovih legura	
4. Objasni namjenu i svojstva nikla i titana	
5. Objasni namjenu i svojstva magnezijuma, kalaja i olova	
6. Prepozna različite vrste obojenih metala i njihovih legura, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 5. Za kriterijum 6 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Obojeni metali i njihove legure

**Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da**  
**Identificuje vrste i svojstva nemetalnih materijala**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Opiše vrste <b>nemetalnih materijala</b>	<b>Nemetalni materijali:</b> drvo, koža, plastika, guma, staklo, keramika, kompozitni materijali, boje, lakovi i dr.
2. Objasni namjenu i svojstva drvnih i kožnih materijala	
3. Objasni namjenu, <b>podjelu</b> i svojstva <b>plastičnih i gumenih materijala</b>	<b>Podjela plastičnih materijala:</b> prema mehaničkim karakteristikama (plastomeri i elastomeri), prema načinu proizvodnje (celulozni (celofan, celon, celuloid i dr.), proteini (galalit)) i prema procesu polimerizacije (polietilen, plipropilen, polivinil-hlorid, polistiren, akrilne plastične mase, polikondenzacije i dr.)
4. Objasni namjenu i svojstva <b>stakla i keramike</b>	<b>Staklo:</b> jednostruko staklo, float staklo, lamelirano staklo, parsol apsorpcjsko staklo, polureflektujuće staklo, stopsol reflektujuće staklo, antireflektivno staklo, ogledalo, sanitarno staklo, ornamentalno staklo, armirano staklo, kaljeno staklo, emajlirano staklo i dr.  <b>Keramika:</b> oksidna keramika, karbidna keramika, nitridna keramika i dr.
5. Objasni namjenu i svojstva <b>kompozitnih materijala</b>	<b>Kompozitni materijali:</b> partikularni (ojačani česticama), ojačani vlaknima, laminatni, kombinovani materijali
6. Objasni namjenu i svojstva boja i lakova	
7. Prepozna različite vrste nemetalnih materijala, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 6. Za kriterijum 7 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Nemetalni materijali

**Ishod 6 - Učenik će biti sposoban da**  
**Identifikuje vrste i svojstva pomoćnih i pogonskih materijala**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Opše vrste pomoćnih materijala	<b>Pomoćni materijali:</b> maziva, rashladne tečnosti, zaptivni materijali, materijali za toplotnu izolaciju, materijali za električnu izolaciju i dr.
2. Objasni namjenu, svojstva i vrste <b>goriva</b>	<b>Goriva:</b> čvrsta (drvo, treset, ugalj, uljni škriljci, koks, briketi i dr.), tečna (lož ulje, dizel gorivo, petrolej, benzin i dr.) i gasovita (koksnii gas, rafinerijski gas, bio-gas, sintetski gas i dr.)
3. Objasni namjenu, svojstva i <b>podjelu maziva</b>	<b>Podjela maziva:</b> prema agregatnom stanju (tečna, polutečna i čvrsta), prema porijeklu sirovine (biljna, životinjska, mineralna i sintetička) i dr.
4. Opše svojstva rashladnih tečnosti	
5. Opše svojstva zaptivnih materijala	
1. Opše svojstva materijala za toplotnu izolaciju	
6. Opše svojstva materijala za električnu izolaciju	
7. Prepozna različite pomoćne materijale, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 6. Za kriterijum 7 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Pomoći materijali
- Pogonski materijali

**Ishod 7 - Učenik će biti sposoban da**  
**Analizira postupke zaštite metala od korozije**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni uzroke pojave korozije metala	
2. Objasni <b>podjelu korozija</b> metala	<b>Podjela korozija:</b> prema fizičko-hemijskom dejству (hemijska i elektrohemijska korozija) i prema vrsti razaranja materijala (ravnomjerna korozija, lokalna korozija, međukristalna korozija, selektivna korozija, naponska korozija, kontaktna korozija i dr.)
3. Opisuje osnovne vrste <b>materijala za zaštitu metala od korozije</b>	<b>Materijali za zaštitu metala od korozije:</b> nemetalni, metalni i hemijski materijali
4. Opisuje postupke zaštite metala od korozije <b>nemetalnim materijalima</b>	<b>Nemetalni materijali:</b> neorganski (boje, lakovi, guma, smole, emajl, cement i dr.) i organski (boje i lakovi)
5. Opisuje postupke zaštite metala od korozije <b>metalnim materijalima</b>	<b>Metalni materijali:</b> cink, kalaj, nikl, hrom i dr.
6. Prepozna materijale za zaštitu metala od korozije, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
7. Demonstrira postupak zaštite metala od korozije nemetalnim materijalima, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
8. Demonstrira postupak zaštite metala od korozije metalnim materijalima, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1 do 5. Za kriterijume od 6 do 8 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Zaštita metala od korozije

#### 4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Mašinski materijali je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje teorijskih i praktičnih znanja i vještina iz ove oblasti. Teorijski dio nastave treba realizovati u učionici, sa cijelim odjeljenjem, uz primjenu savremenih nastavnih metoda i sredstava. Sadržaj i način izlaganja treba prilagoditi nivou predznanja učenika iz ove oblasti i srodnih disciplina. Praktične vježbe u okviru ishoda 2 treba realizovati u laboratoriji ili institutu gde je moguće prikazati metode za ispitivanje epruveta na kidanje i izvlačenje. Preporučuje se upotreba pokaznih sredstava za demonstriranje pojava, gdje je to moguće, kao i upotreba internet prezentacija i simulacija u cilju boljeg razumijevanja teorijskih znanja. Prilikom realizacije ovog modula učenike treba motivisati na aktivno učenje, samostalni i timski rad.
- Praktični dio nastave treba realizovati u učionici koja je opremljena preporučenim materijalnim uslovima kako bi učenici što bolje razlikovali različite vrste materijala. Prilikom realizacije vježbi učenici treba samostalno da rješavaju odabранe zadatke. Njihovom izradom neophodno je usmjeriti učenike u pravilno korišćenje usvojenih znanja i vještina. Takođe je neophodno da učenici pravilno vrednuju dobijeni rezultat, kao i njegov zapis. Posebno obratiti pažnju da se zadaci biraju i rješavaju od najjednostavnijih ka složenijim. U okviru vježbi poželjno je organizovati takmičenja u cilju dodatne motivacije učenika i proširivanja njegovih sklonosti i sposobnosti.
- U cilju posticanja darovitih učenika nastavnik može koristiti viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, usmjeravajući darovite učenike na zaključivanje, razvijanje sposobnosti analize i sinteze, kreativnosti i pozitivnog odnosa prema oblastima koje ih interesuju. Nastavnik treba da podstakne učenike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijерне orientacije.

#### 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Jovanović M.; Adamović D.; Lazić V.; Ratković N., Mašinski materijali, Zavod za udžbenike, Kragujevac, 2003.
- Sedmak A.; Šijački-Žeravčić V.; Milosavljević A.; Mašinski materijali, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2003.
- Asentić R.; Mirković R., Mašinski materijali, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2001.
- Brekić J.; Vukić M.; Brekić M., Mašinski materijali, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1992.

#### Napomena:

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

#### 6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar	1
2.	Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla	1
3.	Primjeri različitih vrsta tehničkog gvožđa (sirovo gvožđe, liveno gvožđe (sivi liv, modifikovani liv, nodularni liv, tvrdi liv, legirani liv, temper liv i dr.) i čelik (konstrukcijski čelik, alatni čelik, ugljenični čelik sa utvrđenim mehaničkim osobinama, ugljenični i legirani čelik sa garantovanim hemijskim sastavom, čelik za cementaciju, čelik za poboljšanje i dr.))	najmanje po 1
4.	Primjeri različitih vrsta obojenih metala i njihovih legura (obojeni metali (aluminijum, bakar, nikl, titan, magnezijum, kalaj, olovo i dr.) i legure (mesing, bronza, durali, silumini i dr.))	najmanje po 1

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
5.	Primjeri različitih vrsta nemetalnih materijala (drvo, koža, plastika (plastomeri, elastomeri, celofan, celon, celuloid, galalit, polietilen, plipropilen, polivinil-hlorid, polistiren, akrilne plastične mase, polikondenzacije i dr.), guma, staklo (jednostruko, float, lamelirano, parsol apsorpcijsko, polureflektujuće, stopsol reflektujuće, antireflektivno, ogledalo, sanitarno, ornamentalno, armirano, kaljeno, emajlirano i dr.), keramika (oksidna, karbidna, nitridna i dr.), kompozitni materijali (partikularni (ojačani česticama), ojačani vlaknima, laminatni, kombinovani i dr.), boje, lakovi i dr.)	najmanje po 1
6.	Primjeri različitih vrsta pomoćnih i pogonskih materijala (pomoćni materijali (maziva (prema agregatnom stanju (tečna, polutečna i čvrsta), prema porijeklu sirovine (biljna, životinjska, mineralna i sintetička) i dr.), rashladne tečnosti, zaptivni materijali, materijali za topotnu izolaciju, materijali za električnu izolaciju i dr.), goriva (čvrsta (drvo, treset, ugalj, uljni škriljci, koks, briketi i dr.), tečna (lož ulje, dizel gorivo, petrolej, benzin i dr.) i gasovita (koksnog gasa, rafinerijski gas, bio-gas, sintetski gas i dr.) i dr.)	najmanje po 1
7.	Materijali za zaštitu metala od korozije (nemetalni, metalni i hemijski materijali)	po potrebi

## 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

## 8. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

## 9. Povezanost modula – korelacija

- Uvod u obradu metala rezanjem
- Pripremni poslovi za obradu metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu
- Mašinski elementi
- Tehnologija i obrada metala bušenjem
- Tehnologija i obrada metala brušenjem
- Pomoćni poslovi pri obradi metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj bušilici u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj brusilici u proizvodnom pogonu
- Tehnologija i obrada metala struganjem
- Tehnologija i obrada metala glodanjem
- Obrada metala na konvencionalnom strugu u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj glodalici u proizvodnom pogonu

**Napomena:**

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

**10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom**

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku pravilnim formulisanjem pojmove, činjenica i zakona iz oblasti mašinskih materijala, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primjeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih, audio/video i digitalnih informacija; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije iz oblasti mašinskih materijala i istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti mašinskih materijala na stranom jeziku i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, osnovnih matematičkih principa i donošenja zaključaka prilikom analize svojstava i prepoznavanja različitih vrsta mašinskih materijala, kao i primjenom metoda ispitivanja mašinskih materijala; razvijanje sposobnosti prostornog snalaženja prilikom izvođenja postupka zaštite metala od korozije; razvijanje sposobnosti rukovanja alatom, uređajima i priborom za ispitivanje mašinskih materijala zaštitu metala od korozije i dr.)
- Digitalna kompetencija (korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka iz oblasti mašinskih materijala, prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; upotreba softverskih alata za izradu prezentacija na zadatu temu; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmijene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju, izradu domaćih zadataka, seminarских radova i prezentacija na zadatu temu; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stecenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)
- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom primjenom odgovarajućih materijala u radu, pravilnim odlaganjem otpada nakon izvedenih praktičnih zadataka; poštovanje pravila bezbjednosti i zaštite na radu prilikom izvođenja praktičnih vježbi i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti; planiranje i organizacija resursa i materijala za izvođenje praktičnih zadataka i dr.)
- Kompetencija kulturnoške svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti mašinskih materijala; predstavljanje ideja putem različitih kulturnoških formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, film, dizajn i dr.)

### 3.2.4. UVOD U OBRADU METALA REZANJEM

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
I	36		108	144	8

Praktična nastava: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

#### 2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa mjerama zaštite i očuvanja zdravlja na radu, zaštite okoline, opštim pojmovima i podjelom metrologije, mjernim metodama, mjernim i kontrolnim sredstvima u mašinstvu. Ospozobljavanje za primjenu mjera bezbjednosti, zaštite i očuvanja zdravlja na radu, zaštite okoline, korišćenje mjerila i uređaja u cilju mjerjenja i kontrolisanja određenih veličina u mašinstvu, ručnu obradu metala, kao i za pripremu materijala, alata i pribora, opreme i mašina za obradu metala rezanjem. Razvijanje preciznosti, kreativnosti, odgovornosti i pozitivnog odnosa prema struci.

#### 3. Ishodi učenja

##### Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Prepozna značaj primjene mjera zaštite i zdravlja na radu prilikom obrade metala rezanjem
2. Analizira uticaj konvencionalnih i CNC mašina za obradu metala rezanjem na okolinu i mjere zaštite okoline pri izvođenju radova
3. Analizira osnovne principe pružanja prve pomoći
4. Identificuje opšte pojmove i podjelu metrologije
5. Koristi mjerila za mjerjenje dužina
6. Koristi mjerila za mjerjenje nagiba i ugla u ravni
7. Koristi mjerila i uređaje za mjerjenje i kontrolu navoja, zupčanika, oblika i položaja površina
8. Primijeni postupke ručne obrade metala
9. Pripremi materijalne resurse za obradu metala rezanjem na konvencionalnim i CNC mašinama

<p style="text-align: center;"><b>Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Prepozna značaj primjene mjera zaštite i zdravlja na radu prilikom obrade metala rezanjem</b></p>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b> U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b> (Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Opisuje uticaj <b>uslova rada</b> na zdravlje, sigurnost i radnu sposobnost lica prilikom obrade materijala rezanjem na <b>konvencionalnim i CNC mašinama</b>	<b>Uslovi rada:</b> osvjetljenje, buka, vibracije, prašina, hemijski uslovi, prisustvo elektromagnetskog zračenja, izvori fizičke opasnosti, mikroklima i dr. <b>Konvencionalne mašine:</b> bušilice, strugovi, glodalice, brusilice i dr. <b>CNC (Computer Numerical Control) mašine:</b> CNC mašine za obradu metala rezanjem (CNC bušilica, CNC strug, CNC glodalica i CNC brusilica) i CNC mašine za nekonvencionalne postupke obrade (elektroeroziona obrada, laserska obrada, obrada vodenim mlazom, obrada plazmom i elektrohemijska obrada)
2. Opisuje <b>moguće izvore opasnosti i mjere zaštite</b> zaposlenih prilikom obrade metala rezanjem na konvencionalnim i CNC mašinama	<b>Mogući izvori opasnosti:</b> opasnosti od požara, opasnosti od rotirajućih djelova, razljetanje djelova, ispadni, mehanički izvori (nezaštićeni pomoći djelevi, transportna sredstva, pomicna radna sredstva i dr.), električni izvori (strujni udar, kratki spoj, zemljospoj, razni vidovi pražnjenja i električni luk), hemijski izvori (masti, ulja, rashladni fluidi, hemijski odmašćivači, čvrste čestice i dr.), posebni fizički izvori (povećana buka, ultrazvuk, vibracije, temperatura, elektromagnetno polje i dr.) i dr. <b>Mjere zaštite:</b> mjere kojima se neposredno obezbjeđuje sigurnost na radu, mjere u vezi sa uslovima rada i mjere u vezi sa posebnom zaštitom zaposlenih
3. Opisuje <b>mjere sigurnosti</b> prilikom obrade metala rezanjem na konvencionalnim i CNC mašinama	<b>Mjere sigurnosti:</b> opšte mjere zaštite zaposlenih na radu, posebne mjere zaštite zaposlenih na radu i mjere koje su obavezne sprovesti određene organizacije ili poslodavci
4. Objasni upotrebu <b>zaštitnih sredstava i opreme</b> za izvođenje radova obrade metala rezanjem na konvencionalnim i CNC mašinama	<b>Zaštitna sredstva i oprema:</b> zaštitna obuća, zaštitna odjeća, zaštitne rukavice, šljem, štitnik za oči i lice, naočare, antifon slušalice za uši, zaštitne maske i dr.
5. Demonstrira korišćenje raspoloživih zaštitnih sredstava i opreme prilikom obrade metala rezanjem na konvencionalnim i CNC mašinama, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
6. Definiše <b>vrste radova</b> u proizvodnom pogonu i njihovu bezbjednost pri izvođenju	<b>Vrste radova:</b> analiziranje radnog zadatka; izrada tehničke dokumentacije mašinskih djelova i sklopova; obezbjeđivanje resursa za realizaciju poslova obrade metala rezanjem; pripremanje procesa obrade metala rezanjem; praćenje i upravljanje radom mašina za obradu metala rezanjem; kontrola, odlaganje i otpremanje mašinskih djelova; redovno održavanje mašina za obradu metala rezanjem i dr.

<b>Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da</b> <b>Prepozna značaj primjene mjera zaštite i zdravlja na radu prilikom obrade metala rezanjem</b>	
Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
7. Opisuje <b>sigurnosne procedure</b> koje treba sprovesti na prostoru na kojem se vrši obrada metala rezanjem na konvencionalnim i CNC mašinama	<b>Sigurnosne procedure:</b> provjeravanje stanja opreme, postavljanje sigurnosne zaštite, korišćenje ličnih zaštitnih sredstava i opreme, postavljanje znakova iz oblasti zaštite na radu (znakovi zabrane, obaveze, naredbe, obavještenja i upozorenja) i dr.
8. Objasni <b>mjere</b> za upravljanje u <b>vanrednim situacijama</b> , prema važećim propisima i planom	<b>Mjere:</b> uzbunjivanje, evakuacija, gašenje požara i sprečavanje njegovog širenja, obavještavanje nadležnih službi i dr. <b>Vanredne situacije:</b> požari, poplave, zemljotresi, eksplozije, isticanje gasa, olujno nevrijeme i dr.
9. Opisuje postupak gašenja požara	
10. Demonstrira korišćenje <b>opreme i uređaja za gašenje požara</b> , na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	<b>Oprema i uređaji za gašenje požara:</b> aparati za početno gašenje požara, hidrantska mreža,, priručna sredstva (pijesak, čebad, kante, lopate i dr.) i dr

#### Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 9. Za kriterijume 5 i 10 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

#### Predložene teme

- Zaštitna sredstava i oprema za izvođenje radova obrade metala rezanjem
- Zaštita i zdravlje na radu prilikom obrade metala rezanjem

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da**

**Analizira uticaj konvencionalnih i CNC mašina za obradu metala rezanjem na okolinu i mjere zaštite okoline pri izvođenju radova**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Opiše uticaj konvencionalnih i CNC mašina za obradu metala rezanjem na okolinu	
2. Navede osnovne propise iz oblasti životne sredine	
3. Objasni značaj primjene mjera za zaštitu okoline i potrebu sortiranja različitih vrsta otpadnog materijala prilikom obrade metala rezanjem na konvencionalnim i CNC mašinama	
4. Opiše postupak pravilnog odlaganja i skladištenja otpadnog materijala prilikom obrade metala rezanjem na konvencionalnim i CNC mašinama	
5. Demonstrira postupak pravilnog odlaganja i skladištenja otpadnog materijala prilikom obrade materijala rezanjem na konvencionalnim i CNC mašinama, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
6. Opiše značaj reciklažnog postupka i iskorišćenja otpadnog materijala	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 3, 4 i 6. Za kriterijum 5 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Mjere zaštite okoline pri obradi metala rezanjem
- Reciklažni postupak i iskorišćenje otpadnog materijala

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da**  
**Analizira osnovne principe pružanja prve pomoći**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Opisuje postupke pružanja prve pomoći za različite slučajeve <b>ugroženosti zdravlja</b> uzrokovanih mogućim izvorima opasnosti	<b>Ugroženost zdravlja:</b> opekom, smrzotine, posljedice visoke i niske temperature, lomovi, iščašenja i povrede kičme, srčani problem, utapanje, gušenje, trovanje, psihološki problemi i dr.
2. Objasni dejstvo mogućih izvora opasnosti na ljudski organizam	
3. Opisuje <b>zdravstvena oštećenja</b> koja mogu nastati kod osobe u slučaju električnog udara	<b>Zdravstvena oštećenja:</b> opekom, grčenje mišića, prekid disanja i rada srca
4. Opisuje pravilan postupak oslobođanja osobe od djelovanja električne struje	
5. Opisuje <b>postupak oživljavanja</b> u slučaju prekida disanja i rada srca	<b>Postupak oživljavanja:</b> masaža srca, vještačko disanje, kombinovana metoda i dr.
6. Demonstrira pružanje prve pomoći u skladu sa procedurom, samostalno i prema uputstvu ljekara, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 5. Za kriterijum 6 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Zdravstvena oštećenja prilikom izvođenja radova obrade metala rezanjem
- Osnovni principi pružanja prve pomoći

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da**  
**Identificuje opšte pojmove i podjelu metrologije**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmoveva)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni istorijski razvoj, značaj i <b>podjelu metrologije</b>	<b>Podjela metrologije:</b> zavisno od veličina kojima se bavi (metrologija dužine, površine i ugla; metrologija mase, sile i pritiska; metrologija zapremine; metrologija fizičko-hemijskih veličina i metrologija električnih veličina), prema oblasti primjene (opšta i primjenjena metrologija) i dr.
2. Opisuje <b>greške</b> i uzroke pojave grešaka pri <b>mjerenu</b>	<b>Greške mjerena:</b> prema načinu izražavanja (apsolutne i relativne greške), prema karakteru ponašanja veličine pri mjerenu (sistemske, slučajne i grube greške) i prema izvorima ili porijeklu nastanka (greške mjernog uređaja, metodske greške, subjektivne greške i dr.)
3. Objasni podjelu <b>mjernih metoda</b> za mjerenu	<b>Mjerne metode:</b> prema karakteru promjene mjerne veličine u toku vremena (statička i dinamička merna metoda), prema načinu dobijanja rezultata (direktna, uporedna i posredna merna metoda), prema načinu registracije mjerne veličine (analogna i digitalna merna metoda) i dr.
4. Objasni <b>metrološke karakteristike</b> mjernih i kontrolnih sredstava	<b>Metrološke karakteristike:</b> vrijednost podjeljika, veličina pokazivanja, osjetljivost mjernog instrumenta, opseg mjerena mjernog instrumenta, opseg pokazivanja mjernog instrumenta i dr.
5. Opisuje načine očitavanja vrijednosti na mjerilima	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 5.

**Predložene teme**

- Greške mjerena
- Mjerne metode
- Metrološke karakteristike

**Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da  
Koristi mjerila za mjerjenje dužina**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Navede podjelu <b>mjerila za mjerjenje i kontrolu dužina</b>	<b>Mjerila za mjerjenje i kontrolu dužina:</b> prema namjeni (jednostruka i višestruku mjerila), prama klasi tačnosti (mjerila prve klase tačnosti, mjerila druge klase tačnosti i mjerila treće klase tačnosti) i dr.
2. Opše konstrukciju, namjenu i način korišćenja <b>jednostrukih mjerila</b> za mjerjenje i kontrolu dužina	<b>Jednostruka mjerila:</b> planparalelna granična mjerila, tolerancijska mjerila (račve i čepovi), mjerila za mjerjenje zazora, mjerila za mjerjenje zaobljenja i dr.
3. Demonstrira upotrebu jednostrukih mjerila za mjerjenje dužina, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
4. Navede podjelu <b>višestrukih mjerila</b> za mjerjenje dužina	<b>Višestruka mjerila:</b> lenjiri, mjerila sa nonijusom, mikrometri, komparatori i dr.
5. Opše konstrukciju, namjenu i način korišćenja <b>lenjira i mjerila sa nonijusom</b>	<b>Lenjiri:</b> radionički lenjiri, uporedni lenjiri, etalon lenjiri, specijalni lenjiri i dr. <b>Mjerila sa nonijusom:</b> univerzalna pomična mjerila, dubinometri, pomična mjerila sa satom, digitalna pomična mjerila i dr.
6. Demonstrira upotrebu lenjira i mjerila sa nonijusom, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
7. Opše konstrukciju, namjenu i način korišćenja <b>mikrometara i komparatora</b>	<b>Mikrometri:</b> mikrometri za spoljašnja mjerjenja, mikrometri za unutrašnja mjerjenja i mikrometri za mjerjenje dubina <b>Komparatori:</b> mehanički komparatori, optički komparatori, električni komparatori i dr.
8. Demonstrira upotrebu mikrometara i komparatora, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspešno realizovao kriterijume 1, 2, 4, 5 i 7. Za kriterijume 3, 6 i 8 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Mjerila sa nonijusom
- Mikrometri
- Komparatori

**Ishod 6 - Učenik će biti sposoban da**  
**Koristi mjerila za mjerjenje nagiba i ugla u ravni**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Opše konstrukciju, namjenu i način korišćenja <b>jednostrukih i višestrukih mjerila za uglove</b>	<b>Jednostruka mjerila za uglove:</b> granična mjerila za uglove i tolerancijska mjerila za uglove <b>Višestruka mjerila za uglove:</b> mehanički uglomjer, optički uglomjer i dr.
2. Demonstrira upotrebu jednostrukih i višestrukih mjerila za uglove, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
3. Objasni <b>trigonometrijske metode mjerjenja uglova</b>	<b>Trigonometrijske metode mjerjenja uglova:</b> mjerjenje uglova sinusnim lenjirom i mjerjenje uglova tangentnim lenjirom
4. Demonstrira način mjerjenja uglova trigonometrijskom metodom, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
5. Objasni način mjerjenja uglova pomoću <b>libela</b>	<b>Libele:</b> univerzalne libele, okvirne libele, libele sa mikrometarskim vijkom i dr.
6. Demonstrira način mjerjenja uglova pomoću libele, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspešno realizovao kriterijume 1, 3 i 5. Za kriterijume 2, 4 i 6 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Jednostruka mjerila za uglove
- Višestruka mjerila za uglove
- Libele

<b>Ishod 7 - Učenik će biti sposoban da</b> <b>Koristi mjerila i uređaje za mjerjenje i kontrolu navoja, zupčanika, oblika i položaja površina</b>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b> U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b> (Pojašnjenje označenih pojmoveva)
1. Opisuje konstrukciju, namjenu i način korišćenja <b>mjerila i uređaja</b> za mjerjenje i kontrolu navoja, zupčanika, oblika i položaja površina	<b>Mjerila i uređaji:</b> mjerila i uređaji za mjerjenje i kontrolu navoja (mikrometar za mjerjenje srednjeg prečnika navoja, čep za kontrolu navoja, mjerilo sa loptastim mjernim površinama za mjerjenje srednjeg prečnika unutrašnjeg navoja i dr.), mjerila i uređaji za mjerjenje i kontrolu parametara zupčanika (mikrometar sa tanjurastim mjernim površinama, uređaji za mjerjenje koraka zupčanika, uređaji za kontrolu evolvente zupca i dr.) i mjerila i uređaji za mjerjenje i kontrolu oblika i položaja površina (uređaji sa komparatorom za kontrolu pravosti, uređaji za kontrolu upravnosti osa otvora, uređaji za kontrolu jednostrukih ovalnosti i dr.)
2. Objasni metode za mjerjenje i kontrolu <b>zadatih parametara navoja</b>	<b>Zadati parametri navoja:</b> spoljašnji prečnik, srednji prečnik, unutrašnji prečnik, korak navoja, ugao profila navoja i dr.
3. Demonstrira način mjerjenja i kontrole zadatih parametara navoja, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
4. Objasni metode za mjerjenje i kontrolu <b>zadatih parametara zupčanika</b>	<b>Zadati parametri zupčanika:</b> vanjski prečnik zupčanika, širina zupčanika, debљina zupca, širina međuzublja, korak zupčanika, profil zupca zupčanika i dr.
5. Demonstrira način mjerjenja i kontrole zadatih parametara zupčanika, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
6. Objasni metode mjeranja i kontrole <b>oblika i položaja</b> površina predmeta rada	<b>Oblici i položaji:</b> pravost, ravnost, kružnost, upravnost, paralelnost, saosnost i dr.
7. Demonstrira način mjerjenja i kontrole oblika i položaja površina predmeta rada, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
<b>Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja</b>	
U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 4 i 6. Za kriterijume 3, 5 i 7 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.	
<b>Predložene teme</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mjerjenje i kontrola navoja</li> <li>- Mjerjenje i kontrola parametara zupčanika</li> <li>- Mjerjenje i kontrola oblika i položaja površina</li> </ul>	

**Ishod 8 - Učenik će biti sposoban da**  
**Primjeni postupke ručne obrade metala**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Navede vrste <b>ručne obrade metala</b>	<b>Ručna obrada metala:</b> turpianje, sječenje, testerisanje, bušenje, upuštanje, brušenje, razvrtanje, urezivanje i narezivanje navoja, poliranje i dr.
2. Definiše <b>alat i pribor za ručnu obradu metala</b>	<b>Alat i pribor za ručnu obradu metala:</b> stega, prizme za stezanje, stezne šape, stezne glave, alat za obilježavanje i ocrtavanje metala, turpije, sjekači, makaze, testere, ureznice, nareznice, obrtači, razvrtaci, upuštači, ručna bušilica, ručna brusilica i dr.
3. Opisuje postupak ručne obrade metala sječenjem, testerisanjem i turpianjem	
4. Demonstrira postupak ručne obrade metala sječenjem, testerisanjem i turpianjem, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
5. Opisuje postupak ručne obrade metala bušenjem, urezivanjem i narezivanjem navoja	
6. Demonstrira postupak ručne obrade metala bušenjem, urezivanjem i narezivanjem navoja, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
7. Opisuje postupak ručne obrade metala brušenjem i poliranjem	
8. Demonstrira postupak ručne obrade metala brušenjem i poliranjem, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 3, 5 i 7. Za kriterijume 4, 6 i 8 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Ručna obrada metala

**Ishod 9 - Učenik će biti sposoban da****Pripremi materijalne resurse za obradu metala rezanjem na konvencionalnim i CNC mašinama**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja  U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	Kontekst  (Pojašnjenje označenih pojmova)
<p>1. Objasni ulogu, način korišćenja i kriterijume za izbor odgovarajućih <b>materijala</b> za obradu metala rezanjem na konvencionalnim i CNC mašinama, na zadatom primjeru</p>	<p><b>Materijal:</b> repromaterijal (trake, limovi, šipkasti materijali, cijevi i dr.) i potrošni materijali (ulje, filteri, rashladna tečnost i dr.)</p>
<p>2. Objasni ulogu i način korišćenja odgovarajućeg <b>alata i pomoćnog pribora za obradu metala rezanjem</b> na konvencionalnim i CNC mašinama, na zadatom primjeru</p>	<p><b>Alat za obradu metala rezanjem:</b> alat za obradu metala struganjem (burgije, strugarski noževi, razvrtaci, upuštači, mašinske ureznice, mašinske nareznice i dr.), alat za obradu metala glodanjem (burgije, glodala (valjkasta glodala, koturasta glodala, testerasta glodala, čeono valjkasta glodala, ugaona glodala, profilna glodala, modulna glodala, vretenasta glodala i dr.), glodačke glave (glodačke glave sa pravim zubima, glodačke glave sa ukrštenim zubima i glodačke glave sa zavojnim zubima), mašinske ureznice, mašinske nareznice i dr.), alat za obradu metala bušenjem (burgije, zabušivači, razvrtaci, proširivači, upuštači, ureznici, burgije za duboko bušenje i dr.) i alat za obradu metala brušenjem (tocila prema obliku (koturasta, lončasta, konična, tanjurasta, tocila sa drškom ili navrtkom i segmentna-višedjelna) i tocila prema namjeni (tocila za spoljašnje kružno brušenje, tocila za unutrašnje brušenje, tocila za ravno brušenje, tocila za sječenje, tocila za oštrenje alata, tocila za brušenje glodala, tocila za brušenje navoja, tocila za brušenje zupčenika i dr.))</p> <p><b>Pomoćni pribor:</b> šiljci, stezni trnovi, stezne glave, stezne čaure, pomoćni pribor sa vodećom pločom i čaurom za vođenje alata, pomoćni pribor sa brzim stezanjem, pomoćni pribori za bušenje sa više strana, pomoćni pribori za bušenje otvora na polugama, magnetni stolovi, podeoni aparati, zakretni radni stolovi, linete, planske ploče, čvrsti i podesivi oslonci, mašinske stege, V-blok, podesivi svornjaci i dr.</p>
<p>3. Objasni ulogu i način korišćenja odgovarajuće <b>opreme, uređaja i mašina za obradu metala rezanjem</b>, na zadatom primjeru</p>	<p><b>Oprema i uređaji:</b> podeoni aparat, uređaji za manipulaciju radnim komadom, uređaji za dodavanje materijala, dodatni agregati i dr.</p> <p><b>Mašine za obradu metala rezanjem:</b> konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem (bušilica, strug, glodalica, brusilica i dr.) i CNC mašine (CNC mašine za obradu metala rezanjem (CNC bušilica, CNC strug, CNC glodalica i CNC brusilica) i CNC mašine za nekonvencionalne postupke obrade (elektroeroziona obrada, laserska obrada, obrada vodenim mlazom, obrada plazmom i elektrohemijska obrada)) i dr.</p>

<b>Ishod 9 - Učenik će biti sposoban da</b> <b>Pripremi materijalne resurse za obradu metala rezanjem na konvencionalnim i CNC mašinama</b>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b> U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b> (Pojašnjenje označenih pojmova)
4. Objasni ulogu i način korišćenja odgovarajućih <b>mjernih i kontrolnih sredstava</b>	<b>Mjerna i kontrolna sredstva:</b> univerzalno pomicno mjerilo, mikrometar, komparator, dubinomjer, visinomjer, mjerne račve, mjerni čepovi, mjerni listići, mjerni etaloni, kontrolnici za navoj, šabloni za kontrolu zaobljenja i dr.
5. Izabere odgovarajući materijal, alat, pribor, opremu, uređaje i sredstva za obavljanje poslova obrade metala rezanjem, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
6. Utvrdi ispravnost odgovarajućeg materijala, alata, pribora, opreme, uređaja i sredstava za obavljanje poslova obrade metala rezanjem, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
7. Razvrsta odgovarajući materijal, alat, pribor, opremu, uređaje i sredstva za obavljanje poslova obrade metala rezanjem, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
<b>Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja</b>	
U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 4. Za kriterijume od 5 do 7 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.	
<b>Predložene teme</b>	
- Priprema materijala, alata, pribora, opreme i uređaja za obradu metala rezanjem	

#### **4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula**

- Modul Uvod u obradu metala rezanjem je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje teorijskih i praktičnih znanja i vještina iz ove oblasti. Teorijski dio nastave treba realizovati u učionici, sa cijelim odjeljenjem, uz primjenu savremenih nastavnih metoda i sredstava. Sadržaj i način izlaganja treba prilagoditi nivou predznanja učenika iz ove oblasti i srodnih disciplina. Preporučuje se prezentacija praktičnih primjera sa objašnjnjima, u cilju boljeg razumijevanja teorijskih znanja i shvatanja postupaka primjene mjera bezbjednosti, zaštitnih sredstava i opreme kao i mjera zaštite okoline pri izvođenju obrade metala rezanjem. Praktični primjeri se mogu naći u radnom okruženju, takođe na internetu. Treba koristiti odgovarajuće softvere, modele, šeme, fotografije i video animacije u cilju povećanja zainteresovanosti učenika i boljeg praćenja i razumijevanja izloženog gradiva. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih učenika. Prilikom realizacije ovog modula učenike treba motivisati na aktivno učenje, samostalni i timski rad.
- U okviru ovog modula predviđena je realizacija praktične nastave, koja će pomoći učeniku da bolje savlada nastavnu materiju i da stiče praktične vještine. Praktični dio nastave treba realizovati u školskoj radionici i školskom poligonu. Školska radionica, treba da je opremljena preporučenim materijalnim uslovima i da pruža uslove za bezbjedan rad učenika. Školski poligon treba da bude adekvatno opremljen i da obezbijedi bezbjedan rad učenika prilikom izvođenja protivpožarnih radnji, kao i pravilnog odlaganja i sklađištenja otpadnog materijala. Rad u radionicama i na školskom poligonu je jedan od načina da se pokaže poznavanje nastavne materije, što zahtijeva optimalno vremensko usklađivanje teorijske obrade nastavnih jedinica i praktičnog rada. Učenici treba da realizuju vježbe individualno, kada se podstiče samostalni rad i kada svaki učenik treba da samostalno uradi vježbu i realizuje postavljeni zadatak. Takođe treba organizovati i rad učenika u parovima ili manjim grupama, kada je cilj podsticanje i razvijanje kompetencija timskog rada.
- U cilju boljeg razumijevanja primjene mjera bezbjednosti, zaštitnih sredstava i opreme kao i mjera zaštite okoline pri izvođenju radova, treba predvidjeti i isplanirati posjete preduzećima i firmama sa tematskim predavanjima i prezentacijama.
- Problemska nastava treba da zauzme značajno mjesto u realizaciji ovog modula kako bi se teorijska nastava što bolje povezala sa praktičnim primjerima. U cilju toga treba, po mogućnosti, zadati određene teme za istraživanje i prezentaciju od strane manje grupe učenika.
- U cilju podsticanja nadarenih učenika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, produbljujući i proširujući njihova interesovanja za oblasti iz okvira ovog modula. Nastavnik treba da podstiče nadarene učenike da unapređuju teorijsko znanje i razvijaju praktične vještine iz okvira ovog modula, vještine analitičkog, kreativnog, kritičkog mišljenja i vještine donošenja odluka. Nastavnik treba da podstakne učenike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijerne orientacije.

#### **5. Okvirni spisak literature i drugih izvora**

- Prgomelja N.; Pribićević N., Opšta mašinska praksa, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1995.
- Prgomelja N.; Šojić P.; Simić S.; Tehnologija obrazovnog profila bravar, ZUNS Beograd, 2004.
- Jovičić M.; Nikolić D.; Stanić J.; Mandić D.; Šarboh M., Tehnologija obrade II ZUNS, Beograd, 1999.
- Simić S.; Simić Z., Tehnologija obrade, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
- Kalezić A., Zaštita na radu, Uprava za kadrove, Podgorica, 2010.
- Zakon o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl. list CG", br. 34/2014 i 44/2018)
- Bezbjednost i zdravlje na radu, sa procjenom rizika radnih mjesta, Benian ekonomik, Grupa autora) Beograd, 2007.
- Pravilnik o načinu i postupku procjene rizika na radnom mjestu, „Službeni list RCG“, br. 43/07.
- Pravilnik o postupku i rokovima za vršenje periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad, sredstva i opreme lične zaštite na radu i uslova radne sredine, „Službeni list RCG“, br. 71/05.
- Pravilnik o sadržaju mjera specifične zdravstvene zaštite zaposlenih, „Službeni list RCG“, br. 44/06.
- Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i o organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu, „Službeni list RCG“, br. 35/98.

**Napomena:**

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

**6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave**

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uredaji	Kom.
1.	Računar	1
2.	Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla	1
3.	Štampač	1
4.	Mašine za obradu metala rezanjem [konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem (bušilica, strug, glodalica, brusilica i dr.), CNC mašine za obradu metala rezanjem (CNC bušilica, CNC strug, CNC glodalica i CNC brusilica) i dr.]	najmanje po 1
5.	Materijal za obradu metala rezanjem [repronmaterijal (pločasti materijali, trake, limovi, šipkasti materijali, cijevi i dr.), potrošni materijali (ulje, filteri, rashladna tečnost i dr.) i dr.]	po potrebi
6.	Komplet alata za obradu metala rezanjem [alat za obradu metala struganjem (burgije, strugarski noževi, razvrtači, upuštači, mašinske ureznice, mašinske nareznice i dr.), alat za obradu metala glodanjem (burgije, glodala (valjkasta glodala, koturasta glodala, testerasta glodala, čeono valjkasta glodala, ugaona glodala, profilna glodala, modularna glodala, vretenasta glodala i dr.), glodačke glave (glodačke glave sa pravim zubima, glodačke glave sa ukrštenim zubima i glodačke glave sa zavoјnim zubima), mašinske ureznice, mašinske nareznice i dr.), alat za obradu metala bušenjem (burgije, zabušivači, razvrtači, proširivači, upuštači, ureznici, burgije za duboko bušenje i dr.) i alat za obradu metala brušenjem (tocila prema obliku (koturasta, lončasta, konična, tanjurasta, tocila sa drškom ili navrtkom i segmentna-višedjelna) i tocila prema namjeni (tocila za spoljašnje kružno brušenje, tocila za unutrašnje brušenje, tocila za ravno brušenje, tocila za sjećenje, tocila za oštrenje alata, tocila za brušenje glodala, tocila za brušenje navoja, tocila za brušenje zupčenika, alat za ležajeve i dr.)]	najmanje 4
7.	Pomoći pribor (šiljci, stezni trnovi, stezne glave, stezne čaure, pomoći pribor sa vodećom pločom i čaurom za vođenje alata, pomoći pribor sa brzim stezanjem, pomoći pribori za bušenje sa više strana, pomoći pribori za bušenje otvora na polugama, magnetni stolovi, podeoni aparati, zakretni radni stolovi, linete, planske ploče, čvrsti i podesivi oslonci, mašinske stege, V-blok, podesivi svornjaci i dr.)	najmanje po 4
8.	Bravarski ručni alat (odvijači, kliješta, ključevi, turpije, čekići, alat za izradu navoja i dr.)	najmanje po 4
9.	Komplet alata i pribora za ručnu obradu metala rezanjem (stege, igle za obilježavanje i ocrtavanje metala, marker za ocrtavanje, tačkaši, sjekači, makaze, turpije, testere, ureznice, nareznice, razvrtači, obrtači, upuštači, ručne bušilice, ručne brusilice, prizme za stezanje, stezne šape, stezne glave i dr.).	najmanje 4

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
10.	Mjerila za mjerjenje i kontrolu dužina [jednostruka mjerila (planparalelna granična mjerila, tolerancijska mjerila (račve i čepovi), mjerila za mjerjenje zazora, mjerila za mjerjenje zaobljenja i dr.), višestruka mjerila (lenjiri, mjerila sa nonijusom, mikrometri, komparatori i dr.), lenjiri (radionički lenjiri, uporedni lenjiri, etalon lenjiri, specijalni lenjiri i dr.), mjerila sa nonijusom (univerzalna pomična mjerila, dubinometri, pomična mjerila sa satom, digitalna pomična mjerila i dr.), mikrometri (mikrometri za spoljašnja mjerjenja, mikrometri za unutrašnja mjerjenja i mikrometri za mjerjenje dubina), komparatori (mehanički komparatori, optički komparatori, električni komparatori i dr.), tolerancijska mjerila (račve, čepovi, mjerila za mjerjenje zazora, mjerila za mjerjenje zaobljenja i dr.) i dr.]	najmanje po 4
11.	Mjerila za mjerjenje uglova i nagiba [jednostruka mjerila za uglove (granična mjerila za uglove i tolerancijska mjerila za uglove), višestruka mjerila za uglove (mehanički uglomjer, optički uglomjer i dr.), libele (univerzalne libele, okvirne libele, libele sa mikrometarskim vijkom i dr.) i dr.]	najmanje po 4
12.	Mjerila i uređaji za mjerjenje i kontrolu navoja, zupčanika, oblika i položaja površina [mjerila i uređaji za mjerjenje i kontrolu navoja (mikrometar za mjerjenje srednjeg prečnika navoja, šablon za kontrolu navoja, mjerilo sa loptastim mjernim površinama za mjerjenje srednjeg prečnika unutrašnjeg navoja i dr.), mjerila i uređaji za mjerjenje i kontrolu parametara zupčanika (mikrometar sa tanjurastim mjernim površinama, uređaji za mjerjenje koraka zupčanika, uređaji za kontrolu evolvente zupca i dr.) i mjerila i uređaji za mjerjenje i kontrolu oblika i položaja površina (uređaji sa komparatorom za kontrolu pravosti, uređaji za kontrolu upravnosti osa otvora, uređaji za kontrolu jednostrukih ovalnosti i dr.) i dr.]	najmanje po 4
13.	Oprema i uređaji (podeoni aparat, uređaji za manipulaciju radnim komadom, uređaji za dodavanje materijala, dodatni agregati i dr.)	najmanje po 4
14.	Oprema i uređaji za gašenje požara [aparat za početno gašenje požara, hidrantska mreža, priručna sredstva (pijesak, čebad, kante, lopate i dr.), sredstva za zaštitu od eksplozije i dr.]	od 1 do 4
15.	Zaštitna sredstva i oprema (zaštitna obuća, zaštitna odjeća, zaštitne rukavice, šljem, štitnik za oči i lice, naočare, antifon slušalice za uši, zaštitne maske i dr.)	od 1 do 16
16.	Model lutke za pružanje prve pomoći	1
17.	Kutija za prvu pomoć	1

## 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.

- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

## **8. Uslovi za prohodnost i završetak modula**

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

## **9. Povezanost modula – korelacija**

- Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom u mašinstvu
- Mašinski materijali
- Pripremni poslovi za obradu metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu
- Mašinski elementi
- Tehnologija i obrada metala bušenjem
- Tehnologija i obrada metala brušenjem
- Konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem
- Pomoćni poslovi pri obradi metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj bušilici u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj brusilici u proizvodnom pogonu
- Tehnologija i obrada metala struganjem
- Tehnologija i obrada metala glodanjem
- Obrada metala na konvencionalnom strugu u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj glodalici u proizvodnom pogonu

### **Napomena:**

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

## **10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom**

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanom obliku pravilnim formulisanjem pojmove, činjenica i koncepcija iz oblasti obrade metala rezanjem, osnovnih mjerena i kontrolisanja u mašinstvu, zaštite na radu i zaštite okoline pri obradi metala rezanjem, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primjeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih, audio/video i digitalnih informacija; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije iz oblasti obrade metala rezanjem, osnovnih mjerena i kontrolisanja u mašinstvu, zaštite na radu i zaštite okoline pri obradi metala rezanjem, prilikom istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti obrade metala rezanjem, osnovnih mjerena i kontrolisanja u mašinstvu, zaštite na radu i zaštite okoline pri obradi metala rezanjem na stranom jeziku i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, matematičkih principa i donošenja zaključaka prilikom korišćenja mjerila i uređaja za mjerjenje i kontrolisanje u mašinstvu analize mjera zaštite na radu i zaštite okoline; razvijanje sposobnosti prostornog snalaženja prilikom demonstracije korišćenja zaštitnih sredstava i opreme, primjene mjera bezbjednosti i zaštite na radu, pravilnog odlaganja i skladištenja otpadnog materijala pri izvođenju radova obrade metala rezanjem i dr.)
- Digitalna kompetencija (korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka iz oblasti obrade metala rezanjem, osnovnih mjerena i kontrolisanja u mašinstvu, zaštite na radu i zaštite okoline pri obradi metala rezanjem, prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; upotreba softverskih alata za izradu prezentacija na zadatu temu; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)

- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju, izradu domaćih zadataka, seminarских radova i prezentacija na zadatu temu; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)
- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom primjenom odgovarajućih mašinskih materijala u radu, pravilnim odlaganjem otpada nakon izvedenih praktičnih zadataka; poštovanje pravila bezbjednosti i zaštite na radu prilikom izvođenja praktičnih vježbi i dr.)
- Preduzetnička komponentica (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti; planiranje i organizacija resursa i materijala za izvođenje praktičnih zadataka i dr.)
- Kompetencija kulturnoške svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti obrade metala rezanjem, osnovnih mjerena i kontrolisanja u mašinstvu, zaštite na radu i zaštite okoline pri obradi metala rezanjem; predstavljanje ideja putem različitih kulturnoških formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, film, dizajn i dr.)

### 3.2.5. PRIPREMNI POSLOVI ZA OBRADU METALA REZANJEM NA KONVENCIONALNIM MAŠINAMA U PROIZVODNOM POGONU

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
I			144	144	7

Praktična nastava: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

#### 2. Cilj modula:

- Osposobljavanje za pripremu, korišćenje i skladištenje materijala, pomoćnog pribora, alata i instrumenata potrebnih za obradu metala rezanjem na konvencionalnim mašinama, kao i za ručnu obradu metala i rukovanje mjernim sredstvima i mašinama pri mjerenu i kontrolisanju u mašinstvu. Razvijanje discipline, preciznosti, odgovornosti, kritičkog mišljenja, timskog duha i pozitivnog odnosa prema struci.

#### 3. Ishodi učenja

##### Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Odabere zaštitna sredstva i opremu za obradu metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu
2. Pripremi materijalne resurse za obradu metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu
3. Ispravno skladišti materijalne resurse za obradu metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu
4. Primijeni postupke ručne obrade metala u proizvodnom pogonu
5. Rukuje mjerilima i uređajima pri mjerenu i kontrolisanju u mašinstvu u proizvodnom pogonu
6. Osigura da su radni prostor i uređaji bezbjedni nakon obavljenih poslova obrade metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu

<b>Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da</b> <b>Odabere zaštitna sredstva i opremu za obradu metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu</b>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>  U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b>  (Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Razlikuje lična zaštitna sredstva i opremu potrebnu za obavljanje poslova obrade metala rezanjem na <b>konvencionalnim mašinama</b> u proizvodnom pogonu	<b>Konvencionalne mašine:</b> bušilice, strugovi, glodalice, brusilice i dr.
2. Utvrdi ispravnost <b>zaštitnih sredstava i opreme</b> potrebnih za obavljanje poslova obrade metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu	<b>Zaštitna sredstva i oprema:</b> zaštitna obuća, zaštitna odjeća, zaštitne rukavice, štitnik za oči i lice, naočare, antifon slušalice za uši, zaštitne maske i dr.
3. Upotrijebi raspoloživa zaštitna sredstva i opremu	
4. Protumači primjenu zadatih oznaka upozorenja i zabrane	
5. Označi radni prostor, u skladu sa procedurom	
<b>Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja</b>	
U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem za kriterijume od 1 do 5.	
<b>Predložene teme</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaštita na radu</li> <li>- Primjena zaštitnih sredstava i opreme</li> </ul>	

<p style="text-align: center;"><b>Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pripremi materijalne resurse za obradu metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu</b></p>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>	<b>Kontekst</b> (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Izvrši odabir odgovarajućeg <b>materijala za obavljanje poslova obrade metala rezanjem na konvencionalnim mašinama</b> u proizvodnom pogonu	<b>Materijal:</b> repromaterijal (pločasti materijali, trake, limovi, šipkasti materijali, cijevi i dr.) i potrošni materijali (ulje, filteri, rashladna tečnost i dr.)
2. Izvrši odabir odgovarajućeg <b>alata i pomoćnog pribora za obradu metala rezanjem</b> na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu	<b>Alat za obradu metala rezanjem:</b> alat za obradu metala struganjem (strugarski noževi, razvrtiči, upuštači, mašinske ureznice, mašinske nareznice, burgije i dr.), alat za obradu metala glodanjem (glodala (valjkasta glodala, koturasta glodala, testerasta glodala, čeono valjkasta glodala, ugaona glodala, profilna glodala, modulna glodala, vretenasta glodala i dr.), glodačke glave (glodačke glave sa pravim zubima, glodačke glave sa ukrštenim zubima i glodačke glave sa zavojnim zubima), mašinske ureznice, mašinske nareznice, burgije i dr.), alat za obradu metala bušenjem (burgije, zabušivači, razvrtiči, proširivači, upuštači, ureznici, burgije za duboko bušenje i dr.) i alat za obradu metala brušenjem (tocila prema obliku (koturasta, lončasta, konična, tanjurasta, tocila sa drškom ili navrtkom i segmentna-višedjelna) i tocila prema namjeni (tocila za spoljašnje kružno brušenje, tocila za unutrašnje brušenje, tocila za ravno brušenje, tocila za sječenje, tocila za oštrenje alata, tocila za brušenje glodala, tocila za brušenje navoja, tocila za brušenje zupčenika i dr.))
	<b>Pomoći pribor:</b> linete, planske ploče, zakretni sto, podeoni aparat, glava za dubljenje i dr.
3. Izvrši odabir odgovarajuće <b>opreme i uređaja</b> za obradu metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu	<b>Oprema i uređaji:</b> podeoni aparat, uređaji za manipulaciju radnim komadom, uređaji za dodavanje materijala, dodatni agregati i dr.
4. Izvrši odabir odgovarajućih <b>manometara, mjernih i kontrolnih sredstava</b>	<b>Manometri:</b> manometri sa tečnostima, mehanički manometri (manometar sa oprugom, Burdonov manometar, manometar sa mijehom, manometar sa membranom i dr.), elektronski manometri, optički manometri i magnetni manometri <b>Mjerna i kontrolna sredstva:</b> univerzalno pomično mjerilo, mikrometar, komparator, dubinomjer, visinomjer, mjerne račve, mjerni čepovi, mjerni listići, mjerni etaloni, kontrolnici za navoj, šabloni za kontrolu zaobljenja, i dr.

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da****Pripremi materijalne resurse za obradu metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
5. Utvrdi ispravnost odgovarajućeg materijala, alata, pribora, opreme, uređaja i sredstava za obavljanje poslova obrade metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu	
6. Razvrsta odgovarajući materijal, alat, pribor, opremu, uređaje i sredstva za obavljanje poslova obrade metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem za kriterijume od 1 do 6.

**Predložene teme**

- Priprema materijala, pomoćnog pribora, alata i instrumenata za obradu metala rezanjem na konvencionalnim mašinama

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da**

**Ispravno skladišti materijalne resurse za obradu metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Razvrsta potreban materijal, pomoći pribor, alat i instrumente za obavljanje poslova obrade metala rezanjem na konvencionalnim mašinama	
2. Pripremi prostor za privremeno skladištenje potrebnog materijala, pomoćnog pribora, alata i instrumenata za obavljanje poslova obrade metala rezanjem na konvencionalnim mašinama	
3. Isplanira način transporta potrebnog materijala, pomoćnog pribora, alata i instrumenata za obavljanje poslova obrade metala rezanjem na konvencionalnim mašinama	
4. Obezbijedi sigurnosne oznake za transport materijala, pomoćnog pribora, alata i instrumenata za obavljanje poslova obrade metala rezanjem na konvencionalnim mašinama	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem za kriterijume od 1 do 4.

**Predložene teme**

- Skladištenje i transport materijala, pomoćnog pribora, alata i instrumenata za obradu metala rezanjem na konvencionalnim mašinama

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da**  
**Primjeni postupke ručne obrade metala u proizvodnom pogonu**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Ručna obrada metala:</b> turpjanje, sječenje, testerisanje, bušenje, upuštanje, brušenje, razvrtanje, urezivanje i narezivanje navoja, poliranje i dr.
1. Prepozna alat i pribor za ručnu obradu metala	<b>Alat i pribor za ručnu obradu metala:</b> stega, prizme za stezanje, stezne šape, stezne glave, alat za obilježavanje i ocrtavanje metala, turpije, sjekači, makaze, testere, ureznice, nareznice, obrtači, razvrtači, upustači, ručna bušilica, ručna brusilica i dr.
2. Izvrši ocrtavanje i obilježavanje zadatog metala, koristeći alat i pribor	
3. Izvrši ručnu obradu zadatog metala turpjanjem i grebanjem, koristeći potrošni materijal, pribor i uređaje	
4. Izvrši ručnu obradu zadatog metala upuštanjem i razvrtanjem, koristeći potrošni materijal, pribor i uređaje	
5. Izvrši ručnu obradu zadatog metala bušenjem i brušenjem, koristeći potrošni materijal, pribor i uređaje	
6. Izvrši ručnu izradu zadatog navoja, koristeći potrošni materijal, pribor i uređaje	
7. Izvrši ručnu obradu metala odvajanjem, koristeći potrošni materijal, pribor i uređaje	
8. Izvrši ručnu obradu metala spajanjem zakovicama, koristeći potrošni materijal, pribor i uređaje	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem za kriterijume od 1 do 8.

**Predložene teme**

- Ručna obrada metala

<p style="text-align: center;"><b>Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Rukuje mjerilima i uređajima pri mjerenu i kontrolisanju u mašinstvu u proizvodnom pogonu</b></p>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>	<b>Kontekst</b> (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<p><b>Mjerila za mjerene i kontrolu dužina:</b> jednostruka mjerila (planparalelna granična mjerila, tolerancijska mjerila (račve i čepovi), mjerila za mjerene zazora, mjerila za mjerene zaobljenja i dr.), višestruka mjerila (lenjiri (radionički lenjiri, uporedni lenjiri, etalon lenjiri, specijalni lenjiri i dr.), mjerila sa nonijusom (univerzalna pomična mjerila, pomična mjerila sa satom, digitalna pomična mjerila, dubinometri i dr.), mikrometri (mikrometri za spoljašnja mjerena, mikrometri za unutrašnja mjerena i mikrometri za mjerene dubine), komparatori (mehanički komparatori, optički komparatori, električni komparatori i dr.) i dr.), tolerancijska mjerila (račve, čepovi, mjerila za mjerene zazora, mjerila za mjerene zaobljenja i dr.) i dr.</p>
1. Izvrši mjerene i kontrolu dužina zadatog elementa, koristeći <b>mjerila za mjerene i kontrolu dužina</b>	
2. Izmjeri nagibe i uglove u ravni, koristeći <b>mjerila za uglove</b>	<p><b>Mjerila za uglove:</b> jednostruka mjerila za uglove (granična mjerila za uglove i tolerancijska mjerila za uglove), višestruka mjerila za uglove (mehanički uglomjer, optički uglomjer i dr.), libele (univerzalne libele, okvirne libele, libele sa mikrometarskim vijkom i dr.) i dr.</p>
3. Izvrši mjerene i kontrolu <b>zadatih parametara navoja</b> , koristeći <b>mjerila i uređaje za navoje</b>	<p><b>Zadati parametri navoja:</b> spoljašnji prečnik, srednji prečnik, unutrašnji prečnik, korak navoja, ugao profila navoja i dr.</p> <p><b>Mjerila i uređaji za navoje:</b> mikrometar za mjerene srednjeg prečnika navoja, čep za kontrolu navoja, mjerilo sa loptastim mjernim površinama za mjerene srednjeg prečnika unutrašnjeg navoja i dr.</p>
4. Izvrši mjerene i kontrolu <b>zadatih parametara zupčanika</b> , koristeći <b>mjerila i uređaje za zupčanike</b>	<p><b>Zadati parametri zupčanika:</b> vanjski prečnik zupčanika, širina zupčanika, debljina zupca, širina međuzublja, korak zupčanika, profil zupca zupčanika i dr.</p> <p><b>Mjerila i uređaji za zupčanike:</b> mikrometar sa tanjurastim mjernim površinama, uređaji za mjerene koraka zupčanika, uređaji za kontrolu evolvente zupca i dr.</p>
5. Izvrši mjerene i kontrolu <b>oblika i položaja</b> površina zadatih predmeta rada, koristeći <b>mjerila i uređaje</b>	<p><b>Oblici i položaji:</b> pravost, ravnost, kružnost, upravnost, paralelnost, saosnost i dr.</p> <p><b>Mjerila i uređaji:</b> uređaji sa komparatorom za kontrolu pravosti, uređaji za kontrolu upravnosti osa otvora, uređaji za kontrolu jednostrukih ovalnosti i dr.</p>

**Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da**

**Rukuje mjerilima i uređajima pri mjerenu i kontrolisanju u mašinstvu u proizvodnom pogonu**

**Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja**

U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:

**Kontekst**

(Pojašnjenje označenih pojmova)

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem za kriterijume od 1 do 5.

**Predložene teme**

- Mjerenje i kontrolisanje u mašinstvu

**Ishod 6 - Učenik će biti sposoban da**

**Osigura da su radni prostor i uređaji bezbjedni nakon obavljenih poslova obrade metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Očisti radni prostor nakon izvedenih poslova obrade metala rezanjem na konvencionalnim mašinama	
2. Ispravno sortira, odlaže i skladišti otpadni materijal nakon izvedenih poslova obrade metala rezanjem na konvencionalnim mašinama	
3. Postavi znake upozorenja u cilju zaštite radnog prostora od pristupa nedozvoljenim licima	
4. Očisti materijal, pomoćni pribor, alat i instrumente nakon upotrebe i pravilno ih skladišti	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem za kriterijume od 1 do 4.

**Predložene teme**

- Pravilno odlaganje otpada
- Čišćenje prostora i alata

#### 4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Pripremni poslovi za obradu metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje praktičnih znanja i vještina iz ove oblasti. Nastavu treba realizovati kod poslodavca. Isthode treba dostizati postepeno sa posebnom pažnjom na primjeni mjera zaštite na radu.
- Ukoliko nije moguće nastavu realizovati kod poslodavca, nastava se može odvijati u školskoj radionici. Školska radionica treba da je opremljena preporučenim materijalnim uslovima i da pruža uslove za bezbjedan rad učenika. U tom slučaju odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika. Učenici mogu da rade individualno, u parovima ili manjim grupama, ali način rada mora biti koncipiran tako da svaki učenik samostalno izvede praktičnu vježbu. Ukoliko se nastava ne izvodi kod poslodavca, obavezne su posjete privrednim subjektima koji se bave obradom metala rezanjem na konvencionalnim mašinama. U slučaju da se nastava izvodi u školskim radionicama, preporučuje se da nastavnici, osim demonstracije aktivnosti predviđenih ovim modulom, koriste i video sadržaje u kojima su te aktivnosti detaljno prikazane (kao na primjer: primjena zaštitnih sredstava i opreme; utvrđivanje ispravnosti i ispravno skladištenje materijala, pomoćnog pribora, alata i instrumenata; ručna obrada metala koristeći materijal, alat, pribor i uređaje; mjerenje i kontrolisanje u mašinstvu; ispravno sortiranje, odlaganje i skladištenje otpadnog materijala nakon izvedenih poslova obrade metala rezanjem na konvencionalnim mašinama i dr.).
- Nastavnik treba da stvori atmosferu kolegjalnosti i timskog duha, sa aktivnim uključivanjem svih učenika. Značaj ovog modula se ogleda u tome što kroz praktičnu nastavu učenici stiču vještine koje su im potrebne za lakše usvajanje znanja i vještina u drugim stručnim modulima.

#### 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Prgomelja N.; Pribićević N., Opšta mašinska praksa, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1995.
- Prgomelja N.; Šojić P.; Simić S.; Tehnologija obrazovnog profila bravara, ZUNS Beograd, 2004.
- Jovičić M.; Nikolić D.; Stanić J.; Mandić D.; Šarboh M., Tehnologija obrade II ZUNS, Beograd, 1999.
- Simić S.; Simić Z., Tehnologija obrade, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
- Kalezić A., Zaštita na radu, Uprava za kadrove, Podgorica, 2010.
- Zakon o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl. list CG", br. 34/2014 i 44/2018)
- Bezbjednost i zdravlje na radu, sa procjenom rizika radnih mjesto, Benian ekonomik, Grupa autora) Beograd, 2007.
- Pravilnik o načinu i postupku procjene rizika na radnom mjestu, „Službeni list RCG“, br. 43/07.
- Pravilnik o postupku i rokovima za vršenje periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad, sredstva i opreme lične zaštite na radu i uslova radne sredine, „Službeni list RCG“, br. 71/05.
- Pravilnik o sadržaju mjera specifične zdravstvene zaštite zaposlenih, „Službeni list RCG“, br. 44/06.
- Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i o organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu, „Službeni list RCG“, br. 35/98.

#### Napomena:

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobreni od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

#### 6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar	1
2.	Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla	1
3.	Štampač	1
4.	Konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem (bušilica, strug, glodalica, brusilica i dr.)	najmanje po 1

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
5.	Materijal za obradu metala rezanjem [repronmaterijal (trake, limovi, šipkasti materijali, cijevi i dr.), potrošni materijali (ulje, filteri, rashladna tečnost i dr.) i dr.]	po potrebi
6.	Komplet alata za obradu metala rezanjem [alat za obradu metala struganjem (burgije, strugarski noževi, razvrtači, upuštači, mašinske ureznice, mašinske nareznice i dr.), alat za obradu metala glodanjem (burgije, glodala (valjkasta glodala, koturasta glodala, testerasta glodala, čeonu valjkasta glodala, ugaona glodala, profilna glodala, modulna glodala, vretenasta glodala i dr.), glodačke glave (glodačke glave sa pravim zubima, glodačke glave sa ukrštenim zubima i glodačke glave sa zavoјnim zubima), mašinske ureznice, mašinske nareznice i dr.), alat za obradu metala bušenjem (burgije, zabušivači, razvrtači, proširivači, upuštači, ureznici, burgije za duboko bušenje i dr.) i alat za obradu metala brušenjem (tocila prema obliku (koturasta, lončasta, konična, tanjurasta, tocila sa drškom ili navrtkom i segmentna-višedjelna) i tocila prema namjeni (tocila za spoljašnje kružno brušenje, tocila za unutrašnje brušenje, tocila za ravno brušenje, tocila za sjećenje, tocila za oštrenje alata, tocila za brušenje glodala, tocila za brušenje navoja, tocila za brušenje zupčenika, alat za ležajeve i dr.)]	najmanje 4
7.	Pomoći pribor (linete, planske ploče, čvrsti i podesivi oslonci, mašinske stege, V-blok, podesivi svornjaci dr.)	najmanje po 4
8.	Bravarski ručni alat (odvijači, klješta, ključevi, turpije, čekići, alat za izradu navoja i dr.)	najmanje po 4
9.	Komplet alata i pribora za ručnu obradu metala rezanjem (stege, igle za obilježavanje i ocrtanje metala, marker za ocrtanje, tačkaši, sjekači, makaze, turpije, testere, ureznice, nareznice, razvrtači, obrtači, upuštači, ručne bušilice, ručne brusilice, prizme za stezanje, stezne šape, stezne glave i dr.).	najmanje 4
10.	Mjerila za mjerjenje i kontrolu dužina [jednostruka mjerila (planparalelna granična mjerila, tolerancijska mjerila (račve i čepovi), mjerila za mjerjenje zazora, mjerila za mjerjenje zaobljenja i dr.), višestruka mjerila (lenjiri, mjerila sa nonijusom, mikrometri, komparatori i dr.), lenjiri (radionički lenjiri, uporedni lenjiri, etalon lenjiri, specijalni lenjiri i dr.), mjerila sa nonijusom (univerzalna pomična mjerila, dubinometri, pomična mjerila sa satom, digitalna pomična mjerila i dr.), mikrometri (mikrometri za spoljašnja mjerjenja, mikrometri za unutrašnja mjerjenja i mikrometri za mjerjenje dubina), komparatori (mehanički komparatori, optički komparatori, električni komparatori i dr.), tolerancijska mjerila (račve, čepovi, mjerila za mjerjenje zazora, mjerila za mjerjenje zaobljenja i dr.) i dr.]	najmanje po 4
11.	Mjerila za mjerjenje uglova i nagiba [jednostruka mjerila za uglove (granična mjerila za uglove i tolerancijska mjerila za uglove), višestruka mjerila za uglove (mehanički uglomjer, optički uglomjer i dr.), libele (univerzalne libele, okvirne libele, libele sa mikrometarskim vijkom i dr.) i dr.]	najmanje po 4
12.	Mjerila i uređaji za mjerjenje i kontrolu navoja, zupčanika, oblika i položaja površina [mjerila i uređaji za mjerjenje i kontrolu navoja (mikrometar za mjerjenje srednjeg prečnika navoja, šablon za kontrolu navoja, mjerilo sa loptastim mernim površinama za mjerjenje srednjeg prečnika unutrašnjeg navoja i dr.), mjerila i uređaji za mjerjenje i kontrolu parametara zupčanika (mikrometar sa tanjurastim mernim površinama, uređaji za mjerjenje koraka zupčanika, uređaji za kontrolu evolvente zupca i dr.) i mjerila i uređaji za mjerjenje i kontrolu oblika i položaja površina (uređaji sa komparatorom za kontrolu pravosti, uređaji za kontrolu upravnosti osa otvora, uređaji za kontrolu jednostrukih ovalnosti i dr.) i dr.]	najmanje po 4

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
13.	Oprema i uređaji (podeoni aparat, uređaji za manipulaciju radnim komadom, uređaji za dodavanje materijala, dodatni agregati i dr.)	najmanje po 4
14.	Oprema i uređaji za gašenje požara [aparat za početno gašenje požara, hidrantska mreža, priručna sredstva (pijesak, čebad, kante, lopate i dr.), sredstva za zaštitu od eksplozije i dr.]	od 1 do 4
15.	Zaštitna sredstva i oprema (zaštitna obuća, zaštitna odjeća, zaštitne rukavice, šljem, štitnik za oči i lice, naočare, antifon slušalice za uši, zaštitne maske i dr.)	od 1 do 16
16.	Model lutke za pružanje prve promoci	1
17.	Kutija za prvu pomoć	1

## 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

## 8. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

## 9. Povezanost modula – korelacija

- Mašinski materijali
- Uvod u obradu metala rezanjem
- Mašinski elementi
- Tehnologija i obrada metala bušenjem
- Tehnologija i obrada metala brušenjem
- Konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem
- Pomoćni poslovi pri obradi metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj bušilici u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj brusilici u proizvodnom pogonu
- Tehnologija i obrada metala struganjem
- Tehnologija i obrada metala glodanjem
- Preduzetništvo
- Obrada metala na konvencionalnom strugu u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj glodalici u proizvodnom pogonu

## Napomena:

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

**10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom**

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku pravilnim formulisanjem pojmljiva, činjenica i koncepcija iz oblasti obradu metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primjeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih, audio/video i digitalnih informacija; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije prilikom korišćenja uputstava proizvođača materijala, pomoćnog pribora, alata i instrumenata i istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti pripremnih poslova za obradu metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu na stranom jeziku i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja i donošenja zaključaka prilikom odabira materijala, pomoćnog pribora, alata, instrumenata i zaštitnih sredstava potrebnih za izvođenje poslova obrade metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu; razvijanje sposobnosti prostornog snalaženja prilikom izvođenja pripremnih poslova za obradu metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno steklih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)
- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom primjenom odgovarajućih mašinskih materijala u radu, pravilnim odlaganjem otpada, čišćenjem radnog prostora i skladištenjem materijala, pomoćnog pribora, alata i instrumenata nakon izvedenih praktičnih zadataka; poštovanje pravila bezbjednosti i zaštite na radu prilikom izvođenja praktičnih vježbi i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti i dr.)
- Kompetencija kulturnoške svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti obrade metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu; predstavljanje ideja putem različitih kulturnoških formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, film, dizajn i dr.)

### 3.2.6. MAŠINSKI ELEMENTI

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
II	72	72		144	8

Vježbe: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

#### 2. Cilj modula:

- Sticanje znanja o tolerancijama i vrstama veza mašinskih djelova, kao i ulogom i karakteristikama elemenata obrtnog kretanja i elementata za prenos snage. Osposobljavanje za određivanje vrste nalijeganja mašinskih djelova i proračun mašinskih elemenata. Razvijanje preciznosti, kreativnosti, kritičkog mišljenja, tačnosti, odgovornosti, sistematičnosti u radu i pozitivnog odnosa prema struci.

#### 3. Ishodi učenja

##### Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Analizira tolerancije mašinskih djelova
2. Analizira karakteristike veza mašinskih djelova
3. Analizira karakteristike i rad mašinskih elemenata obrtnog kretanja
4. Analizira karakteristike i rad mašinskih elemenata za prenos snage

**Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da**  
**Analizira tolerancije mašinskih djelova**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmljiva)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Opiše vrste <b>tolerancija</b> mašinskih djelova	<b>Tolerancije:</b> tolerancije dužinskih mjera (tolerancije spoljašnjih mjera, tolerancije unutrašnjih mjera i tolerancije neodređenih mjera), tolerancije hrapavosti površine (kvalitet i oznake obrađene površine i klase i oznake površinske hrapavosti) i tolerancije oblika (pravost, ravnost, kružnost, cilindričnost, oblik linije i oblik površine) i tolerancije položaja (tolerancije pravca (paralelnost, upravnost i ugao nagiba), tolerancije mjesta (lokacija, koncentričnost i simetričnost) i tolerancije tačnosti obrtanja (radikalno i aksijalno bacanje))
2. Označi tolerancije dužinskih mjera, na zadatom primjeru	
3. Označi tolerancije hrapavosti površine, na zadatom primjeru	
4. Označi tolerancije oblika i položaja, na zadatom primjeru	
5. Objasni vrste <b>nalijeganja</b> mašinskih djelova i sklopova	<b>Nalijeganje:</b> labavo nalijeganje, čvrsto nalijeganje i neizvjesno nalijeganje
6. Odredi vrstu nalijeganja mašinskih djelova, na zadatom primjeru	
7. Nacrtaj vrstu nalijeganja na osnovu proračuna, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1 i 5. Za kriterijume 2, 3, 4, 6 i 7 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Tolerancije mašinskih djelova
- Vrste nalijeganja

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da**  
**Analizira karakteristike veza mašinskih djelova**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmoveva)
1. Opiše <b>vrste veza</b> mašinskih djelova	<b>Vrste veza:</b> čvrste razdvojive, čvrste nerazdvojive i elastične veze
2. Objasni vrste i karakteristike <b>čvrstih razdvojivih veza</b> mašinskih djelova	<b>Čvrste razdvojive veze:</b> navojne veze, veze klinovima, veze čivijama, žljebne veze, stezne veze i dr.
3. Izvrši proračun čvrstih razdvojivih veza mašinskih djelova, na zadatom jednostavnom primjeru	
4. Objasni vrste i karakteristike <b>čvrstih nerazdvojivih veza</b> mašinskih djelova	<b>Čvrste nerazdvojive veze:</b> zakovane veze, zavarene veze, lemljene veze, lijepljene veze i dr.
5. Izvrši proračun čvrstih nerazdvojivih veza mašinskih djelova, na zadatom jednostavnom primjeru	
6. Opiše <b>elastične veze</b> mašinskih djelova	<b>Elastične veze:</b> fleksione opruge, torziona opruge, prstenaste opruge, tanjuraste opruge, gumene opruge i dr.
7. Izvrši proračun elastičnih veza mašinskih djelova, na zadatom jednostavnom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 4 i 6. Za kriterijume 3, 5 i 7 potrebne su ispravno urađene računske vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Razdvojive veze
- Nerazdvojive veze
- Elastične veze

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da**  
**Analizira karakteristike i rad mašinskih elemenata obrtnog kretanja**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni ulogu i vrste <b>elemenata obrtnog kretanja</b>	<b>Elementi obrtnog kretanja:</b> osovine, osovinice, vratila, rukavci i dr.
2. Izvrši proračun elemenata obrtnog kretanja, na zadatom jednostavnom primjeru	
3. Objasni ulogu i vrste <b>spojnica</b>	<b>Spojnice:</b> krute spojnice, elastične spojnice, zglavkaste spojnice, uključno-isključne spojnice i dr.
4. Izvrši proračun spojnica, na zadatom jednostavnom primjeru	
5. Prezentuje primjere funkcionalisanja spojnika	
6. Objasni karakteristike i oznake raznih vrsta <b>ležajeva</b>	<b>Ležajevi:</b> klizni i kotrljajući ležajevi
7. Očita iz tablica dimenzije kotrljajućih ležajeva, na zadatom primjeru	
8. Izvrši izbor kotrljajućih ležajeva na osnovu poznatih <b>parametara</b> , na zadatom primjeru	<b>Parametri:</b> dimenzije ležajeva, koeficijenti nosivosti i maksimalni broj obrtaja u minuti

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 3 i 6. Za kriterijume 2 i 4 potrebne su ispravno urađene računske vježbe sa usmenim obrazloženjem. Za kriterijume 5, 7 i 8 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Elementi obrtnog kretanja
- Vrste spojnica
- Vrste ležajeva

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da**  
**Analizira karakteristike i rad mašinskih elemenata za prenos snage**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni ulogu i podjelu <b>elemenata za prenos snage</b>	<b>Elementi za prenos snage:</b> mehanički elementi, hidraulični elementi, pneumatski elementi i dr.
2. Objasni vrste i karakteristike <b>mehaničkih prenosnika snage</b>	<b>Mehanički prenosnici snage:</b> frikcioni, zupčasti, lančani i kaišni prenosnici
3. Opis postupak određivanja <b>parametara mehaničkih prenosnika snage</b>	<b>Parametri:</b> geometrijski parametri (podnožni prečnik, kinematski prečnik, tjemeni prečnik, širina prenosnika, modul i dr.) i kinematski parametri (prenosni odnos, broj obrtaja, obodna brzina i dr.)
4. Izvrši proračun mehaničkih prenosnika snage, na zadatom primjeru	
5. Prezentuje primjere rada mehaničkih prenosnika snage	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 3. Za kriterijum 4 potrebne su ispravno urađene računske vježbe sa usmenim obrazloženjem. Za kriterijum 5 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Elementi za prenos snage

#### 4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Mašinski elementi je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje teorijskih znanja iz ove oblasti. Teorijski dio nastave treba realizovati u učionici, sa cijelim odjeljenjem, uz primjenu savremenih nastavnih metoda i sredstava. Preporučuje se upotreba pokaznih sredstava za demonstriranje pojavi, gdje je to moguće, kao i upotreba internet prezentacija i simulacija u cilju boljeg razumijevanja teorijskih znanja. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih učenika. Prilikom realizacije ovog modula učenike treba motivisati na aktivno učenje, samostalni i timski rad.
- U okviru ovog modula predviđena je realizacija vježbi, koje će pomoći učeniku da bolje savlada nastavnu materiju. Za realizaciju vježbi odjeljenje se dijeli na grupe. Vježbe treba realizovati individualno, u parovima ili manjim grupama, ali tako da svaki učenik samostalno uradi vježbu i dobije traženi rezultat. Nastavnik treba da podstiče problemsku nastavu u kojoj navodi učenike da sami dolaze do zaključaka prilikom rješavanja problema, čime im omogućava povezivanje teorijskih znanja sa praktičnom primjenom.
- Prilikom realizacije računskih vježbi učenici treba samostalno da rješavaju odabrane zadatke. Njihovom izradom neophodno je usmjeriti učenike na pravilno korišćenje usvojenih znanja i vještina. Takođe je neophodno da učenici pravilno vrednuju dobijeni rezultat, kao i njegov zapis. Posebno обратити pažnju da se zadaci biraju i rješavaju od najjednostavnijih ka složenijim.
- U radu sa darovitim učenicima treba zadavati problemske praktične i računske zadatke koji podstiču na razmišljanje, zaključivanje i analizu problema. Nastavnik u okviru rada sa darovitim učenicima treba da obezbijedi i mentorski rad kako bi podstakao razvoj njihovih sposobnosti i njihovo interesovanje u cilju karijerne orientacije.

#### 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Đorđević D.; Papić Ž., Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom u mašinstvu, Zavod za udžbenike, Beograd, 2011.
- Drapić S., Mašinski elementi, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd, Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad, Zavod za školstvo Podgorica, 1992.
- Blagojević D., Mašinski elementi, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo, 1988.
- Vitas D.; Trbojević M., Mašinski elementi I, II i III, Naučna knjiga, Beograd, 1985.
- Gligorić R., Mašinski elementi, Poljoprivredni fakultet Univerzitete u Novom Sadu, Novi Sad, 2015.

#### Napomena:

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

#### 6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uredaji	Kom.
1.	Računar	1
2.	Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla	1
3.	Mašinski elementi obrtnog kretanja [spojnice (krute, elastične, zglavkaste, uključno-isključne i dr.) i ležajevi (klizni i kotrljajući)]	najmanje po 4
4.	Mašinski elementi za prenos snage [mehanički elementi (frikcioni, zupčasti, lančani i kaišni prenosnici), hidraulični elementi, pneumatski elementi i dr.]	najmanje po 4

#### 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.

- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

## **8. Uslovi za prohodnost i završetak modula**

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

## **9. Povezanost modula – korelacija**

- Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom u mašinstvu
- Mehanika I
- Mašinski materijali
- Uvod u obradu metala rezanjem
- Pripremni poslovi za obradu metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu
- Tehnologija i obrada metala bušenjem
- Tehnologija i obrada metala brušenjem
- Konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem
- Pomoćni poslovi pri obradi metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj bušilici u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj brusilici u proizvodnom pogonu
- Tehnologija i obrada metala struganjem
- Tehnologija i obrada metala glodanjem
- Obrada metala na konvencionalnom strugu u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj glodalici u proizvodnom pogonu

### **Napomena:**

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

## **10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom**

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku pravilnim formulisanjem pojmove, činjenica i zakona iz oblasti mašinskih elemenata, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primjeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih, audio/video i digitalnih informacija; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije iz oblasti mašinskih elemenata i istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti mašinskih elemenata na stranom jeziku i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, osnovnih matematičkih principa i donošenja zaključaka prilikom analize karakteristika različitih vrsta mašinskih elemenata; korišćenje formula prilikom rješavanja zadataka izrade proračuna veza mašinskih djelova i mašinskih elemenata; razvijanje sposobnosti zaključivanja prilikom izvođenja demonstracije funkcionisanja mašinskih elemenata i dr.)
- Digitalna kompetencija (korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka iz oblasti mašinskih elemenata, prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; upotreba softverskih alata za izradu prezentacija na zadatu temu; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)

- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju, izradu domaćih zadataka, seminarских radova i prezentacija na zadatu temu; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)
- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom primjenom odgovarajućih materijala u radu, pravilnim odlaganjem otpada nakon izvedenih praktičnih zadataka; poštovanje pravila bezbjednosti i zaštite na radu prilikom izvođenja praktičnih vježbi i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projekatima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti; planiranje i organizacija resursa i materijala za izvođenje praktičnih zadataka i dr.)
- Kompetencija kulturnoške svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti mašinskih elemenata; predstavljanje ideja putem različitih kulturnoških formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, film, dizajn i dr.)

### 3.2.7. TEHNOLOGIJA I OBRADA METALA BUŠENJEM

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
II	36		72	108	6

Praktična nastava: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

#### 2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa karakteristikama mašinske obrade metala rezanjem, tehnologijom obrade metala bušenjem, karakteristikama uređaja i postupcima pri pripremanju, praćenju, upravljanju radom i redovnom održavanju konvencionalnih bušilica, kao i sa kontrolom, odlaganjem i otpremanjem mašinskih djelova. Osposobljavanje za korišćenje tehničko-tehnološke dokumentacije, u cilju izbora alata, pomoćnog pribora i parametara režima obrade metala bušenjem, pripremanje procesa obrade, praćenje, upravljanje radom i redovno održavanje konvencionalnih bušilica za obradu metala rezanjem, kao i za kontrolu, odlaganje i otpremanje mašinskih djelova. Razvijanje preciznosti, kreativnosti, kritičkog mišljenja, tačnosti, odgovornosti, sistematicnosti u radu i pozitivnog odnosa prema struci.

#### 3. Ishodi učenja

##### Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Identificuje osnovne karakteristike mašinske obrade metala rezanjem
2. Analizira tehnologiju obrade metala bušenjem
3. Izvrši pripremanje procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnoj bušilici
4. Izvrši praćenje i upravljanje radom konvencionalne bušilice za obradu metala rezanjem
5. Izvrši kontrolu, odlaganje i otpremanje mašinskih djelova
6. Sprovede redovno održavanje konvencionalnih bušilica za obradu metala rezanjem

<b>Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da</b> <b>Identificuje osnovne karakteristike mašinske obrade metala rezanjem</b>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>  U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b>  (Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Navede vrste <b>mašinskih obrada</b> metala rezanjem	<b>Mašinske obrade:</b> struganje, rendisanje, provlačenje, bušenje, proširivanje, upuštanje, razvrtanje, glodanje, brušenje i glačanje (honovanje, poliranje, lepovanje i superfiniš)
2. Opiše osnovne <b>elemente obradnog sistema</b>	<b>Elementi obradnog sistema:</b> sredstva rada (mašina, rezni alat, pribor, mjerilo i predmet obrade) i obradni procesi (pomoćni proces obrade i sam proces obrade)
3. Navede <b>osnovna kretanja</b> alata i predmeta obrade	<b>Osnovna kretanja:</b> glavno, pomoćno i dopunsko kretanje
4. Objasni <b>pojave u zoni rezanja</b> prilikom obrade metala	<b>Pojave u zoni rezanja:</b> trenje, visoka temperatura, proces obrazovanja strugotine, plastično deformisanje strugotine, otpori rezanja, naslaga na reznom klinu alata, habanje reznih elemenata alata i dr.
5. Objasni <b>kriterijume</b> za ocjenu obradljivosti predmeta obrade	<b>Kriterijumi:</b> postojanost alata, ekonomičnost brzine rezanja, troškovi obrade, otpor rezanja, temperatura rezanja, parametri hraptivosti obrađene površine i dr.
6. Objasni ulogu i karakteristike <b>sredstava za hlađenje i podmazivanje</b> u procesu obrade metala rezanjem	<b>Sredstva za hlađenje i podmazivanje:</b> uljne emulzije, hemijska (sintetička i polusintetička) sredstva i čista ulja
7. Opiše <b>parametre</b> za ocjenu kvaliteta izrade i obrade gotovog proizvoda	<b>Parametri:</b> tačnost obrade i kvalitet obrađenih površina
<b>Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja</b>	
U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 7.	
<b>Predložene teme</b>	
- Proces obrade metala rezanjem	

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da**  
**Analizira tehnologiju obrade metala bušenjem**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Opiše <b>osnovna kretanja</b> alata i obratka i <b>operacije obrade metala bušenjem</b>	<b>Osnovna kretanja:</b> glavno i pomoćno kretanje <b>Operacije obrade metala bušenjem:</b> bušenje, proširivanje, upuštanje, razvrтанje, zabušivanje, bušenje dubokih otvora (duboko bušenje) i izrada navoja
2. Protumači dio tehničke dokumentacije potreban za izbor i redoslijed operacija za obradu metala bušenjem, na zadatom primjeru	
3. Opiše vrste i namjenu <b>alata i pomoćnog pribora</b> za obradu metala bušenjem	<b>Alat:</b> burgije, burgije za duboko bušenje, zabušivači, razvrtači, proširivači, upuštači, ureznici i dr. <b>Pomoćni pribor:</b> mašinske stege, stezne glave, stezne čaure, pomoćni pribor sa vodećom pločom i čaurom za vođenje alata, pomoćni pribor sa brzim stezanjem, pomoćni pribori za bušenje sa više strana, pomoćni pribori za bušenje otvora na polugama i dr.
4. Protumači dio tehničke dokumentacije potreban za izbor alata i pomoćnog pribora za obradu metala bušenjem, na zadatom primjeru	
5. Opiše kriterijume za izbor alata i pomoćnog pribora za obradu metala bušenjem, u skladu sa tehničkom dokumentacijom	
6. Izabere alat i pomoćni pribor za obradu metala bušenjem, u skladu sa tehničkom dokumentacijom, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
7. Objasni <b>parametre režima obrade</b> metala bušenjem	<b>Parametri režima obrade:</b> brzina rezanja (broj obrtaja), korak (posmak) i dubina rezanja
8. Protumači dio tehničke dokumentacije potreban za izbor parametara režima obrade metala bušenjem, na zadatom primjeru	
9. Odredi parametre režima obrade metala bušenjem, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 3, 5 i 7. Za kriterijume 2, 4, 6, 8 i 9 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da  
Analizira tehnologiju obrade metala bušenjem**

**Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja**

U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:

**Kontekst**

(Pojašnjenje označenih pojmova)

**Predložene teme**

- Tehnologija obrade metala bušenjem

<b>Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da</b> <b>Izvrši pripremanje procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnoj bušilici</b>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>  U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b>  (Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni značaj <b>pripreme procesa obrade metala rezanjem</b> na konvencionalnoj bušilici	<b>Priprema procesa obrade metala rezanjem:</b> priprema konvencionalne bušilice za obradu metala rezanjem; provjera vrste, količine i mjera pripremaka za izradu mašinskih djelova na konvencionalnoj bušilici za obradu metala rezanjem; priprema i postavljanje alata za obradu metala bušenjem, pomoćnog pribora i pripremka na konvencionalnoj bušilici
2. Opiše sigurnosne uređaje, mjere i <b>postupak uključivanja</b> konvencionalne bušilice za obradu metala rezanjem	<b>Postupak uključivanja:</b> uključivanje električnog napajanja, uključivanje pogonskog agregata, uključivanje kompresora i dr.
3. Protumači dio tehničke dokumentacije potreban za pripremanje procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnoj bušilici, na zadatom primjeru	
4. Demonstrira postupak uključivanja konvencionalne bušilice za obradu metala rezanjem, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
5. Objasni ulogu i parametre operacione skice za obradu metala rezanjem na konvencionalnoj bušilici	
6. Opiše postupak provjere vrste, količine i mjera pripremaka za izradu mašinskih djelova na konvencionalnim bušilicama za obradu metala rezanjem, na osnovu analize operacione skice	.
7. Demonstrira postupak provjere vrste, količine i mjera pripremaka za izradu mašinskih djelova na konvencionalnim bušilicama za obradu metala rezanjem, na osnovu analize operacione skice, koristeći <b>mjerne uređaje</b> , na zadatom primjeru	<b>Mjerni uređaji:</b> mjerila sa nonijusom, komparateri, mikrometri, tolerancijska mjerila, etalon pločice i dr.
8. Opiše postupak pripreme i postavljanja <b>alata za obradu metala bušenjem, pomoćnog pribora</b> i pripremka na konvencionalnoj bušilici, u skladu sa tehničkom dokumentacijom	<b>Alat za obradu metala bušenjem:</b> burgije, proširivači razvrtači, upuštači, mašinske ureznice i dr.  <b>Pomoćni pribor:</b> mašinske stege, stezne glave, stezne čaure, pomoćni pribor sa vodećom pločom i čaurom za vođenje alata, pomoćni pribor sa brzim stezanjem, pomoćni pribori za bušenje sa više strana, pomoćni pribori za bušenje otvora na polugama i dr.
9. Demonstrira postupak pripreme i postavljanja alata za obradu metala bušenjem, pomoćnog pribora i pripremka na konvencionalnoj bušilici, u skladu sa tehničkom dokumentacijom, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima.	

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da**

**Izvrši pripremanje procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnoj bušilici**

**Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja**

U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:

**Kontekst**

(Pojašnjenje označenih pojmova)

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 5, 6 i 8. Za kriterijume 3, 4, 7 i 9 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Konvencionalna bušilica za obradu metala rezanjem
- Pripremanje procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnoj bušilici

<b>Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da</b> <b>Izvrši praćenje i upravljanje radom konvencionalne bušilice za obradu metala rezanjem</b>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>  U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b>  (Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni značaj <b>praćenja i upravljanja radom konvencionalne bušilice</b> za obradu metala rezanjem	<b>Praćenje i upravljanje radom konvencionalne bušilice:</b> zamjena i podešavanje alata za obradu metala bušenjem na konvencionalnoj bušilici; podešavanje parametara režima obrade metala bušenjem na konvencionalnoj bušilici; izrada radnog komada na konvencionalnoj bušilici za obradu metala rezanjem; kontrola izgleda i dimenzija obratka vizuelno ili koristeći mjerna i kontrolna sredstva i korekcija parametara režima obrade metala bušenjem na konvencionalnoj bušilici na osnovu utvrđene neusaglašenosti izratka sa tehničko-tehnološkom dokumentacijom
2. Opše postupak praćenja i upravljanja radom konvencionalne bušilice za obradu metala rezanjem	
3. Protumači dio tehnološke dokumentacije potreban za praćenje i upravljanje radom konvencionalne bušilice za obradu metala rezanjem, na zadatom primjeru	
4. Demonstrira postupak zamjene i podešavanje alata za obradu metala bušenjem na odgovarajućoj konvencionalnoj bušilici, u skladu sa tehnološkom dokumentacijom, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
5. Demonstrira postupak podešavanja <b>parametara režima obrade</b> metala bušenjem na odgovarajućoj konvencionalnoj bušilici, u skladu sa tehnološkom dokumentacijom, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	<b>Parametri režima obrade:</b> broj obrtaja, korak (posmak), dubina rezanja i dr.
6. Demonstrira postupak izrade radnih komada na odgovarajućoj konvencionalnoj bušilici za obradu metala rezanjem, za odgovarajuće <b>tipove proizvodnje</b> , u skladu sa tehnološkom dokumentacijom, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	<b>Tipovi proizvodnje:</b> pojedinačna, serijska i masovna proizvodnja
7. Demonstrira postupak kontrole oblika i dimenzija obratka vizuelno ili koristeći <b>mjerna i kontrolna sredstva</b> , u skladu sa tehničko-tehnološkom dokumentacijom, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	<b>Mjerna i kontrolna sredstva:</b> univerzalno pomicno mjerilo, mikrometar, komparater, dubinomjer, visinomjer, mjerne račve, mjerni čepovi, mjerni etalon, kontrolnici za navoj i dr.

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da****Izvrši praćenje i upravljanje radom konvencionalne bušilice za obradu metala rezanjem**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
<p>U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:</p> <p>8. Demonstrira postupak korekcije <b>parametara režima obrade</b> metala bušenjem na odgovarajućoj konvencionalnoj bušilici, na osnovu utvrđene neusaglašenosti izratka sa tehničko-tehnološkom dokumentacijom, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima</p>	<p><b>Parametri režima obrade:</b> broj obrtaja, korak (posmak), debljina rezanog sloja i dr.</p>

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1 i 2. Za kriterijume od 3 do 8 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Konvencionalna bušilica za obradu metala rezanjem
- Praćenje i upravljanje radom konvencionalne bušilice za obradu metala rezanjem

<b>Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da</b> <b>Izvrši kontrolu, odlaganje i otpremanje mašinskih djelova</b>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>  U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b> (Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni značaj kontrole kvaliteta mašinskih djelova pri obradi na konvencionalnim mašinama za obradu metala rezanjem, u skladu sa tehničko-tehnološkom dokumentacijom	
2. Navede <b>postupke kontrole kvaliteta</b> mašinskih djelova prema fazama tehnološkog procesa	<b>Postupci kontrole kvaliteta:</b> ulazna kontrola kvaliteta, procesna kontrola kvaliteta i završna kontrola kvaliteta
3. Protumači dio tehničko-tehnološke dokumentacije potreban za kontrolu kvaliteta, izdvajanje i označavanje neusaglašenih mašinskih djelova, na zadatom primjeru	
4. Demonstrira postupak skidanja mašinskog dijela sa odgovarajuće konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem i kontrole kvaliteta, u skladu sa tehničko-tehnološkom dokumentacijom, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
5. Demonstrira postupak izdvajanja i označavanja neusaglašenih mašinskih djelova, u skladu sa tehnološkom dokumentacijom, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
6. Demonstrira postupak odlaganja, otpremanja i <b>zaštite mašinskih djelova</b> u propisanu međuoperacijsku ambalažu, u skladu sa tehnološkom dokumentacijom, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	<b>Zaštita mašinskih djelova:</b> zaštićena od korozije, zaštićena od mehaničkih oštećenja, zaštićena od hemijskih oštećenja i dr.
7. Navede <b>prateću dokumentaciju</b> za otpremanje mašinskih djelova	<b>Prateća dokumentacija:</b> deklaracija, otpremnica, propратni list, primopredajnica i dr.
8. Opisuje postupak popunjavanja prateće dokumentacije za otpremanje mašinskih djelova	
9. Demonstrira postupak popunjavanja prateće dokumentacije za otpremanje mašinskih djelova, na zadatom primjeru	
<b>Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja</b>	
U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 7 i 8. Za kriterijume 3, 4, 5, 6 i 9 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.	

**Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da  
Izvrši kontrolu, odlaganje i otpremanje mašinskih djelova**

**Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja**

U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:

**Kontekst**

(Pojašnjenje označenih pojmova)

**Predložene teme**

- Postupci kontrole kvaliteta mašinskih djelova prema fazama tehnološkog procesa
- Postupak odlaganja, otpremanja i zaštite mašinskih djelova u propisanu međuoperacijsku ambalažu, u skladu sa tehnološkom dokumentacijom

<p style="text-align: center;"><b>Ishod 6 - Učenik će biti sposoban da</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sprovede redovno održavanje konvencionalnih bušilica za obradu metala rezanjem</b></p>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>	<b>Kontekst</b> (Pojašnjenje označenih pojmljova)
1. Objasni <b>ciljeve održavanja</b> konvencionalnih bušilica za obradu metala rezanjem, u skladu sa uputstvima proizvođača	<p><b>Ciljevi održavanja:</b> minimiziranje troškova zbog zastoja u radu; sprečavanje, odnosno usporavanje zastarijevanja sredstava za rad; smanjivanje troškova rada i materijala u proizvodnji i dr.</p>
2. Opisuje <b>vrste održavanja</b> i značaj provjere <b>dnevnog održavanja</b> konvencionalnih bušilica za obradu metala rezanjem	<p><b>Vrste održavanja:</b> prema vremenskom periodu (dnevno, nedjeljno, mjesечно i periodično održavanje), prema izvoru finansijskih sredstava (tekuće i investiciono održavanje), prema tehnološkoj namjeni (popravka iznenadnih otkaza, preventivni pregledi, čišćenje i podmazivanje; traženje i otklanjanje slabih mjesta i planska popravka), prema periodu u odnosu na nastanak otkaza (korektivno i preventivno održavanje)</p> <p><b>Dnevno održavanje:</b> provjeravanje nivoa rashladnog sredstva u rezervoaru, provjeravanje nivoa ulja, dolivanje rashladnog sredstva i ulja, čišćenje i podmazivanje kliznih staza, čišćenje zaostale strugotine i dr.</p>
3. Navede potrebnu <b>prateću dokumentaciju</b> za održavanje, kao i <b>neophodne podatke</b> za planiranje održavanja konvencionalnih bušilica za obradu metala rezanjem	<p><b>Prateća dokumentacija:</b> uputstva proizvođača, mašinska karta radne sposobnosti, karton o redovnim i vanrednim pregledima, karton o remontu, karton neispravnosti maštine i dr.</p> <p><b>Neophodni podaci:</b> podaci o funkcionisanju i upravljanju, uputstva za podešavanje i održavanje, uputstva za podmazivanje, podaci o obavljenim popravkama, podaci o rezervnim djelovima i dr.</p>
4. Navede <b>vrste</b> i svojstva <b>ulja</b> za podmazivanje konvencionalnih bušilica za obradu metala rezanjem	<p><b>Vrste ulja:</b> mineralna ulja, sintetička ulja, biljna ulja i dr.</p>
5. Objasni funkciju ulja u sistemima za podmazivanje i ulogu <b>rashladnih sredstava</b> na konvencionalnim bušilicama za obradu metala rezanjem, u skladu sa uputstvima	<p><b>Rashladna sredstva:</b> rashladna sredstva na bazi vode i rashladna sredstva na bazi ulja</p>
6. Demonstrira postupak provjere pohabanosti reznih alata, radnih elemenata kao i dnevног održavanja odgovarajuće konvencionalne bušilice za obradu metala rezanjem, u skladu sa uputstvima proizvođača, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	

**Ishod 6 - Učenik će biti sposoban da**  
**Sprovede redovno održavanje konvencionalnih bušilica za obradu metala rezanjem**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
7. Navede <b>glavne uzroke neispravnosti</b> konvencionalnih bušilica za obradu metala rezanjem	<b>Glavni uzroci neispravnosti:</b> preopterećenje uređaja, istrošenost ili oštećenje komponenti, nepravilne popravke, nepoštovanje normi upotrebe i dr.
8. Opisuje <b>pokazatelje neispravnog rada, osnovne parametre i postupke provjere habanja alata za obradu metala bušenjem</b> i ispravnosti radnih elemenata konvencionalnih bušilica	<b>Pokazatelji neispravnog rada:</b> smanjenje početne geometrijske, kinematske i radne tačnosti mašine; smanjenje početne tačnosti pribora; smanjenje početne tačnosti reznog alata i dr.  <b>Alat za obradu metala bušenjem:</b> burgije, zabušivači, razvrtači, proširivači, upuštači, ureznici, burgije za duboko bušenje i dr.  <b>Osnovni parametri habanja:</b> širina pojasa habanja, odstojanje sredine kratera na grudnoj površini od vrha, dubina kratera, skraćenje vrha reznog alata i dr.

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 8. Za kriterijum 6 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Konvencionalna bušilica za obradu metala rezanjem
- Redovno održavanje konvencionalnih bušilica za obradu metala rezanjem

#### 4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Tehnologija i obrada metala bušenjem je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje teorijskih i praktičnih znanja i vještina iz ove oblasti. Teorijski dio nastave treba realizovati u učionici, sa cijelim odjeljenjem, uz primjenu savremenih nastavnih metoda i sredstava. Sadržaj i način izlaganja treba prilagoditi nivou predznanja učenika iz ove oblasti i srodnih disciplina. Preporučuje se prezentacija praktičnih primjera iz prakse sa objašnjenjima, u cilju boljeg razumijevanja teorijskih znanja i shvatanja postupaka tehnologije i obrade metala bušenjem na konvencionalnim mašinama. Praktični primjeri se mogu naći u radnom okruženju, eventualno na internetu. Treba koristiti odgovarajuće softvere, modele, šeme, fotografije i video animacije u cilju povećanja zainteresovanosti učenika i boljeg praćenja i razumijevanja izloženog gradiva. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih učenika. Prilikom realizacije ovog modula učenike treba motivisati na aktivno učenje, samostalni i timski rad.
- U okviru ovog modula predviđena je realizacija praktičnih vježbi, koje će pomoći učeniku da bolje savlada nastavnu materiju i da stiče praktične vještine. Praktični dio nastave treba realizovati u laboratoriji i školskoj radionicici koja je opremljena preporučenim materijalnim uslovima i didaktičkom opremom za proces tehnologije i obrade metala bušenjem. Rad u laboratorijama i radionicama je jedan od načina da se pokaže poznavanje nastavne materije, što zahtijeva optimalno vremensko uskladivanje teorijske obrade nastavnih jedinica i praktičnog rada. Učenici treba da realizuju vježbe individualno, kada se podstiče samostalni rad i kada svaki učenik treba da samostalno uradi vježbu i realizuje postavljeni zadatak. Takođe treba organizovati i rad učenika u parovima ili manjim grupama, kada je cilj podsticanje i razvijanje kompetencija timskog rada. Nastavnik treba da podstiče učenike da koriste i pravilno tumače dio dokumentacije potrebne za obavljanje procesa tehnologije i obrade metala bušenjem na konvencionalnim mašinama.
- U cilju boljeg razumijevanja procesa tehnologije i obrade metala bušenjem, poželjno je da se dio praktične nastave realizuje kod poslodavca. Treba predvidjeti i isplanirati posjete poslodavcima i privrednim subjektima u periodima obavljanja karakterističnih radova obrade metala bušenjem na konvencionalnim mašinama. Mogu se realizovati posjete preduzećima i firmama sa tematskim predavanjima i prezentacijama.
- Problemska nastava treba da zauzme značajno mjesto u realizaciji ovog modula kako bi se teorijska nastava što bolje povezala sa praktičnim primjerima. U cilju toga treba, po mogućnosti, zadati određene teme za istraživanje i prezentaciju od strane manje grupe učenika.
- U cilju podsticanja nadarenih učenika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, produbljujući i proširujući njihova interesovanja za oblasti iz okvira ovog modula. Nastavnik treba da podstiče nadarene učenike da unapređuju teorijsko znanje i razvijaju praktične vještine iz okvira ovog modula, vještine analitičkog, kreativnog i kritičkog mišljenja i vještine donošenja odluka. Nastavnik treba da podstakne učenike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijerne orientacije.

#### 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Simić S.; Simić Z., Tehnologija obrade, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
- Čorović S.; Andelija M.; Kijamet M., Tehnologija obrade, Svjetlost Sarajevo, 2000.
- Ivković B., Obrada metala rezanjem, Jugoslovensko društvo za tribologiju, Kragujevac, 1994.
- Asentić R.; Duraković T.; Čajetinac Ž.; Stojanović H.; Meseldžija V., Tehnologija obrazovnog profila – metalobušač, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1996.
- Nedić B.; Lazić M., Proizvodne tehnologije, Mašinski fakultet, Kragujevac, 2007.

#### Napomena:

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

#### 6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar	1

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
2.	Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla	1
3.	Štampač	1
4.	Konvencionalna bušilica	najmanje 1
5.	Materijal za obradu metala rezanjem [repronmaterijal (pločasti materijali, trake, limovi, šipkasti materijali, cijevi i dr.), potrošni materijali (ulje, filteri, rashladna tečnost i dr.) i dr.]	po potrebi
6.	Komplet alata za obradu metala bušenjem (burgije, zabušivači, razvrtači, proširivači, upuštači, ureznici, burgije za duboko bušenje i dr.)	najmanje 4
7.	Pomoći pribor (mašinske stege, stezne glave, stezne čaure, pomoći pribor sa vodećom pločom i čaurom za vođenje alata, pomoći pribor sa brzim stezanjem, pomoći pribori za bušenje sa više strana, pomoći pribori za bušenje otvora na polugama i dr.)	najmanje po 4
8.	Bravarski ručni alat (odvijači, kliješta, ključevi, čekići, alat za ležajeve i dr.)	najmanje po 4
9.	Mjerna i kontrolna sredstva (univerzalno pomično mjerilo, mikrometar, komparater, dubinomjer, visinomjer, mjerne račve, mjerni čepovi, mjerni listići, mjerne etaloni, kontrolnici za navoj, šabloni za kontrolu zaobljenja i dr.)	najmanje po 4
10.	Zaštitna sredstva i oprema [aparat za početno gašenje požara, hidrantska mreža, priručna sredstva (pijesak, čebad, kante, lopate i dr.), sredstva za zaštitu od eksplozije i dr.]	od 1 do 16
11.	Kutija za prvu pomoć	1

## 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

## 8. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

## 9. Povezanost modula – korelacija

- Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom u mašinstvu
- Mehanika I
- Mašinski materijali

- Uvod u obradu metala rezanjem
- Pripremni poslovi za obradu metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu
- Mašinski elementi
- Tehnologija i obrada metala brušenjem
- Konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem
- Pomoćni poslovi pri obradi metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj bušilici u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj brusilici u proizvodnom pogonu
- Tehnologija i obrada metala struganjem
- Tehnologija i obrada metala glodanjem
- Preduzetništvo
- Obrada metala na konvencionalnom strugu u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj glodalici u proizvodnom pogonu

**Napomena:**

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

**10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom**

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku pravilnim formulisanjem pojmove, činjenica i koncepcija iz oblasti tehnologije i obrade metala bušenjem, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primijeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih, audio/video i digitalnih informacija; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije iz oblasti tehnologije i obrade metala bušenjem, prilikom korišćenja uputstava za alat, pribor, opremu i uređaje i istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti tehnologije i obrade metala bušenjem na stranom jeziku i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, osnovnih matematičkih principa i donošenja zaključaka prilikom analize, tumačenja tehnološke dokumentacije, izbora alata i pomoćnog pribora, određivanjem parametara režima obrade metala bušenjem, pripremanja procesa obrade metala rezanjem, praćenja, upravljanja radom i redovnog održavanja konvencionalnih bušilica; razvijanje sposobnosti prostornog snalaženja prilikom pripremanja procesa obrade metala rezanjem, praćenja, upravljanja radom i redovnog održavanja konvencionalnih bušilica, kao i kontrole, odlaganja i otpremanja mašinskih djelova; razvijanje sposobnosti rukovanja alatom, priborom, opremom i uređajima za pripremanje procesa obrade metala rezanjem, kao i praćenje, upravljanje radom i redovno održavanje konvencionalnih bušilica i dr.)
- Digitalna kompetencija (korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka iz oblasti tehnologije i obrade metala bušenjem, prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; upotreba softverskih alata za izradu prezentacija na zadatu temu; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju, izradu domaćih zadataka, seminarskih radova i prezentacija na zadatu temu; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stičenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)
- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom

- primjenom odgovarajućih materijala u radu, pravilnim odlaganjem otpada nakon izvedenih praktičnih zadataka; poštovanje pravila bezbjednosti i zaštite na radu prilikom izvođenja praktičnih vježbi i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti; planiranje i organizacija resursa i materijala za izvođenje praktičnih zadataka i dr.)
  - Kompetencija kulturne svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti tehnologije i obrade metala bušenjem; predstavljanje ideja putem različitih kulturnih formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, film, dizajn i dr.)

### 3.2.8. TEHNOLOGIJA I OBRADA METALA BRUŠENJEM

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
II	36		72	108	6

Praktična nastava: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

#### 2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa sadržajem tehničko-tehnološke dokumentacije za izradu mašinskih djelova, tehnologijom obrade metala brušenjem, karakteristikama uređaja i postupcima pri pripremanju, praćenju, upravljanju radom i redovnom održavanju konvencionalnih brusilica. Osposobljavanje za korišćenje tehničko-tehnološke dokumentacije, u cilju izbora alata, pomoćnog pribora i parametara režima obrade metala brušenjem, pripremanje procesa obrade, praćenje, upravljanje radom i redovno održavanje konvencionalnih brusilica za obradu metala rezanjem. Razvijanje preciznosti, kreativnosti, kritičkog mišljenja, tačnosti, odgovornosti, sistematičnosti u radu i pozitivnog odnosa prema struci.

#### 3. Ishodi učenja

##### Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Identificuje sadržaj tehničko-tehnološke dokumentacije za izradu mašinskih djelova
2. Analizira tehnologiju obrade metala brušenjem
3. Izvrši pripremanje procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnoj brusilici
4. Izvrši praćenje i upravljanje radom konvencionalne brusilice za obradu metala rezanjem
5. Sprovede redovno održavanje konvencionalnih brusilica za obradu metala rezanjem

**Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da**  
**Identificuje sadržaj tehničko-tehnološke dokumentacije za izradu mašinskih djelova**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni namjenu i sadržaj <b>potrebne konstrukcione dokumentacije</b> za izradu mašinskih djelova	<b>Potrebna konstrukciona dokumentacija:</b> skice i crteži mašinskih djelova
2. Protumači sadržaj potrebne konstrukcione dokumentacije za izradu mašinskih djelova, na zadatom primjeru	
3. Objasni namjenu <b>tehnološke dokumentacije</b> za izradu mašinskih djelova	<b>Tehnološka dokumentacija:</b> operacijski list, crtež pripremka, plan stezanja, plan alata i dr.
4. Objasni sadržaj <b>plana stezanja, operacijskog lista i plana alata</b>	<b>Plan stezanja:</b> mjere pripremka, način stezanja pripremka i dr.  <b>Operacijski list:</b> redoslijed svih operacija i zahvata, potrebni alati (stezni, rezni, mjerni i kontrolni alati), parametri režima obrade (broj obrtaja, korak (posmak), dubina rezanja i dr.), vrijeme obrade (pripremno, pomoćno, glavno i završno vrijeme) i dr.  <b>Plan alata:</b> naziv alata, tip i oznaka alata, vrsta i oznaka držača alata, dimenzije alata i dr.
5. Protumači sadržaj tehnološke dokumentacije za izradu mašinskih djelova, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 3 i 4. Za kriterijume 2 i 5 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Tehničko-tehnološka dokumentacija za izradu mašinskih djelova

<b>Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da</b> <b>Analizira tehnologiju obrade metala brušenjem</b>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>  U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b>  (Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Opisuje <b>osnovna kretanja</b> alata i obratka i <b>operacije obrade metala brušenjem</b>	<b>Osnovna kretanja:</b> glavno i pomoćno kretanje <b>Operacije obrade metala brušenjem:</b> kružno brušenje (spoljašnje, unutrašnje i brušenje čeonih površina), ravno brušenje, brušenje bez šiljaka, brušenje složenih površina i dr.
2. Protumači dio tehničke dokumentacije potreban za izbor i redoslijed operacija za obradu metala brušenjem, na zadatom primjeru	
3. Opisuje vrste i namjenu <b>alata i pomoćnog pribora</b> za obradu metala brušenjem	<b>Alat:</b> tocila prema obliku (koturasta, lončasta, konična, tanjurasta, tocila sa drškom ili navrtkom i višedjelna tocila) i tocila prema namjeni (tocila za spoljašnje kružno brušenje, tocila za unutrašnje brušenje, tocila za ravno brušenje, tocila za sječenje, tocila za oštrenje alata, tocila za brušenje glodalica, tocila za brušenje navoja, tocila za brušenje zupčanika i dr.) <b>Pomoćni pribor:</b> stezne glave, stezne čaure, stezni trnovi, šiljci, stege, magnetni stolovi i dr.
4. Protumači dio tehničke dokumentacije potreban za izbor alata i pomoćnog pribora za obradu metala brušenjem, na zadatom primjeru	
5. Opisuje kriterijume za izbor alata i pomoćnog pribora za obradu metala brušenjem, u skladu sa tehničkom dokumentacijom	
6. Izabere alat i pomoćni pribor za obradu metala brušenjem, u skladu sa tehničkom dokumentacijom, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
7. Objasni <b>parametre režima obrade</b> metala brušenjem	<b>Parametri režima obrade:</b> brzina rezanja (obimna brzina tocila), brzina pomoćnog kretanja (obimna i/ili aksijalna brzina obratka), dubina brušenja i dr.
8. Protumači dio tehničke dokumentacije potreban za izbor parametara režima obrade metala brušenjem, na zadatom primjeru	
9. Odredi parametre režima obrade metala brušenjem, na zadatom primjeru	

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da  
Analizira tehnologiju obrade metala brušenjem**

**Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja**

U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:

**Kontekst**

(Pojašnjenje označenih pojmova)

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 3, 5 i 7. Za kriterijume 2, 4, 6, 8 i 9 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Tehnologija obrade metala brušenjem

<p style="text-align: center;"><b>Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Izvrši pripremanje procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnoj brusilici</b></p>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>	<b>Kontekst</b> (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni značaj <b>pripreme procesa obrade metala rezanjem</b> na konvencionalnoj brusilici	<b>Priprema procesa obrade metala rezanjem:</b> priprema konvencionalne brusilice za obradu metala rezanjem; provjera vrste, količine i mjera pripremaka za izradu mašinskih djelova na konvencionalnoj brusilici za obradu metala rezanjem; priprema i postavljanje alata za obradu metala brušenjem, pomoćnog pribora i pripremka na konvencionalnoj brusilici
2. Opiše sigurnosne uređaje, mjere i <b>postupak uključivanja</b> konvencionalne brusilice za obradu metala rezanjem	<b>Postupak uključivanja:</b> uključivanje električnog napajanja, uključivanje pogonskog agregata, uključivanje kompresora i dr.
3. Protumači dio tehnološke dokumentacije potreban za pripremanje procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnoj brusilici, na zadatom primjeru	
4. Demonstrira postupak uključivanja konvencionalne brusilice za obradu metala rezanjem, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
5. Objasni ulogu i parametre operacione skice za obradu metala rezanjem na konvencionalnoj brusilici	
6. Opiše postupak provjere vrste, količine i mjera pripremaka za izradu mašinskih djelova na konvencionalnim brusilicama za obradu metala rezanjem, na osnovu analize operacione skice	
7. Demonstrira postupak provjere vrste, količine i mjera pripremaka za izradu mašinskih djelova na konvencionalnim brusilicama za obradu metala rezanjem, na osnovu analize operacione skice, koristeći <b>mjerne uređaje</b> , na zadatom primjeru	<b>Mjerni uređaji:</b> mjerila sa nonijusom, komparateri, mikrometri, tolerancijska mjerila, etalon pločice i dr
8. Opiše postupak pripreme i postavljanja <b>alata za obradu metala brušenjem, pomoćnog pribora i pripremka</b> na konvencionalnoj brusilici, u skladu sa tehnološkom dokumentacijom	<b>Alat za obradu metala brušenjem:</b> tocila prema obliku (koturasta, lončasta, konična, tanjurasta, tocila sa drškom ili navrtkom i segmentna-višedjelna) i tocila prema namjeni (tocila za spoljašnje kružno brušenje, tocila za unutrašnje brušenje, tocila za ravno brušenje, tocila za sječenje, tocila za oštrenje alata, tocila za brušenje glodala, tocila za brušenje navoja, tocila za brušenje zupčenika i dr.)  <b>Pomoćni pribor:</b> stezne glave, stezne čaure, stezni trnovi, šiljci, stege, magnetni stolovi i dr.

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da**  
**Izvrši pripremanje procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnoj brusilici**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	9. Demonstrira postupak pripreme i postavljanja alata za obradu metala brušenjem, pomoćnog pribora i pripremka na konvencionalnoj brusilici, u skladu sa tehnološkom dokumentacijom, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 5, 6 i 8. Za kriterijume 3, 4, 7 i 9 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Konvencionalna brusilica za obradu metala rezanjem
- Pripremanje procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnoj brusilici

<b>Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da</b> <b>Izvrši praćenje i upravljanje radom konvencionalne brusilice za obradu metala rezanjem</b>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>  U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b>  (Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni značaj <b>praćenja i upravljanja radom konvencionalne brusilice</b> za obradu metala rezanjem	<b>Praćenje i upravljanje radom konvencionalne brusilice:</b> zamjena i podešavanje alata za obradu metala brušenjem na konvencionalnoj brusilici; podešavanje parametara režima obrade metala brušenjem na konvencionalnoj brusilici; izrada radnog komada na konvencionalnoj brusilici za obradu metala rezanjem; kontrola oblika i dimenzija obratka vizuelno ili koristeći mjerna i kontrolna sredstva i korekcija parametara režima obrade metala brušenjem na konvencionalnoj brusilici na osnovu utvrđene neusaglašenosti izratka sa tehničko-tehnološkom dokumentacijom
2. Opše postupak praćenja i upravljanja radom konvencionalne brusilice za obradu metala rezanjem	
3. Protumači dio tehnološke dokumentacije potreban za praćenje i upravljanje radom konvencionalne brusilice za obradu metala rezanjem, na zadatom primjeru	
4. Demonstrira postupak zamjene i podešavanje alata za obradu metala brušenjem na odgovarajućoj konvencionalnoj brusilici, u skladu sa tehnološkom dokumentacijom, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
5. Demonstrira postupak podešavanja <b>parametara režima obrade</b> metala brušenjem na odgovarajućoj konvencionalnoj brusilici, u skladu sa tehnološkom dokumentacijom, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	<b>Parametri režima obrade:</b> broj obrtaja, korak (posmak), dubina brušenja i dr.
6. Demonstrira postupak izrade radnih komada na odgovarajućoj konvencionalnoj brusilici za obradu metala rezanjem, za odgovarajuće <b>tipove proizvodnje</b> , u skladu sa tehnološkom dokumentacijom, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	<b>Tipovi proizvodnje:</b> pojedinačna, serijska i masovna proizvodnja
7. Demonstrira postupak kontrole oblika i dimenzija obratka vizuelno ili koristeći <b>mjerna i kontrolna sredstva</b> , u skladu sa tehničko-tehnološkom dokumentacijom, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	<b>Mjerna i kontrolna sredstva:</b> univerzalno pomično mjerilo, mikrometar, komparater, dubinomjer, visinomjer, mjerne račve, mjerni čepovi, mjerni listići, mjerni etaloni, kontrolnici za navoj, šabloni za kontrolu zaobljenja i dr.

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da****Izvrši praćenje i upravljanje radom konvencionalne brusilice za obradu metala rezanjem**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
<p>U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:</p> <p>8. Demonstrira postupak korekcije <b>parametara režima obrade</b> metala brušenjem na odgovarajućoj konvencionalnoj brusilici, na osnovu utvrđene neusaglašenosti izratka sa tehničko-tehnološkom dokumentacijom, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima</p>	<p><b>Parametri režima obrade:</b> broj obrtaja, korak (posmak), dubina brušenja i dr.</p>

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1 i 2. Za kriterijume od 3 do 8 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Konvencionalna brusilica za obradu metala rezanjem
- Praćenje i upravljanje radom konvencionalne brusilice za obradu metala rezanjem

<p style="text-align: center;"><b>Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sprovede redovno održavanje konvencionalnih brusilica za obradu metala rezanjem</b></p>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>	<b>Kontekst</b> (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni <b>ciljeve održavanja</b> konvencionalnih brusilica za obradu metala rezanjem, u skladu sa uputstvima proizvođača	<b>Ciljevi održavanja:</b> minimiziranje troškova zbog zastoja u radu; sprečavanje, odnosno usporavanje zastarijevanja sredstava za rad; smanjivanje troškova rada i materijala u proizvodnji i dr.
2. Opše <b>vrste održavanja</b> i značaj provjere <b>dnevнog održavanja</b> konvencionalnih brusilica za obradu metala rezanjem	<b>Vrste održavanja:</b> prema vremenskom periodu (dnevno, nedjeljno, mjesечно i periodično održavanje), prema izvoru finansijskih sredstava (tekuće i investiciono održavanje), prema tehnološkoj namjeni (popravka iznenadnih otkaza, preventivni pregledi, čišćenje i podmazivanje; traženje i otklanjanje slabih mesta i planska popravka), prema periodu u odnosu na nastanak otkaza (korektivno i preventivno održavanje)  <b>Dnevno održavanje:</b> provjeravanje nivoa rashladnog sredstva u rezervoaru, provjeravanje nivoa ulja, dolivanje rashladnog sredstva i ulja, čišćenje i podmazivanje kliznih staza, čišćenje zaostale strugotine i dr.
3. Navede potrebnu <b>prateću dokumentaciju</b> za održavanje, kao i <b>neophodne podatke</b> za planiranje održavanja konvencionalnih brusilica za obradu metala rezanjem	<b>Prateća dokumentacija:</b> uputstva proizvođača, mašinska karta radne sposobnosti, karton o redovnim i vanrednim pregledima, karton o remontu, karton neispravnosti maštine i dr.  <b>Neophodni podaci:</b> podaci o funkcionisanju i upravljanju, uputstva za podešavanje i održavanje, uputstva za podmazivanje, podaci o obavljenim popravkama, podaci o rezervnim djelovima i dr.
4. Navede <b>vrste</b> i svojstva <b>ulja</b> za podmazivanje konvencionalnih brusilica za obradu metala rezanjem	<b>Vrste ulja:</b> mineralna ulja, sintetička ulja, biljna ulja i dr.
5. Objasni funkciju ulja u sistemima za podmazivanje i ulogu <b>rashladnih sredstava</b> na konvencionalnim brusilicama za obradu metala rezanjem, u skladu sa uputstvima	<b>Rashladna sredstva:</b> rashladna sredstva na bazi vode i rashladna sredstva na bazi ulja
6. Demonstrira postupak provjere pohabanosti reznih alata, radnih elemenata, kao i dnevнog održavanja odgovarajuće konvencionalne brusilice za obradu metala rezanjem, u skladu sa uputstvima proizvođača, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
7. Navede <b>glavne uzroke neispravnosti</b> konvencionalnih brusilica za obradu metala rezanjem	<b>Glavni uzroci neispravnosti:</b> preopterećenje uređaja, istrošenost ili oštećenje komponenti, nepravilne popravke, nepoštovanje normi upotrebe i dr.

**Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da**

**Sprovede redovno održavanje konvencionalnih brusilica za obradu metala rezanjem**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
<p>U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:</p> <p>8. Opše pokazatelje neispravnog rada, osnovne parametre i postupke provjere habanja alata za obradu metala brušenjem i ispravnosti radnih elemenata konvencionalnih brusilica</p>	<p><b>Pokazatelji neispravnog rada:</b> smanjenje početne geometrijske, kinematske i radne tačnosti mašine; smanjenje početne tačnosti pribora; smanjenje početne tačnosti rezogn alata i dr.</p> <p><b>Alat za obradu metala brušenjem:</b> tocila prema obliku (koturasta, lončasta, konična, tanjurasta, tocila sa drškom ili navrtkom i segmentna-višedjelna) i tocila prema namjeni (tocila za spoljašnje kružno brušenje, tocila za unutrašnje brušenje, tocila za ravno brušenje, tocila za sjećenje, tocila za oštrenje alata, tocila za brušenje glodalica, tocila za brušenje navoja, tocila za brušenje zupčenika i dr.)</p> <p><b>Osnovni parametri habanja:</b> istiranje vrha reznih elemenata tocila, pojava površine habanja i čestica obrađivanog materijala na površini habanja tocila, pojava mikro i makro pukotina u zrnu brusnog materijala, pojava ispadanja kompletног zrna brusnog materijala i dr.</p>

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 8. Za kriterijum 6 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Konvencionalna brusilica za obradu metala rezanjem
- Redovno održavanje konvencionalnih glodalica i brusilica za obradu metala rezanjem

#### 4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Tehnologija i obrada metala brušenjem je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje teorijskih i praktičnih znanja i vještina iz ove oblasti. Teorijski dio nastave treba realizovati u učionici, sa cijelim odjeljenjem, uz primjenu savremenih nastavnih metoda i sredstava. Sadržaj i način izlaganja treba prilagoditi nivou predznanja učenika iz ove oblasti i srodnih disciplina. Preporučuje se prezentacija praktičnih primjera iz prakse sa objašnjenjima, u cilju boljeg razumijevanja teorijskih znanja i shvatanja postupaka tehnologije i obrade metala brušenjem na konvencionalnim mašinama. Praktični primjeri se mogu naći u radnom okruženju, eventualno na internetu. Treba koristiti odgovarajuće softvere, modele, šeme, fotografije i video animacije u cilju povećanja zainteresovanosti učenika i boljeg praćenja i razumijevanja izloženog gradiva. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih učenika. Prilikom realizacije ovog modula učenike treba motivisati na aktivno učenje, samostalni i timski rad.
- U okviru ovog modula predviđena je realizacija praktičnih vježbi, koje će pomoći učeniku da bolje savlada nastavnu materiju i da stiče praktične vještine. Praktični dio nastave treba realizovati u laboratoriji i školskoj radionicici koja je opremljena preporučenim materijalnim uslovima i didaktičkom opremom za proces tehnologije i obrade metala brušenjem. Rad u laboratorijama i radionicama je jedan od načina da se pokaže poznavanje nastavne materije, što zahtijeva optimalno vremensko uskladivanje teorijske obrade nastavnih jedinica i praktičnog rada. Učenici treba da realizuju vježbe individualno, kada se podstiče samostalni rad i kada svaki učenik treba da samostalno uradi vježbu i realizuje postavljeni zadatak. Takođe treba organizovati i rad učenika u parovima ili manjim grupama, kada je cilj podsticanje i razvijanje kompetencija timskog rada. Nastavnik treba da podstiče učenike da koriste i pravilno tumače dio dokumentacije potrebne za obavljanje procesa tehnologije i obrade metala brušenjem na konvencionalnim mašinama.
- U cilju boljeg razumijevanja procesa tehnologije i obrade metala brušenjem, poželjno je da se dio praktične nastave realizuje kod poslodavca. Treba predvidjeti i isplanirati posjete poslodavcima i privrednim subjektima u periodima obavljanja karakterističnih radova obrade metala brušenjem na konvencionalnim mašinama. Mogu se realizovati posjete preduzećima i firmama sa tematskim predavanjima i prezentacijama.
- Problemska nastava treba da zauzme značajno mjesto u realizaciji ovog modula kako bi se teorijska nastava što bolje povezala sa praktičnim primjerima. U cilju toga treba, po mogućnosti, zadati određene teme za istraživanje i prezentaciju od strane manje grupe učenika.
- U cilju podsticanja nadarenih učenika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, produbljujući i proširujući njihova interesovanja za oblasti iz okvira ovog modula. Nastavnik treba da podstiče nadarene učenike da unapređuju teorijsko znanje i razvijaju praktične vještine iz okvira ovog modula, vještine analitičkog, kreativnog i kritičkog mišljenja i vještine donošenja odluka. Nastavnik treba da podstakne učenike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijerne orientacije.

#### 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Simić S.; Simić Z., Tehnologija obrade, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
- Čorović S.; Andelija M.; Kijamet M., Tehnologija obrade, Svjetlost Sarajevo, 2000.
- Ivković B., Obrada metala rezanjem, Jugoslovensko društvo za tribologiju, Kragujevac, 1994.
- Jovičić J.; Čajetinac Ž.; Mutavdžić M., Tehnologija obrazovnog profila za metalobrusače, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1991.
- Nedić B.; Lazić M., Proizvodne tehnologije, Mašinski fakultet, Kragujevac, 2007.

#### Napomena:

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

#### 6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar	1

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
2.	Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla	1
3.	Štampač	1
4.	Konvencionalna brusilica	najmanje 1
5.	Materijal za obradu metala rezanjem [repronmaterijal (pločasti materijali, trake, limovi, šipkasti materijali, cijevi i dr.), potrošni materijali (ulje, filteri, rashladna tečnost i dr.) i dr.]	po potrebi
6.	Komplet alata za obradu metala brušenjem [tocila prema obliku (koturasta, lončasta, konična, tanjurasta, tocila sa drškom ili navrtkom i višedjelna tocila) i tocila prema namjeni (tocila za spoljašnje kružno brušenje, tocila za unutrašnje brušenje, tocila za ravno brušenje, tocila za sječenje, tocila za oštrenje alata, tocila za brušenje glodalica, tocila za brušenje navoja, tocila za brušenje zupčanika i dr.)]	najmanje 4
7.	Pomoći pribor (stezne glave, stezne čaure, stezni trnovi, šiljci, stege, magnetni stolovi i dr.)	najmanje po 4
8.	Bravarski ručni alat (odvijači, kliješta, ključevi, čekići, alat za ležajeve i dr.)	najmanje po 4
9.	Mjerna i kontrolna sredstva (univerzalno pomicno mjerilo, mikrometar, komparater, dubinomjer, visinomjer, mjerne račve, mjerni čepovi, mjerni listići, mjerne etaloni, kontrolnici za navoj, šabloni za kontrolu zaobljenja i dr.)	najmanje po 4
10.	Zaštitna sredstva i oprema [aparat za početno gašenje požara, hidrantska mreža, priručna sredstva (pijesak, čebad, kante, lopate i dr.), sredstva za zaštitu od eksplozije i dr.]	od 1 do 16
11.	Kutija za prvu pomoć	1

## 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

## 8. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

## 9. Povezanost modula – korelacija

- Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom u mašinstvu

- Mehanika I
- Mašinski materijali
- Uvod u obradu metala rezanjem
- Pripremni poslovi za obradu metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu
- Mašinski elementi
- Tehnologija i obrada metala bušenjem
- Konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem
- Pomoćni poslovi pri obradi metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj bušilici u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj brusilici u proizvodnom pogonu
- Tehnologija i obrada metala struganjem
- Tehnologija i obrada metala glodanjem
- Preduzetništvo
- Obrada metala na konvencionalnom strugu u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj glodalici u proizvodnom pogonu

**Napomena:**

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

**10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom**

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku pravilnim formulisanjem pojmove, činjenica i koncepata iz oblasti tehnologije i obrade metala brušenjem, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primjeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih, audio/video i digitalnih informacija; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije iz oblasti tehnologije i obrade metala brušenjem, prilikom korišćenja uputstava za alat, pribor, opremu i uređaje i istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti tehnologije i obrade metala brušenjem na stranom jeziku i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, osnovnih matematičkih principa i donošenja zaključaka prilikom analize, tumačenja tehnološke dokumentacije, izbora alata i pomoćnog pribora, određivanjem parametara režima obrade metala brušenjem, pripremanja procesa obrade metala rezanjem, praćenja, upravljanja radom i redovnog održavanja konvencionalnih brusilica; razvijanje sposobnosti prostornog snalaženja prilikom pripremanja procesa obrade metala rezanjem, praćenja, upravljanja radom i redovnog održavanja konvencionalnih brusilica; razvijanje sposobnosti rukovanja alatom, priborom, opremom i uređajima za pripremanje procesa obrade metala rezanjem, kao i praćenje, upravljanje radom i redovno održavanje konvencionalnih brusilica i dr.)
- Digitalna kompetencija (korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka iz oblasti tehnologije i obrade metala brušenjem, prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; upotreba softverskih alata za izradu prezentacija na zadatu temu; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju, izradu domaćih zadataka, seminarских radova i prezentacija na zadatu temu; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)
- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na

grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom primjenom odgovarajućih materijala u radu, pravilnim odlaganjem otpada nakon izvedenih praktičnih zadataka; poštovanje pravila bezbjednosti i zaštite na radu prilikom izvođenja praktičnih vježbi i dr.)

- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti; planiranje i organizacija resursa i materijala za izvođenje praktičnih zadataka i dr.)
- Kompetencija kulturne svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti tehnologije i obrade metala brušenjem; predstavljanje ideja putem različitih kulturnih formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, film, dizajn i dr.)

### 3.2.9. KONVENCIONALNE MAŠINE ZA OBRADU METALA REZANJEM

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
II	36		36	72	4

Praktična nastava: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

#### 2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa karakteristikama i strukturom konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem. Osnosobljavanje za pomoćne poslove pri pripremanju procesa obrade, praćenju, upravljanju radom i redovnom održavanju konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem, kao i pri kontroli, odlaganju i otpremanju mašinskih djelova. Razvijanje preciznosti, kreativnosti, analitičkog i logičkog rasudivanja, sistematičnosti, inovativnosti, estetike, odgovornosti, timskog duha i pozitivnog odnosa prema struci.

#### 3. Ishodi učenja

##### Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Analizira karakteristike, podjelu i strukturu konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem
2. Obavi pomoćne poslove pri pripremanju procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnim mašinama
3. Obavi pomoćne poslove pri praćenju i upravljanju radom konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem
4. Obavi pomoćne poslove pri kontroli, odlaganju i otpremanju mašinskih djelova
5. Obavi pomoćne poslove pri redovnom održavanju konvencionalnim mašina za obradu metala rezanjem

<b>Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da</b> <b>Analizira karakteristike, podjelu i strukturu konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem</b>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>  U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b>  (Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Opis istorijski razvoj konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem	
2. Navede <b>podjelu mašina za obradu metala rezanjem</b>	<b>Podjela mašina za obradu metala rezanjem:</b> prema vrsti obrade, prema namjeni, prema stepenu automatizacije (nivou upravljanja), prema konstrukcionim namjenama, prema broju izvršnih organa, prema tačnosti rada i dr.
3. Objasni karakteristike, prednosti i nedostatke <b>konvencionalnih mašina</b> za obradu metala rezanjem	<b>Konvencionalne mašine:</b> bušilice, strugovi, glodalice, brusilice i dr.
4. Objasni <b>strukturu konvencionalnih mašina</b> za obradu metala rezanjem	<b>Struktura konvencionalnih mašina:</b> pogonski sistem, prenosni (kinematski) sistem, mjerni sistem, upravljački sistem i noseća struktura mašine
5. Opis <b>elemente i sklopove</b> konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem	<b>Elementi i sklopovi:</b> postolje, prenosnik za glavno kretanje, prenosnik za pomoćno kretanje, nosač alata, radna vretena i dr.
6. Navede <b>pokazatelje kvaliteta konvencionalnih mašina</b> za obradu metala rezanjem	<b>Pokazatelji kvaliteta konvencionalnih mašina:</b> geometrijska i kinematska tačnost, habanje elemenata mašine, buka obradnih sistema, pouzdanost i dr.
7. Protumači <b>tehničke karakteristike konvencionalnih mašina</b> za obradu metala rezanjem	<b>Tehničke karakteristike konvencionalnih mašina:</b> snaga motora, tehnološki prostor obrade (površina radnog stola, prečnici obrade i dr.), kinematske osobine (broj obrtaja, dubina skidanja materijala i dr.), hodovi alata, tehnološke osobine (vrste postupaka obrade, parametri procesa obrade, pozicioniranje obratka i dr.), vrsta upravljanja, stezna mjesta za alate i pribore, način stezanja, broj alata, broj steznih mjesta alata, tačnost mašine, masa mašine, gabaritne dimenzije mašine, cijena mašine, troškovi obrade i dr.

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 7.

**Predložene teme**

- Konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem

<b>Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da</b> <b>Obavi pomoćne poslove pri pripremanju procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnim mašinama</b>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b> U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b> (Pojašnjenje označenih pojmoveva)
1. Opše postupak uključivanja <b>opreme</b> neophodne za početak rada konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem	<b>Oprema:</b> kompresorska stanica, pumpe i dr.
2. Demonstrira postupak uključivanja opreme neophodne za početak rada konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
3. Opše <b>manometre</b> i postupak provjere radnih pritisaka hidraulike i pneumatike na opremi za obezbjeđenje uslova rada konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem	<b>Manometri:</b> manometri sa tečnostima, mehanički manometri (manometar sa oprugom, Burdonov manometar, manometar sa mijehom, manometar sa membranom i dr.), elektronski manometri, optički manometri i magnetni manometri
4. Demonstrira postupak provjere radnih pritisaka hidraulike i pneumatike na opremi za obezbjeđenje uslova rada konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
5. Opše <b>pomoćne poslove</b> pri obezbjeđivanju neophodnog <b>materijala, alata, sredstava i pribora</b> za uspješno obavljanje posla	<b>Pomoći poslovi:</b> donošenje i dodavanje neophodnog reprematerijala, potrošnih materijala, alata, instrumenata i pribora i dr. <b>Materijal:</b> reprematerijal (pločasti materijali, trake, limovi, šipkasti materijali, cijevi i dr.) i potrošni materijali (ulje, filteri, rashladna tečnost i dr.) <b>Alati, sredstva i pribor:</b> mjerna sredstva, kontrolna sredstva, alati za rezanje, alati i pribor za stezanje i dr.
6. Demonstrira pomoćne poslove pri obezbjeđivanju neophodnog materijala, alata, instrumenata i pribora za uspješno obavljanje posla, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
7. Opše <b>pomoći pribor i pripremne poslove za postavljanje pripremka</b> na odgovarajućoj konvencionalnoj mašini za obradu metala rezanjem	<b>Pomoći pribor:</b> linete, planske ploče, zakretni sto, podeoni aparat, glava za dubljenje i dr. <b>Pripremni poslovi:</b> postavljanje lineta, postavljanje planske ploče, postavljanje pomoćnog stola, postavljanje zakretnog stola, postavljanje podeonog aparata, postavljanje glave za dubljenje i dr. <b>Postavljanje pripremka:</b> baziranje, stezanje i kontrolisanje (kompariranje) pripremka
8. Demonstrira pripremne poslove za postavljanje pripremka na odgovarajućoj konvencionalnoj mašini za obradu metala rezanjem, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	

<b>Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da</b> <b>Obavi pomoćne poslove pri pripremanju procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnim mašinama</b>	
Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmoveva)
9. Opisuje <b>pripremne poslove</b> za postavljanje i podešavanje <b>alata za obradu metala rezanjem</b> na odgovarajućoj konvencionalnoj mašini	<p><b>Pripremni poslovi:</b> raspakivanje reznog alata, raspakivanje nosača reznog alata, postavljanje reznih pločica na nosač pločica, oštrenje tocila i dr.</p> <p><b>Alat za obradu metala rezanjem:</b> alat za obradu metala struganjem (burgije, strugarski noževi, razvrtači, upuštači, mašinske ureznice, mašinske nareznice i dr.), alat za obradu metala glodanjem (burgije, glodala (valjkasta glodala, koturasta glodala, testerasta glodala, čeono valjkasta glodala, ugaona glodala, profilna glodala, modulna glodala, vretenasta glodala i dr.), glodačke glave (glodačke glave sa pravim zubima, glodačke glave sa ukrštenim zubima i glodačke glave sa zavojnim zubima), mašinske ureznice, mašinske nareznice i dr.), alat za obradu metala bušenjem (burgije, zabušivači, razvrtači, proširivači, upuštači, ureznici, burgije za duboko bušenje i dr.) i alat za obradu metala brušenjem (tocila prema obliku (koturasta, lončasta, konična, tanjurasta, tocila sa drškom ili navrtkom i segmentna-višedjelna) i tocila prema namjeni (tocila za spoljašnje kružno brušenje, tocila za unutrašnje brušenje, tocila za ravno brušenje, tocila za sječenje, tocila za oštrenje alata, tocila za brušenje glodala, tocila za brušenje navoja, tocila za brušenje zupčenika i dr.))</p>
10. Demonstrira pripremne poslove za postavljanje i podešavanje alata za obradu metala rezanjem na odgovarajućoj konvencionalnoj mašini, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
<b>Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja</b>	
U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 3, 5, 7 i 9. Za kriterijume 2, 4, 6, 8 i 10 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.	
<b>Predložene teme</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oprema, materijal, alati, instrumenti i pribor za obradu metala rezanjem na konvencionalnim mašinama</li> <li>- Pomoći poslovi pri pripremanju procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnim mašinama</li> </ul>	

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da**

**Obavi pomoćne poslove pri praćenju i upravljanju radom konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Opisuje postupak skidanja obratka sa konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem, nakon završenog ciklusa obrade	
2. Demonstrira postupak skidanja obratka sa konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem, nakon završenog ciklusa obrade, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
3. Opisuje postupak uklanjanja zaostale <b>strugotine</b> sa obratka i steznog alata iz radnog prostora konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem	<b>Strugotina:</b> trakasta strugotina, zamršena strugotina, duga zavojna strugotina, duga cjevasta strugotina, kratka cjevasta strugotina, spiralna strugotina, kratka iverasta strugotina i dr.
4. Demonstrira postupak uklanjanja zaostale strugotine sa obratka i steznog alata iz radnog prostora konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
5. Opisuje postupak pranja i odmašćivanja obratka primjenom odgovarajućih <b>sredstava i mašina</b>	<b>Sredstva:</b> šampon, odmašćivači na bazi derivata nafte, pamučna krpa, sunđer, organski i neorganski rastvarači, komprimovani vazduh i dr. <b>Mašine:</b> mašine za čišćenje na vodenoj bazi, mašine za pranje u komori, rotacione mašine za pranje, mašine za pranje djelova potapanjem i uranjanjem, mašine za precizno pranje komplikovanih geometrija i dr.
6. Demonstrira postupak pranja i odmašćivanja obratka, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
7. Opisuje postupak pregleda obratka, u cilju vizuelnog utvrđivanja kvaliteta obrađenih površina i oblika	
8. Demonstrira postupak pregleda obratka, u cilju vizuelnog utvrđivanja kvaliteta obrađenih površina i oblika, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 3, 5 i 7. Za kriterijume 2, 4, 6 i 8 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da**

**Obavi pomoćne poslove pri praćenju i upravljanju radom konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem**

**Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja**

U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:

**Kontekst**

(Pojašnjenje označenih pojmova)

**Predložene teme**

- Sredstva i mašine za obradu metala rezanjem na konvencionalnim mašinama
- Pomoći poslovi pri praćenju i upravljanju radom konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da**  
**Obavi pomoćne poslove pri kontroli, odlaganju i otpremanju mašinskih djelova**

<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>  U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b>  (Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Navede <b>sredstva i mašine za čišćenje i odmašćivanje</b> mašinskih djelova	<p><b>Sredstva za čišćenje i odmašćivanje:</b> šampon, odmašćivači na bazi derivata nafte, pamučna krpa, sunđer, organski i neorganski rastvarači, komprimovani vazduh i dr.</p> <p><b>Mašine za čišćenje i odmašćivanje:</b> mašine za čišćenje na vodenoj bazi, mašine za pranje u komori, rotacione mašine za pranje, mašine za pranje djelova potapanjem i uranjanjem, mašine za precizno pranje komplikovanih geometrija i dr.</p>
2. Opše postupak čišćenja i odmašćivanja mašinskih djelova	
3. Demonstrira postupak čišćenja i odmašćivanja mašinskih djelova, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
4. Opše postupak pregleda mašinskih djelova, u cilju vizuelnog utvrđivanja kvaliteta obrađenih površina i oblika	
5. Demonstrira postupak pregleda mašinskih djelova, u cilju vizuelnog utvrđivanja kvaliteta obrađenih površina i oblika, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
6. Opše postupak sortiranja i odlaganje mašinskih djelova u propisanu međuoperacijsku ambalažu	
7. Demonstrira postupak odlaganja mašinskih djelova u propisanu međuoperacijsku ambalažu, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
8. Navede <b>transportna sredstva</b> koja se koriste pri transportu mašinskih djelova, na zadatom primjeru	<p><b>Transportna sredstva:</b> prosti dizalični mehanizmi i mašine (male dizalice, koturače i čekrci, doboši za vuču i dr.); dizalice (mostovske dizalice, nepokretne dizalice na stubu, ramne dizalice, konzolne dizalice, dizalice sa strijelom i dr.); podizači (liftovi i platforme sa i bez sopstvenog pogona); viljuškari (klasični čeoni viljuškar, viljuškar za horizontalni transport, viljuškar sa obrtnom viljuškom, bočni viljuškar i dr.); elevatori; konvejeri i dr.</p>
9. Opše pomoćne poslove pri transportu mašinskih djelova	
10. Demonstrira pomoćne poslove pri transportu mašinskih djelova, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da  
Obavi pomoćne poslove pri kontroli, odlaganju i otpremanju mašinskih djelova**

**Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja**

U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:

**Kontekst**

(Pojašnjenje označenih pojmova)

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 4, 6, 8 i 9. Za kriterijume 3, 5, 7 i 10 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Maštine i sredstva za čišćenje, odmaščivanje i transport mašinskih djelova
- Pomoći poslovi pri kontroli, odlaganju i otpremanju mašinskih djelova

<b>Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da</b> <b>Obavi pomoćne poslove pri redovnom održavanju konvencionalnim mašina za obradu metala rezanjem</b>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>  U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b>  (Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Opiše postupak dolivanja ili zamjene <b>rashladnog sredstva i ulja</b> na konvencionalnoj mašini za obradu metala rezanjem	<b>Rashladna sredstva:</b> rashladna sredstva na bazi vode i rashladna sredstva na bazi ulja <b>Ulja:</b> mineralna ulja, sintetička ulja, biljna ulja i dr.
2. Demonstrira postupak dolivanja ili zamjene rashladnog sredstva i ulja na odgovarajućoj konvencionalnoj mašini za obradu metala rezanjem, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
3. Opiše postupak pakovanja i odlaganja iskorišćenog rashladnog sredstva i ulja	
4. Demonstrira postupak pakovanja i odlaganja iskorišćenog rashladnog sredstva i ulja, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
5. Navede <b>alat</b> potreban pri izvođenju mehaničkih popravki konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem	<b>Alat:</b> ključevi, odvijači, klješta, čekići, alat za ležajeve, komparator, kontrolni zazora, pomicno mjerilo i dr.
6. Opiše <b>pomoćne poslove</b> pri izvođenju mehaničkih popravki konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem	<b>Pomoćni poslovi:</b> dodavanje materijala, alata, pribora i djelova; pranje i odmašćivanje djelova i dr.
7. Demonstrira pomoćne poslove pri izvođenju mehaničkih popravki konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
8. Navede <b>sredstva i opremu</b> za čišćenje konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem i sređivanje radnog okruženja prije i nakon izvršenih popravki	<b>Sredstva:</b> četke, metle, špahtle, pamučne krpe, deterdžent, organski rastvarači, neorganski rastvarači, odmašćivači i dr. <b>Oprema:</b> industrijski usisivači sa ručnim čišćenjem filtera, industrijski usisivači sa automatskim čišćenjem filtera, oprema sa komprimovanim vazduhom i dr.
9. Opiše postupak čišćenja konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem i <b>sređivanja radnog okruženja</b> prije i nakon izvršenih popravki	<b>Sređivanje radnog okruženja:</b> kontrola brojnog stanja alata i pribora, čišćenje alata i pribora, odlaganje alata i pribora na odgovarajuće mjesto, priključivanje strugotine i njeno odlaganje u sanduk i dr.
10. Demonstrira postupak čišćenja konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem i sređivanja radnog okruženja prije i nakon izvršenih popravki, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	

**Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da**

**Obavi pomoćne poslove pri redovnom održavanju konvencionalnim mašina za obradu metala rezanjem**

**Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja**

U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:

**Kontekst**

(Pojašnjenje označenih pojmova)

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 3, 5, 6, 8 i 9. Za kriterijume 2, 4, 7 i 10 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Sredstva, alat i oprema za redovno održavanje konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem
- Pomoći poslovi pri redovnom održavanju konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem

#### 4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje teorijskih i praktičnih znanja i vještina iz ove oblasti. Za realizaciju praktične nastave odjeljenje se dijeli na grupe. Učenike treba usmjeriti na aktivno učenje, samostalno pronađenje, sistematizovanje i korišćenje informacija iz različitih izvora na zadatu temu i motivisati ih na timski rad i razvijanje odgovornosti za preuzetu obavezu unutar tima. Na teorijskim časovima, nastavne sadržaje treba realizovati kroz analizu gotovih primjera, upotrebu prezentacija i slično, u cilju boljeg razumijevanja teorijskih znanja. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih učenika.
- U okviru ovog modula predviđena je realizacija praktičnih vježbi, koje će pomoći učeniku da bolje savlada nastavnu materiju i da stiče praktične vještine. Praktični dio nastave treba realizovati u školskoj. Školska radionica treba da je opremljena preporučenim materijalnim uslovima i da pruža uslove za bezbjedan rad učenika. Rad u radionicama je jedan od načina da se pokaže poznavanje nastavne materije, što zahtijeva optimalno vremensko usklađivanje teorijske obrade nastavnih jedinica i praktičnog rada. Učenici treba da realizuju vježbe individualno, kada se podstiče samostalni rad i kada svaki učenik treba da samostalno uradi vježbu i realizuje postavljeni zadatak. Takođe treba organizovati i rad učenika u parovima ili manjim grupama, kada je cilj podsticanje i razvijanje kompetencija timskog rada.
- U cilju boljeg razumijevanja primjene mjera bezbjednosti, zaštitnih sredstava i opreme kao i mjera zaštite okoline pri izvođenju radova, poželjno je da se dio praktične nastave realizuje kod poslodavca. Treba predvidjeti i isplanirati posjete poslodavcima i privrednim subjektima u periodima obavljanja pripremanja procesa obrade, kontrole, odlaganja i otpremanja mašinskih djelova, kao i redovnog održavanja konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem. Mogu se realizovati posjete preduzećima i firmama sa tematskim predavanjima i prezentacijama.
- U radu sa darovitim učenicima, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, usmjeravajući darovite učenike na zaključivanje, razvijanje sposobnosti analize i sinteze, kreativnosti i pozitivnog odnosa prema oblastima koje ih interesuju. Nastavnik u okviru rada sa darovitim učenicima treba da obezbijedi i mentorski rad kako bi podstakao razvoj njihovih sposobnosti i njihovo interesovanje u cilju karijerne orientacije.

#### 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Simić S.; Simić Z., Tehnologija obrade, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
- Čorović S.; Andelija M.; Kijamet M., Tehnologija obrade, Svjetlost Sarajevo, 2000.
- Ivković B., Obrada metala rezanjem, Jugoslovensko društvo za tribologiju, Kragujevac, 1994.
- Filković L., Priručnik za projektovanje i pripremanje tehničkih postupaka pri obradi metala rezanjem, Zavod za udžbenike, Beograd, 1999.
- Prgomelja N.; Pribičević N., Opšta mašinska praksa, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004.
- Radosavljević M., Praktična nastava, Zavod za udžbenike, Beograd, 2008.
- Nedić B.; Lazić M., Proizvodne tehnologije, Mašinski fakultet, Kragujevac, 2007.

#### Napomena:

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

#### 6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar	1
2.	Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla	1
3.	Štampač	1

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
4.	Konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem (bušilica, strug, glodalica, brusilica i dr.)	najmanje po 1
5.	Materijal [repromaterijal (pločasti materijali, trake, limovi, šipkasti materijali, cijevi i dr.), potrošni materijali (ulje, filteri, rashladna tečnost, elektrode, dizne i dr.) i dr.]	po potrebi
6.	Komplet alata za obradu metala rezanjem [alat za obradu metala struganjem (burgije, strugarski noževi, razvrtači, upuštači, mašinske ureznice, mašinske nareznice i dr.), alat za obradu metala glodanjem (burgije, glodala (valjkasta glodala, koturasta glodala, testerasta glodala, čeono valjkasta glodala, ugaona glodala, profilna glodala, modulna glodala, vretenasta glodala i dr.), glodačke glave (glodačke glave sa pravim zubima, glodačke glave sa ukrištenim zubima i glodačke glave sa zavoјnim zubima), mašinske ureznice, mašinske nareznice i dr.), alat za obradu metala bušenjem (burgije, zabušivači, razvrtači, proširivači, upuštači, ureznici, burgije za duboko bušenje i dr.) i alat za obradu metala brušenjem (tocila prema obliku (koturasta, lončasta, konična, tanjurasta, tocila sa drškom ili navrtkom i segmentna-višedjelna) i tocila prema namjeni (tocila za spoljašnje kružno brušenje, tocila za unutrašnje brušenje, tocila za ravno brušenje, tocila za sjećenje, tocila za oštrenje alata, tocila za brušenje glodala, tocila za brušenje navoja, tocila za brušenje zupčenika, alat za ležajeve i dr.)]	najmanje 4
7.	Pomoći pribor (šiljci, stezni trnovi, stezne glave, stezne čaure, pomoći pribor sa vodećom pločom i čaurom za vođenje alata, pomoći pribor sa brzim stezanjem, pomoći pribori za bušenje sa više strana, pomoći pribori za bušenje otvora na polugama, magnetni stolovi, podeoni aparati, zakretni radni stolovi, linete, planske ploče, čvrsti i podesivi oslonci, mašinske stege, V-blok, podesivi svornjaci i dr.)	najmanje po 4
8.	Bravarski ručni alat (odvijači, kliješta, ključevi, turpije, čekići, alat za izradu navoja i dr.)	najmanje po 4
9.	Mjerna i kontrolna sredstva [univerzalno pomicno mjerilo, mikrometar, komparator, dubinomjer, visinomjer, mjerne račve, mjerni čepovi, mjerni listići, mjerni etaloni, kontrolnici za navoj, šabloni za kontrolu zaobljenja, manometri (manometri sa tečnostima, mehanički manometri (manometar sa oprugom, Burdonov manometar, manometar sa mijehom, manometar sa membranom i dr.), elektronski manometri, optički manometri, magnetni manometri i dr.) i dr.]	najmanje po 4
10.	Oprema i uređaji (kompresorska stanica, pumpe i dr.)	najmanje po 4
11.	Sredstva, mašine i oprema za čišćenje i odmašćivanje [sredstva za čišćenje i odmašćivanje (šampon, odmašćivači na bazi derivata nafte, sunđer, organski i neorganski rastvarači, komprimovani vazduh, četke, metle, špahtle, pamučne krpe, deterđent, organski rastvarači, neorganski rastvarači, odmašćivači i dr.) i mašine i oprema za čišćenje i odmašćivanje (mašine za čišćenje na vodenoj bazi, mašine za pranje u komori, rotacione mašine za pranje, mašine za pranje djelova potapanjem i uranjanjem, mašine za precizno pranje komplikovanih geometrija, industrijski usisivači sa ručnim čišćenjem filtera, industrijski usisivači sa automatskim čišćenjem filtera, oprema sa komprimovanim vazduhom i dr.)]	najmanje po 4

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
12.	Zaštitna sredstva i oprema (zaštitna obuća, zaštitna odjeća, zaštitne rukavice, šljem, štitnik za oči i lice, naočare, antifon slušalice za uši, zaštitne maske i dr.)	od 1 do 16
13.	Kutija za prvu pomoć	1

## 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

## 8. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

## 9. Povezanost modula – korelacija

- Uvod u obradu metala rezanjem
- Pripremni poslovi za obradu metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu
- Mašinski elementi
- Tehnologija i obrada metala bušenjem
- Tehnologija i obrada metala brušenjem
- Pomoćni poslovi pri obradi metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj bušilici u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj brusilici u proizvodnom pogonu
- Tehnologija i obrada metala struganjem
- Tehnologija i obrada metala glodanjem
- Obrada metala na konvencionalnom strugu u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj glodalici u proizvodnom pogonu

## Napomena:

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

## 10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku pravilnim formulisanjem pojmove, činjenica i koncepcata iz oblasti konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primijeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih, audio/video i digitalnih informacija; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije iz oblasti konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem i istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu; prilikom korišćenja uputstava proizvođača alata, opreme i uređaja; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem na stranom jeziku i dr.)

- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, osnovnih matematičkih principa i donošenja zaključaka prilikom prilikom analize koncepata, zakonitosti, procesa i principa rada konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem, kao i postupka obavljanja pomoćnih poslova pri obradi metala rezanjem na konvencionalnim mašinama; razvijanje sposobnosti prostornog snalaženja prilikom obavljanja pomoćnih poslova pri obradi metala rezanjem na konvencionalnim mašinama; razvijanje sposobnosti rukovanja alatom, priborom, opremom i uređajima za izvođenje poslova obrade metala rezanjem na konvencionalnim mašinama i dr.)
- Digitalna kompetencija (korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka iz oblasti konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem, prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; upotreba softverskih alata prilikom izrade prezentacija na zadatu temu; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanje pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju, izradu domaćih zadataka, seminarских radova i prezentacija na zadatu temu; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stecenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)
- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom primjenom odgovarajućih mašinskih materijala u radu, pravilnim odlaganjem otpada nakon izvedenih praktičnih zadataka; poštovanje pravila bezbjednosti i zaštite na radu prilikom izvođenja praktičnih vježbi i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti; planiranje i organizacija resursa i materijala za izvođenje praktičnih zadataka i dr.)
- Kompetencija kulturnoške svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem; predstavljanje ideja putem različitih kulturnoških formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, film, dizajn i dr.)

### 3.2.10. POMOĆNI POSLOVI PRI OBRADI METALA REZANJEM NA KONVENCIONALNIM MAŠINAMA U PROIZVODNOM POGONU

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
II			72	72	4

Praktična nastava: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

#### 2. Cilj modula:

- Osposobljavanje za obavljanje pomoćnih poslova pri pripremanju procesa obrade, praćenju, upravljanju radom i redovnom održavanju konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem, kao i pri kontroli, odlaganju i otpremanju mašinskih djelova. Razvijanje discipline, preciznosti, odgovornosti, kritičkog mišljenja, timskog duha i pozitivnog odnosa prema struci.

#### 3. Ishodi učenja

##### Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Obavi pomoćne poslove pri pripremanju procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu
2. Obavi pomoćne poslove pri praćenju i upravljanju radom konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem u proizvodnom pogonu
3. Obavi pomoćne poslove pri kontroli, odlaganju i otpremanju mašinskih djelova u proizvodnom pogonu
4. Obavi pomoćne poslove pri redovnom održavanju konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem u proizvodnom pogonu

<p style="text-align: center;"><b>Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Obavi pomoćne poslove pri pripremanju procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu</b></p>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b> U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b> (Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Prepozna <b>opremu</b> neophodnu za početak rada konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem	<b>Oprema:</b> kompresorska stanica, pumpe i dr.
2. Uključi opremu neophodnu za početak rada konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem	
3. Prepozna <b>manometre</b> za mjerjenje radnog pritiska hidraulike i pneumatike na opremi za obezbjeđenje uslova rada konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem	<b>Manometri:</b> manometri sa tečnostima, mehanički manometri (manometar sa oprugom, Burdonov manometar, manometar sa mijehom, manometar sa membranom i dr.), elektronski manometri, optički manometri i magnetni manometri
4. Isprati radne pritiske hidraulike i pneumatike na opremi za obezbjeđenje uslova rada konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem	
5. Izvrši korekciju pripremka <b>postupcima ručne obrade</b>	<b>Postupci ručne obrade:</b> turpijanje, bušenje, upuštanje, razvrtanje, brušenje, rezanje i dr.
6. Izvrši <b>pripremne poslove</b> za postavljanje pripremka na odgovarajućoj konvencionalnoj mašini za obradu metala rezanjem	<b>Pripremni poslovi:</b> postavljanje lineta, postavljanje planske ploče, postavljanje pomoćnog stola, postavljanje zakretnog stola, postavljanje podeonog aparata, postavljanje glave za dubljenje i dr.
7. Izvrši <b>pripremne poslove</b> za postavljanje i podešavanje <b>alata za obradu metala rezanjem</b> na odgovarajućoj konvencionalnoj mašini	<b>Alat za obradu metala rezanjem:</b> alat za obradu metala struganjem (burgije, strugarski noževi, razvrtaci, upuštači, mašinske ureznice, mašinske nareznice i dr.), alat za obradu metala glodanjem (burgije, glodala (valjkasta glodala, koturasta glodala, testerasta glodala, čeono valjkasta glodala, ugaona glodala, profilna glodala, modulna glodala, vretenasta glodala i dr.), glodačke glave (glodačke glave sa pravim zubima, glodačke glave sa ukrštenim zubima i glodačke glave sa zavojnim zubima), mašinske ureznice, mašinske nareznice i dr.), alat za obradu metala bušenjem (burgije, zabušivači, razvrtaci, proširivači, upuštači, ureznici, burgije za duboko bušenje i dr.) i alat za obradu metala brušenjem (tocila prema obliku (koturasta, lončasta, konična, tanjurasta, tocila sa drškom ili navrtkom i segmentna-višedjelna) i tocila prema namjeni (tocila za spoljašnje kružno brušenje, tocila za unutrašnje brušenje, tocila za ravno brušenje, tocila za sječenje, tocila za oštrenje alata, tocila za brušenje glodala, tocila za brušenje navoja, tocila za brušenje zupčenika i dr.))

**Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da**

**Obavi pomoćne poslove pri pripremanju procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu**

**Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja**

U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:

**Kontekst**

(Pojašnjenje označenih pojmova)

**Pripremni poslovi:** raspakivanje reznog alata, raspakivanje nosača reznog alata, postavljanje reznih pločica na nosač pločica, oštrenje tocila i dr.

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem za kriterijume od 1 do 7.

**Predložene teme**

- Pomoći poslovi pri pripremanju procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da**

**Obavi pomoćne poslove pri praćenju i upravljanju radom konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem u proizvodnom pogonu**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Skine obradak sa konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem, nakon završenog ciklusa obrade	
2. Prepozna <b>oblike strugotine</b> pri obradi metala rezanjem na konvencionalnim mašinama	<b>Oblici strugotine:</b> trakasta strugotina, zamršena strugotina, duga zavojna strugotina, duga cjevasta strugotina, kratka cjevasta strugotina, spiralna strugotina, kratka iverasta strugotina i dr.
3. Prepozna <b>sredstva</b> za uklanjanje zaostale strugotine sa obratka i steznog alata iz radnog prostora konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem	<b>Sredstva:</b> industrijski usisivači, pištolji sa komprimovanim vazduhom, četke, ventilator za čišćenje strugotine, kuka sa štitnikom za ruke i dr.
4. Ukloni zaostalu strugotinu sa obratka i steznog alata iz radnog prostora konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem	
5. Prepozna <b>sredstva i mašine</b> za pranje i odmašćivanje obratka	<b>Sredstva:</b> šampon, odmašćivači na bazi derivata nafte, pamučna krpa, sunđer, organski i neorganski rastvarači, komprimovani vazduh i dr. <b>Mašine:</b> mašine za čišćenje na vodenoj bazi, mašine za pranje u komori, rotacione mašine za pranje, mašine za pranje djelova potapanjem i uranjanjem, mašine za precizno pranje komplikovanih geometrija i dr.
6. Izvrši pranje i odmašćivanje obratka	
7. Pregleda obradak, u cilju vizuelnog utvrđivanja kvaliteta obrađenih površina i oblika	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem za kriterijume od 1 do 7.

**Predložene teme**

- Pomoći poslovi pri praćenju i upravljanju radom konvencionalnih mašinama za obradu metala rezanjem u proizvodnom pogonu

<b>Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da</b> <b>Obavi pomoćne poslove pri kontroli, odlaganju i otpremanju mašinskih djelova u proizvodnom pogonu</b>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>  U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b>  (Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Prepozna <b>sredstva i mašine</b> za pranje i odmašćivanje mašinskih djelova	<b>Sredstva:</b> šampon, odmašćivači na bazi derivata nafte, pamučna krpa, sunđer, organski i neorganski rastvarači, komprimovani vazduh i dr.  <b>Mašine:</b> mašine za čišćenje na vodenoj bazi, mašine za pranje u komori, rotacione mašine za pranje, mašine za pranje djelova potapanjem i uranjanjem, mašine za precizno pranje komplikovanih geometrija i dr.
2. Izvrši čišćenje i odmašćivanje mašinskih djelova, koristeći odgovarajuća sredstva i mašine	
3. Pregleda mašinske djelove, u cilju vizuelnog utvrđivanja kvaliteta obrađenih površina i oblika	
4. Izvrši sortiranje i odlaganje mašinskih djelova u propisanu međuoperacijsku ambalažu	
5. Prepozna <b>transportna sredstva</b> koja se koriste pri transportu mašinskih djelova	<b>Transportna sredstva:</b> prosti dizalični mehanizmi i mašine (male dizalice, koturače i čekrci, doboši za vuču i dr.); dizalice (mostovske dizalice, nepokretne dizalice na stubu, ramne dizalice, konzolne dizalice, dizalice sa strijelom i dr.); podizači (liftovi i platforme sa i bez sopstvenog pogona); viljuškari (klasični čeoni viljuškar, viljuškar za horizontalni transport, viljuškar sa obrtnom viljuškom, bočni viljuškar i dr.); elevatori; konvejeri i dr.
6. Izvrši <b>pomoćne poslove</b> pri transportu mašinskih djelova	<b>Pomoćni poslovi:</b> utovar, istovar, slaganje djelova na transportna sredstva ili u odgovarajući magacin i dr.

  

<b>Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja</b>
U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem za kriterijume od 1 do 6.

  

<b>Predložene teme</b>
- Pomoćni poslovi pri kontroli, odlaganju i otpremanju mašinskih djelova u proizvodnom pogonu

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da****Obavi pomoćne poslove pri redovnom održavanju konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem u proizvodnom pogonu**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Izvrši dolivanje ili zamjenu <b>rashladnih sredstava i ulja</b> na konvencionalnoj mašini za obradu metala rezanjem	<b>Rashladna sredstva:</b> rashladna sredstva na bazi vode i rashladna sredstva na bazi ulja <b>Ulja:</b> mineralna ulja, sintetička ulja, biljna ulja i dr.
2. Izvrši pakovanje i odlaganje iskorišćenog rashladnog sredstva i ulja	
3. Prepozna <b>alat</b> potreban pri izvođenju mehaničkih popravki konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem	<b>Alat:</b> ključevi, odvijači, kliješta, čekići, alat za ležajeve, komparator, kontrolnici zazora, pomično mjerilo i dr.
4. Izvrši <b>pomoćne poslove</b> pri izvođenju mehaničkih popravki konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem	<b>Pomoćni poslovi:</b> dodavanje materijala, alata, pribora i djelova; pranje i odmašćivanje djelova i dr.
5. Prepozna <b>sredstva i opremu</b> za čišćenje konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem i sređivanje radnog okruženja prije i nakon izvršenih popravki	<b>Sredstva:</b> četke, metle, špahtle, pamučne krpe, deterdžent, organski rastvarači, neorganski rastvarači, odmašćivači i dr. <b>Oprema:</b> industrijski usisivači sa ručnim čišćenjem filtera, industrijski usisivači sa automatskim čišćenjem filtera, oprema sa komprimovanim vazduhom i dr.
6. Izvrši čišćenje konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem i <b>sređivanje radnog okruženja</b> prije i nakon izvršenih popravki	<b>Sređivanje radnog okruženja:</b> kontrola brojnog stanja alata i pribora, čišćenje alata i pribora, odlaganje alata i pribora na odgovarajuće mjesto, prikupljanje strugotine i njeno odlaganje u sanduk i dr.

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem za kriterijume od 1 do 6.

**Predložene teme**

- Pomoćni poslovi pri redovnom održavanju konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem u proizvodnom pogonu

#### 4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Pomoći poslovi pri obradi metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje praktičnih znanja i vještina iz ove oblasti. Nastavu treba realizovati kod poslodavca. Isthode treba dostizati postepeno sa posebnom pažnjom na primjeni mjera zaštite na radu.
- Ukoliko nije moguće nastavu realizovati kod poslodavca, nastava se može odvijati u školskoj radionici. Školska radionica treba da je opremljena preporučenim materijalnim uslovima i da pruža uslove za bezbjedan rad učenika. U tom slučaju odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika. Učenici mogu da rade individualno, u parovima ili manjim grupama, ali način rada mora biti koncipiran tako da svaki učenik samostalno izvede praktičnu vježbu. Ukoliko se nastava ne izvodi kod poslodavca, obavezne su posjete privrednim subjektima koji se bave obradom metala rezanjem na konvencionalnim mašinama. U slučaju da se nastava izvodi u školskim radionicama, preporučuje se da nastavnici, osim demonstracije aktivnosti predviđenih ovim modulom, koriste i video sadržaje u kojima su te aktivnosti detaljno prikazane (kao na primjer: uključivanje opreme neophodne za početak rada konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem; praćenje radnih pritisaka hidraulike i pneumatike na opremi za obezbeđivanje uslova rada konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem; korekcija pripremka postupcima ručne obrade; pripremni poslovi za postavljanje pripremka na odgovarajućoj konvencionalnoj mašini za obradu metala rezanjem; pripremni poslovi za postavljanje i podešavanje alata za obradu metala rezanjem na odgovarajućoj konvencionalnoj mašini; skidanje obratka sa konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem; uklanjanje zaostale strugotine sa obratka i steznog alata iz radnog prostora konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem; čišćenje i odmašćivanje mašinskih djelova; sortiranje i odlaganje mašinskih djelova u propisanu međuoperacijsku ambalažu; pomoći poslovi pri transportu mašinskih djelova; dolivanje i zamjena rashladnih sredstava i ulja na konvencionalnoj mašini za obradu metala rezanjem; čišćenje konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem i dr.).
- Nastavnik treba da stvori atmosferu kolegjalnosti i timskog duha, sa aktivnim uključivanjem svih učenika. Značaj ovog modula se ogleda u tome što kroz praktičnu nastavu učenici stiču vještine koje su im potrebne za lakše usvajanje znanja i vještina u drugim stručnim modulima.

#### 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Simić S.; Simić Z., Tehnologija obrade, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
- Čorović S.; Andelija M.; Kijamet M., Tehnologija obrade, Svjetlost Sarajevo, 2000.
- Ivković B., Obrada metala rezanjem, Jugoslovensko društvo za tribologiju, Kragujevac, 1994.
- Filković L., Priručnik za projektovanje i pripremanje tehnoloških postupaka pri obradi metala rezanjem, Zavod za udžbenike, Beograd, 1999.
- Nedić B.; Lazić M., Proizvodne tehnologije, Mašinski fakultet, Kragujevac, 2007.
- Prgomelja N.; Pribičević N., Opšta mašinska praksa, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004.
- Radosavljević M., Praktična nastava, Zavod za udžbenike, Beograd, 2008.

#### Napomena:

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

#### 6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar	1
2.	Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla	1
3.	Štampač	1

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
4.	Konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem (bušilica, strug, glodalica, brusilica i dr.)	najmanje po 1
5.	Materijal [repronmaterijal (pločasti materijali, trake, limovi, šipkasti materijali, cijevi i dr.), potrošni materijali (ulje, filteri, rashladna tečnost, elektrode, dizne i dr.) i dr.]	po potrebi
6.	Komplet alata za obradu metala rezanjem [alat za obradu metala struganjem (burgije, strugarski noževi, razvrtači, upuštači, mašinske ureznice, mašinske nareznice i dr.), alat za obradu metala glodanjem (burgije, glodala (valjkasta glodala, koturasta glodala, testerasta glodala, čeono valjkasta glodala, ugaona glodala, profilna glodala, modulna glodala, vretenasta glodala i dr.), glodačke glave (glodačke glave sa pravim zubima, glodačke glave sa ukrštenim zubima i glodačke glave sa zavoјnim zubima), mašinske ureznice, mašinske nareznice i dr.), alat za obradu metala bušenjem (burgije, zabušivači, razvrtači, proširivači, upuštači, ureznici, burgije za duboko bušenje i dr.) i alat za obradu metala brušenjem (tocila prema obliku (koturasta, lončasta, konična, tanjurasta, tocila sa drškom ili navrtkom i segmentna-višedjelna) i tocila prema namjeni (tocila za spoljašnje kružno brušenje, tocila za unutrašnje brušenje, tocila za ravno brušenje, tocila za sječenje, tocila za oštrenje alata, tocila za brušenje glodala, tocila za brušenje navoja, tocila za brušenje zupčenika, alat za ležajeve i dr.)]	najmanje 4
7.	Pomoćni pribor (šiljci, stezni trnovi, stezne glave, stezne čaure, pomoćni pribor sa vodećom pločom i čaurom za vođenje alata, pomoćni pribor sa brzim stezanjem, pomoćni pribori za bušenje sa više strana, pomoćni pribori za bušenje otvora na polugama, magnetni stolovi, podeoni aparati, zakretni radni stolovi, linete, planske ploče, čvrsti i podesivi oslonci, mašinske stege, V-blok, podesivi svornjaci i dr.)	najmanje po 4
8.	Bravarski ručni alat (odvijači, kliješta, ključevi, turpije, čekići, alat za izradu navoja i dr.)	najmanje po 4
9.	Mjerna i kontrolna sredstva [univerzalno pomicno mjerilo, mikrometar, komparator, dubinomjer, visinomjer, mjerne račve, mjerni čepovi, mjerni listići, mjerne etaloni, kontrolnici za navoj, šabloni za kontrolu zaobljenja, manometri (manometri sa tečnostima, mehanički manometri (manometar sa oprugom, Burdonov manometar, manometar sa mijehom, manometar sa membranom i dr.), elektronski manometri, optički manometri, magnetni manometri i dr.) i dr.]	najmanje po 4
10.	Oprema i uređaji (kompresorska stanica, pumpe i dr.)	najmanje po 4
11.	Sredstva, mašine i oprema za čišćenje i odmašćivanje [sredstva za čišćenje i odmašćivanje (šampon, odmašćivači na bazi derivata nafte, sunđer, organski i neorganski rastvarači, komprimovani vazduh, četke, metle, špahtle, pamučne krpe, deterdžent, organski rastvarači, neorganski rastvarači, odmašćivači i dr.) i mašine i oprema za čišćenje i odmašćivanje (mašine za čišćenje na vodenoj bazi, mašine za pranje u komori, rotacione mašine za pranje, mašine za pranje djelova potapanjem i uranjanjem, mašine za precizno pranje komplikovanih geometrija, industrijski usisivači sa ručnim čišćenjem filtera, industrijski usisivači sa automatskim čišćenjem filtera, oprema sa komprimovanim vazduhom i dr.)]	najmanje po 4
12.	Zaštitna sredstva i oprema (zaštitna obuća, zaštitna odjeća, zaštitne rukavice, šljem, štitnik za oči i lice, naočare, antifon slušalice za uši, zaštitne maske i dr.)	od 1 do 16

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
13.	Kutija za prvu pomoć	1

## 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

## 8. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

## 9. Povezanost modula – korelacija

- Mašinski materijali
- Uvod u obradu metala rezanjem
- Pripremni poslovi za obradu metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu
- Mašinski elementi
- Tehnologija i obrada metala bušenjem
- Tehnologija i obrada metala brušenjem
- Konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem
- Obrada metala na konvencionalnoj bušilici u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj brusilici u proizvodnom pogonu
- Tehnologija i obrada metala struganjem
- Tehnologija i obrada metala glodanjem
- Preduzetništvo
- Obrada metala na konvencionalnom strugu u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj glodalici u proizvodnom pogonu

## Napomena:

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

## 10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku pravilnim formulisanjem pojmove, činjenica i koncepata iz oblasti obrade metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primjeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih, audio/video i digitalnih informacija; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije prilikom korišćenja uputstava proizvođača materijala, alata, pribora i instrumenata i istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti obrade metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu na stranom jeziku i dr.)

- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja i donošenja zaključaka prilikom odabira materijala, alata, pribora i instrumenata potrebnih za izvođenje poslova obrade metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu; razvijanje sposobnosti prostornog snalaženja prilikom izvođenja pomoćnih poslova pri obradi metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu; razvijanje sposobnosti rukovanja alatom, priborom i instrumentima prilikom izvođenja pomoćnih poslova pri obradi metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)
- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom primjenom odgovarajućih mašinskih materijala u radu, pravilnim odlaganjem otpada, čišćenjem radnog prostora i skladištenjem materijala, alata, pribora i instrumenata nakon izvedenih praktičnih zadataka; poštovanje pravila bezbjednosti i zaštite na radu prilikom izvođenja praktičnih vježbi i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti i dr.)
- Kompetencija kulturnoške svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti obrade metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu; predstavljanje ideja putem različitih kulturnoških formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, film, dizajn i dr.)

### 3.2.11. OBRADA METALA NA KONVENCIONALNOJ BUŠILICI U PROIZVODNOM POGONU

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
II			108	108	6

Praktična nastava: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

#### 2. Cilj modula:

- Osposobljavanje za pripremanje, praćenje, upravljanje radom i redovno održavanje konvencionalnih bušilica za obradu metala rezanjem. Razvijanje preciznosti, kreativnosti, analitičkog i logičkog rasuđivanja, sistematičnosti, inovativnosti, estetike, odgovornosti, timskog duha i pozitivnog odnosa prema struci.

#### 3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Izvede pripremanje konvencionalne bušilice za obradu metala rezanjem i provjeru pripremka u proizvodnom pogonu
2. Izvede pripremanje procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnoj bušilici u proizvodnom pogonu
3. Izvede praćenje i upravljanje radom konvencionalne bušilice za obradu metala rezanjem u proizvodnom pogonu
4. Sprovede redovno održavanje konvencionalne bušilice za obradu metala rezanjem u proizvodnom pogonu

**Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da**

**Izvede pripremanje konvencionalne bušilice za obradu metala rezanjem i provjeru pripremka u proizvodnom pogonu**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Protumači tehnološku dokumentaciju potrebnu za pripremu konvencionalne bušilice za obradu metala rezanjem	<b>Tehnološka dokumentacija:</b> operacijski list, crtež pripremka, plan stezanja, plan alata i dr.
2. Uključi odgovarajuću konvencionalnu bušilicu za obradu metala rezanjem	<b>Uključivanje konvencionalne bušilice:</b> uključivanje električnog napajanja, uključivanje pogonskog agregata, uključivanje sistema za hlađenje alata i obratka i dr.
3. Protumači tehnološku dokumentaciju potrebnu za provjeru vrste, količine i mjera pripremaka za izradu mašinskih djelova na konvencionalnoj bušilici za obradu metala rezanjem	
4. Provjeri vrstu, količinu i mjere pripremaka za izradu mašinskih djelova na konvencionalnoj bušilici za obradu metala rezanjem	
5. Koriguje pripremak postupcima ručne obrade	<b>Postupci ručne obrade:</b> turpijanje, bušenje, upuštanje, razvrtanje, brušenje, rezanje i dr.

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem za kriterijume od 1 do 5.

**Predložene teme**

- Pripremanje konvencionalne bušilice za obradu metala rezanjem
- Postupci ručne obrade metala

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da****Izvede pripremanje procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnoj bušilici u proizvodnom pogonu**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Protumači tehnološku dokumentaciju potrebnu za pripremanje procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnoj bušilici	
2. Izvrši pripremu i postavljanje <b>alata za obradu metala bušenjem</b> na konvencionalnoj bušilici	<b>Alat za obradu metala bušenjem:</b> burgije, burgije za duboko bušenje, zabušivači, razvrtači, proširivači, upuštači, ureznici i dr.
3. Izvrši pripremu i postavljanje <b>pomoćnog pribora</b> za obradu metala bušenjem na konvencionalnoj bušilici	<b>Pomoćni pribor:</b> mašinske stege, stezne glave, stezne čaure, pomoćni pribor sa vodećom pločom i čaurom za vođenje alata, pomoćni pribor sa brzim stezanjem, pomoćni pribori za bušenje sa više strana, pomoćni pribori za bušenje otvora na polugama i dr.
4. Izvrši postavljanje pripremka na konvencionalnoj bušilici za obradu metala rezanjem	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem za kriterijume od 1 do 4.

**Predložene teme**

- Pripremanje procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnoj bušilici u proizvodnom pogonu

<b>Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da</b>	
<b>Izvede praćenje i upravljanje radom konvencionalne bušilice za obradu metala rezanjem u proizvodnom pogonu</b>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>	<b>Kontekst</b> (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Protumači tehnološku dokumentaciju potrebnu za praćenje i upravljanje radom konvencionalne bušilice za obradu metala rezanjem	
2. Izvrši zamjenu i <b>podešavanje alata za obradu metala bušenjem</b> na konvencionalnoj bušilici	<b>Alat za obradu metala bušenjem:</b> burgije, burgije za duboko bušenje, zabušivači, razvrtiči, proširivači, upuštači, ureznici i dr. <b>Podešavanje alata:</b> visina alata, prečnik alata, redoslijed alata i dr.
3. Podesi <b>parametre režima obrade</b> metala bušenjem na konvencionalnoj bušilici	<b>Parametri režima obrade:</b> brzina rezanja (broj obrtaja), korak (posmak) i dubina rezanja
4. Izradi radni komad na konvencionalnoj bušilici za obradu metala rezanjem	
5. Izvrši kontrolu izgleda i dimenzije obratka vizuelno ili koristeći <b>mjerne i kontrolne alate i instrumente</b>	<b>Mjerni alati i instrumenti:</b> univerzalno pomicno mjerilo, mikrometar, komparater, dubinomjer, visinomjer i dr. <b>Kontrolni alati i instrumenti:</b> mjerne račve, mjerni čepovi, mjerne listići, mjerne etaloni, kontrolnici za navoj, šabloni za kontrolu zaobljenja i dr.
6. Izvrši korekciju parametara režima obrade metala bušenjem na konvencionalnoj bušilici na osnovu utvrđene neusaglašenosti izratka sa tehničko-tehnološkom dokumentacijom	
<b>Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja</b>	
U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem za kriterijume od 1 do 6.	
<b>Predložene teme</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praćenje i upravljanje radom konvencionalne bušilice za obradu metala rezanjem u proizvodnom pogonu</li> </ul>	

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da****Sprovede redovno održavanje konvencionalne bušilice za obradu metala rezanjem u proizvodnom pogonu**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Protumači potrebnu <b>prateću dokumentaciju</b> za održavanje konvencionalnih bušilica za obradu metala rezanjem	<b>Prateća dokumentacija:</b> uputstva proizvođača, mašinska karta radne sposobnosti, karton o redovnim i vanrednim pregledima, karton o remontu, karton neispravnosti mašine i dr.
2. Izvrši <b>dnevno održavanje</b> konvencionalnih bušilica za obradu metala rezanjem	<b>Dnevno održavanje:</b> provjeravanje nivoa rashladnog sredstva u rezervoaru, provjeravanje nivoa ulja u hidrauličnom agregatu, dolivanje rashladnog sredstva i ulja, čišćenje i podmazivanje kliznih staza, čišćenje zaostale strugotine i dr.
3. Izvrši <b>nedjeljno održavanje</b> konvencionalnih bušilica za obradu metala rezanjem	<b>Nedjeljno održavanje:</b> čišćenje spoljašnjosti mašine, čišćenje rezervoara za rashladno sredstvo, zamjena filtera i dr.
4. Provjeri ispravnost konvencionalnih bušilica za obradu metala rezanjem	
5. Provjeri pohabanost alata za obradu metala bušenjem	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem za kriterijume od 1 do 5.

**Predložene teme**

- Redovno održavanje konvencionalne bušilice za obradu metala rezanjem u proizvodnom pogonu

#### 4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Obrada metala na konvencionalnoj bušilici u proizvodnom pogonu je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje praktičnih znanja i vještina iz ove oblasti. Nastavu treba realizovati kod poslodavca. Isthode treba dostizati postepeno sa posebnom pažnjom na primjeni mjera zaštite na radu.
- Ukoliko nije moguće nastavu realizovati kod poslodavca, nastava se može odvijati u školskoj radionici. Školska radionica treba da je opremljena preporučenim materijalnim uslovima i da pruža uslove za bezbjedan rad učenika. U tom slučaju odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika. Učenici mogu da rade individualno, u parovima ili manjim grupama, ali način rada mora biti koncipiran tako da svaki učenik samostalno izvede praktičnu vježbu. Ukoliko se nastava ne izvodi kod poslodavca, obavezne su posjete privrednim subjektima koji se bave obradom metala rezanjem na konvencionalnim bušilicama. U slučaju da se nastava izvodi u školskim radionicama, preporučuje se da nastavnici, osim demonstracije aktivnosti predviđenih ovim modulom, koriste i video sadržaje u kojima su te aktivnosti detaljno prikazane (kao na primjer: priprema konvencionalne bušilice za obradu metala rezanjem; postavljanje alata, pomoćnog pribora i pripremka na odgovarajućoj konvencionalnoj bušilici za obradu metala rezanjem; izrada radnog komada na konvencionalnoj bušilici za obradu metala rezanjem; podešavanje i korekcija parametara režima obrade metala bušenjem na konvencionalnoj bušilici; redovno održavanje konvencionalnih bušilica za obradu metala rezanjem i dr.).
- Nastavnik treba da stvari atmosferu kolegjalnosti i timskog duha, sa aktivnim uključivanjem svih učenika. Značaj ovog modula se ogleda u tome što kroz praktičnu nastavu učenici stiču vještine koje su im potrebne za lakše usvajanje znanja i vještina u drugim stručnim modulima.

#### 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Simić S.; Simić Z., Tehnologija obrade, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
- Čorović S.; Andelija M.; Kijamet M., Tehnologija obrade, Svjetlost Sarajevo, 2000.
- Ivković B., Obrada metala rezanjem, Jugoslovensko društvo za tribologiju, Kragujevac, 1994.
- Asentić R.; Duraković T.; Čajetinac Ž.; Stojanović H.; Meseldžija V., Tehnologija obrazovnog profila – metalobušač, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1996
- Nedić B.; Lazić M., Proizvodne tehnologije, Mašinski fakultet, Kragujevac, 2007.

#### Napomena:

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

#### 6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar	1
2.	Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla	1
3.	Štampač	1
4.	Konvencionalna bušilica	najmanje 1
5.	Materijal za obradu metala rezanjem [repromaterijal (pločasti materijali, trake, limovi, šipkasti materijali, cijevi i dr.), potrošni materijali (ulje, filteri, rashladna tečnost i dr.) i dr.]	po potrebi
6.	Komplet alata za obradu metala bušenjem (burgije, zabušivači, razvrtači, proširivači, upuštači, ureznici, burgije za duboko bušenje i dr.)	najmanje 4

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
7.	Pomoći pribor (mašinske stege, stezne glave, stezne čaure, pomoći pribor sa vodećom pločom i čaurom za vođenje alata, pomoći pribor sa brzim stezanjem, pomoći pribori za bušenje sa više strana, pomoći pribori za bušenje otvora na polugama i dr.)	najmanje po 4
8.	Bravarski ručni alat (odvijači, kliješta, ključevi, čekići, alat za ležajeve i dr.)	najmanje po 4
9.	Mjerna i kontrolna sredstva (univerzalno pomično mjerilo, mikrometar, komparater, dubinomjer, visinomjer, mjerne račve, mjerne čepovi, mjerne listići, mjerne etaloni, kontrolnici za navoj, šabloni za kontrolu zaobljenja i dr.)	najmanje po 4
10.	Zaštitna sredstva i oprema (aparat za početno gašenje požara, hidrantska mreža, priručna sredstva (pijesak, čebad, kante, lopate i dr.), sredstva za zaštitu od eksplozije i dr.)	od 1 do 16
11.	Kutija za prvu pomoć	1

## 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

## 8. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

## 9. Povezanost modula – korelacija

- Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom u mašinstvu
- Mašinski materijali
- Uvod u obradu metala rezanjem
- Pripremni poslovi za obradu metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu
- Mašinski elementi
- Tehnologija i obrada metala bušenjem
- Tehnologija i obrada metala brušenjem
- Konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem
- Pomoći poslovi pri obradi metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj brusilici u proizvodnom pogonu
- Tehnologija i obrada metala struganjem
- Tehnologija i obrada metala glodanjem
- Preduzetništvo
- Obrada metala na konvencionalnom strugu u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj glodalici u proizvodnom pogonu

**Napomena:**

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

**10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom**

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku pravilnim formulisanjem pojmove iz oblasti obrade metala rezanjem na konvencionalnim bušilicama, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije prilikom korišćenja uputstava proizvođača alata, opreme i uređaja i istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti obrade metala rezanjem na konvencionalnim bušilicama, kontroli, odlaganju i otpremanju mašinskih djelova i redovnom održavanju konvencionalnih bušilica za obradu metala rezanjem i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, osnovnih matematičkih principa i donošenja zaključaka prilikom analize, tumačenja tehnološke dokumentacije, pripremanja procesa obrade metala rezanjem, praćenja, upravljanja radom i redovnog održavanja konvencionalnih bušilica za obradu metala rezanjem; razvijanje sposobnosti prostornog snalaženja prilikom pripremanja procesa obrade metala rezanjem, praćenja, upravljanja radom i redovnog održavanja konvencionalnih bušilica za obradu metala rezanjem, kao i kontrole, odlaganja i otpremanja mašinskih djelova; razvijanje sposobnosti rukovanja alatom, priborom, opremom i uređajima za pripremanje procesa obrade metala rezanjem, kao i praćenje, upravljanje radom i redovno održavanje konvencionalnih bušilica za obradu metala rezanjem i dr.)
- Digitalna kompetencija (korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka koji se odnose na obradu metala rezanjem na konvencionalnim bušilicama; prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju; izrada domaćih zadataka; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje svijesti o značaju učenja kroz praktičan rad, elektronskog učenja i dr.)
- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom primjenom odgovarajućih materijala u radu, pravilnim odlaganjem otpada nakon izvedenih praktičnih zadataka; poštovanje pravila bezbjednosti i zaštite na radu prilikom izvođenja praktičnih vježbi i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti; razvijanje sposobnosti finansijskog planiranja prilikom izrade specifikacije, predmjera i predračuna u projektu i dr.)
- Kompetencija kulturnoške svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti obrade metala rezanjem na konvencionalnim bušilicama; predstavljanje ideja putem različitih kulturnoških formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, film, dizajn i dr.)

### 3.2.12. OBRADA METALA NA KONVENCIONALNOJ BRUSILICI U PROIZVODNOM POGONU

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
II			144	144	7

Praktična nastava: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

#### 2. Cilj modula:

- Osposobljavanje za pripremanje, praćenje, upravljanje radom i redovno održavanje konvencionalnih brusilica za obradu metala rezanjem, kao i za kontrolu, odlaganje i otpremanje mašinskih djelova. Razvijanje preciznosti, kreativnosti, analitičkog i logičkog rasuđivanja, sistematičnosti, inovativnosti, estetike, odgovornosti, timskog duha i pozitivnog odnosa prema struci.

#### 3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Izvede pripremanje konvencionalne brusilice za obradu metala rezanjem i provjeru pripremka u proizvodnom pogonu
2. Izvede pripremanje procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnoj brusilici u proizvodnom pogonu
3. Izvede praćenje i upravljanje radom konvencionalne brusilice za obradu metala rezanjem u proizvodnom pogonu
4. Izvede kontrolu, odlaganje i otpremanje mašinskih djelova u proizvodnom pogonu
5. Sprovede redovno održavanje konvencionalne brusilice za obradu metala rezanjem u proizvodnom pogonu

**Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da**

**Izvede pripremanje konvencionalne brusilice za obradu metala rezanjem i provjeru pripremka u proizvodnom pogonu**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Protumači <b>tehnološku dokumentaciju</b> potrebnu za pripremu konvencionalne brusilice za obradu metala rezanjem	<b>Tehnološka dokumentacija:</b> operacijski list, crtež pripremka, plan stezanja, plan alata i dr.
2. <b>Uključi odgovarajuću konvencionalnu brusilicu</b> za obradu metala rezanjem	<b>Uključivanje konvencionalne brusilice:</b> uključivanje električnog napajanja, uključivanje pogonskog agregata, uključivanje sistema za hlađenje alata i obratka i dr.
3. Protumači tehnološku dokumentaciju potrebnu za provjeru vrste, količine i mjera pripremaka za izradu mašinskih djelova na konvencionalnoj brusilici za obradu metala rezanjem	
4. Provjeri vrstu, količinu i mjere pripremaka za izradu mašinskih djelova na konvencionalnoj brusilici za obradu metala rezanjem	
5. Koriguje pripremak <b>postupcima ručne obrade</b>	<b>Postupci ručne obrade:</b> turpitanje, bušenje, upuštanje, razvrtanje, brušenje, rezanje i dr.

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem za kriterijume od 1 do 5.

**Predložene teme**

- Pripremanje konvencionalne brusilice za obradu metala rezanjem
- Postupci ručne obrade metala

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da****Izvede pripremanje procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnoj brusilici u proizvodnom pogonu**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Protumači tehnološku dokumentaciju potrebnu za pripremanje procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnoj brusilici	
2. Izvrši pripremu i postavljanje <b>alata za obradu metala brušenjem</b> na konvencionalnoj brusilici	<b>Alat za obradu metala brušenjem:</b> tocila prema obliku (koturasta, lončasta, konična, tanjurasta, tocila sa drškom ili navrtkom i segmentna-višedjelna) i tocila prema namjeni (tocila za spoljašnje kružno brušenje, tocila za unutrašnje brušenje, tocila za ravno brušenje, tocila za sječenje, tocila za oštrenje alata, tocila za brušenje glodala, tocila za brušenje navoja, tocila za brušenje zupčenika i dr.)
3. Izvrši pripremu i postavljanje <b>pomoćnog pribora</b> za obradu metala brušenjem na konvencionalnoj brusilici	<b>Pomoćni pribor:</b> stezne glave, stezne čaure, stezni trnovi, šiljci, stege, magnetni stolovi i dr.
4. Izvrši postavljanje pripremka na konvencionalnoj brusilici za obradu metala rezanjem	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem za kriterijume od 1 do 4.

**Predložene teme**

- Pripremanje procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnoj brusilici u proizvodnom pogonu

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da**

**Izvede praćenje i upravljanje radom konvencionalne brusilice za obradu metala rezanjem u proizvodnom pogonu**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Protumači tehnološku dokumentaciju potrebnu za praćenje i upravljanje radom konvencionalne brusilice za obradu metala rezanjem	
2. Izvrši zamjenu i <b>podešavanje alata za obradu metala brušenjem</b> na konvencionalnoj brusilici	<p><b>Alat za obradu metala brušenjem:</b> tocila prema obliku (koturasta, lončasta, konična, tanjurasta, tocila sa drškom ili navrtkom i segmentna-višedjelna) i tocila prema namjeni (tocila za spoljašnje kružno brušenje, tocila za unutrašnje brušenje, tocila za ravno brušenje, tocila za sječenje, tocila za oštrenje alata, tocila za brušenje glodala, tocila za brušenje navoja, tocila za brušenje zupčenika i dr.)</p> <p><b>Podešavanje alata:</b> prečnik alata, širina alata, profil alata, uravnoteženje alata i dr.</p>
3. Podesi <b>parametre režima obrade</b> metala brušenjem na konvencionalnoj brusilici	<p><b>Parametri režima obrade:</b> brzina rezanja (obimna brzina tocila), brzina pomoćnog kretanja (obimna i/ili aksijalna brzina obratka), dubina brušenja i dr.</p>
4. Izradi radni komad na konvencionalnoj brusilici za obradu metala rezanjem	
5. Izvrši kontrolu izgleda i dimenzije obratka vizuelno ili koristeći <b>mjerne i kontrolne alate i instrumente</b>	<p><b>Mjerni alati i instrumenti:</b> univerzalno pomicno mjerilo, mikrometar, komparater, dubinomjer, visinomjer i dr.</p> <p><b>Kontrolni alati i instrumenti:</b> mjerne račve, mjerni čepovi, mjerni listići, mjerni etaloni, kontrolnici za navoj, šabloni za kontrolu profila i dr.</p>
6. Izvrši korekciju parametara režima obrade metala brušenjem na konvencionalnoj brusilici na osnovu utvrđene neusaglašenosti izratka sa tehničko-tehnološkom dokumentacijom	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem za kriterijume od 1 do 6.

**Predložene teme**

- Praćenje i upravljanje radom konvencionalne brusilice za obradu metala rezanjem u proizvodnom pogonu

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da**  
**Izvede kontrolu, odlaganje i otpremanje mašinskih djelova u proizvodnom pogonu**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Protumači tehničko-tehnološku dokumentaciju potrebnu za kontrolu kvaliteta, odlaganje i otpremanje mašinskih djelova	
2. Izvrši kontrolu kvaliteta mašinskih djelova	
3. Izvrši izdvajanje i označavanje neusaglašenih mašinskih djelova	
4. Izvrši <b>zaštitu mašinskih djelova</b>	<b>Zaštita mašinskih djelova:</b> zaštita od korozije, zaštita od mehaničkih oštećenja, zaštita od hemijskih oštećenja i dr.
5. Odloži mašinske djelove u propisanu međuoperacijsku ambalažu	
6. Otpremi mašinske djelove	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem za kriterijume od 1 do 6.

**Predložene teme**

- Kontrola kvaliteta mašinskih djelova
- Odlaganje i otpremanje mašinskih djelova

**Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da****Sprovede redovno održavanje konvencionalne brusilice za obradu metala rezanjem u proizvodnom pogonu**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Protumači potrebnu <b>prateću dokumentaciju</b> za održavanje konvencionalnih brusilica za obradu metala rezanjem	<b>Prateća dokumentacija:</b> uputstva proizvođača, mašinska karta radne sposobnosti, karton o redovnim i vanrednim pregledima, karton o remontu, karton neispravnosti maštine i dr.
2. Izvrši <b>dnevno održavanje</b> konvencionalnih brusilica za obradu metala rezanjem	<b>Dnevno održavanje:</b> provjeravanje nivoa rashladnog sredstva u rezervoaru, provjeravanje nivoa ulja u hidrauličnom agregatu, dolivanje rashladnog sredstva i ulja, čišćenje i podmazivanje kliznih staza, čišćenje zaostale strugotine i dr.
3. Izvrši <b>nedjeljno održavanje</b> konvencionalnih brusilica za obradu metala rezanjem	<b>Nedjeljno održavanje:</b> čišćenje spoljašnjosti maštine, čišćenje rezervoara za rashladno sredstvo, zamjena filtera i dr.
4. Provjeri ispravnost konvencionalnih brusilica za obradu metala rezanjem	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem za kriterijume od 1 do 4.

**Predložene teme**

- Redovno održavanje konvencionalne brusilice za obradu metala rezanjem u proizvodnom pogonu

#### 4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Obrada metala na konvencionalnoj brusilici u proizvodnom pogonu je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje praktičnih znanja i vještina iz ove oblasti. Nastavu treba realizovati kod poslodavca. Ishode treba dostizati postepeno sa posebnom pažnjom na primjeni mjera zaštite na radu.
- Ukoliko nije moguće nastavu realizovati kod poslodavca, nastava se može odvijati u školskoj radionici. Školska radionica treba da je opremljena preporučenim materijalnim uslovima i da pruža uslove za bezbjedan rad učenika. U tom slučaju odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika. Učenici mogu da rade individualno, u parovima ili manjim grupama, ali način rada mora biti koncipiran tako da svaki učenik samostalno izvede praktičnu vježbu. Ukoliko se nastava ne izvodi kod poslodavca, obavezne su posjete privrednim subjektima koji se bave obradom metala rezanjem na konvencionalnim brusilicama. U slučaju da se nastava izvodi u školskim radionicama, preporučuje se da nastavnici, osim demonstracije aktivnosti predviđenih ovim modulom, koriste i video sadržaje u kojima su te aktivnosti detaljno prikazane (kao na primjer: priprema konvencionalne brusilice za obradu metala rezanjem; postavljanje alata, pomoćnog pribora i pripremka na odgovarajućoj konvencionalnoj brusilici za obradu metala rezanjem; izrada radnog komada na konvencionalnoj brusilici za obradu metala rezanjem; podešavanje i korekcija parametara režima obrade metala brušenjem na konvencionalnoj brusilici; kontrola, odlaganje i otpremanje mašinskih djelova; redovno održavanje konvencionalnih brusilica za obradu metala rezanjem i dr.).
- Nastavnik treba da stvori atmosferu kolegjalnosti i timskog duha, sa aktivnim uključivanjem svih učenika. Značaj ovog modula se ogleda u tome što kroz praktičnu nastavu učenici stiču vještine koje su im potrebne za lakše usvajanje znanja i vještina u drugim stručnim modulima.

#### 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Simić S.; Simić Z., Tehnologija obrade, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
- Čorović S.; Andelija M.; Kijamet M., Tehnologija obrade, Svjetlost Sarajevo, 2000.
- Ivković B., Obrada metala rezanjem, Jugoslovensko društvo za tribologiju, Kragujevac, 1994.
- Jovičić J.; Čajetinac Ž.; Mutavdžić M., Tehnologija obrazovnog profila za metalobrusače, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1991.
- Nedić B.; Lazić M., Proizvodne tehnologije, Mašinski fakultet, Kragujevac, 2007.

#### Napomena:

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

#### 6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar	1
2.	Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla	1
3.	Štampač	1
4.	Konvencionalna brusilica	najmanje 1
5.	Materijal za obradu metala rezanjem [repromaterijal (pločasti materijali, trake, limovi, šipkasti materijali, cijevi i dr.), potrošni materijali (ulje, filteri, rashladna tečnost i dr.) i dr.]	po potrebi
6.	Komplet alata za obradu metala brušenjem [tocila prema obliku (koturasta, lončasta, konična, tanjurasta, tocila sa drškom ili navrtkom i višedjelna tocila) i tocila prema namjeni (tocila za spoljašnje kružno brušenje, tocila za unutrašnje brušenje, tocila za ravno brušenje, tocila za sječenje, tocila za oštrenje alata, tocila za brušenje glodalna, tocila za brušenje navoja, tocila za brušenje zupčanika i dr.)]	najmanje 4

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
7.	Pomoćni pribor (stezne glave, stezne čaure, stezni trnovi, šiljci, stege, magnetni stolovi i dr.)	najmanje po 4
8.	Bravarski ručni alat (odvijači, kliješta, ključevi, čekići, alat za ležajeve i dr.)	najmanje po 4
9.	Mjerna i kontrolna sredstva (univerzalno pomično mjerilo, mikrometar, komparater, dubinomjer, visinomjer, mjerne račve, mjerni čepovi, mjerni listići, mjerni etaloni, kontrolnici za navoj, šabloni za kontrolu zaobljenja i dr.)	najmanje po 4
10.	Zaštitna sredstva i oprema [aparat za početno gašenje požara, hidrantska mreža, priručna sredstva (pijesak, čebad, kante, lopate i dr.), sredstva za zaštitu od eksplozije i dr.]	od 1 do 16
11.	Kutija za prvu pomoć	1

## 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

## 8. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

## 9. Povezanost modula – korelacija

- Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom u mašinstvu
- Mašinski materijali
- Uvod u obradu metala rezanjem
- Pripremni poslovi za obradu metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu
- Mašinski elementi
- Tehnologija i obrada metala bušenjem
- Tehnologija i obrada metala brušenjem
- Konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem
- Pomoćni poslovi pri obradi metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj bušilici u proizvodnom pogonu
- Tehnologija i obrada metala struganjem
- Tehnologija i obrada metala gledanjem
- Preduzetništvo
- Obrada metala na konvencionalnom strugu u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj gledalici u proizvodnom pogonu

**Napomena:**

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

**10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom**

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanom obliku pravilnim formulisanjem pojmove iz oblasti obrade metala rezanjem na konvencionalnim brusilicama, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije prilikom korišćenja uputstava proizvođača alata, opreme i uređaja i istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti obrade metala rezanjem na konvencionalnim brusilicama, kontroli, odlaganju i otpremanju mašinskih djelova i redovnom održavanju konvencionalnih brusilica za obradu metala rezanjem i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, osnovnih matematičkih principa i donošenja zaključaka prilikom analize, tumačenja tehnološke dokumentacije, pripremanja procesa obrade metala rezanjem, praćenja, upravljanja radom i redovnog održavanja konvencionalnih brusilica za obradu metala rezanjem; razvijanje sposobnosti prostornog snalaženja prilikom pripremanja procesa obrade metala rezanjem, praćenja, upravljanja radom i redovnog održavanja konvencionalnih brusilica za obradu metala rezanjem, kao i kontrole, odlaganja i otpremanja mašinskih djelova; razvijanje sposobnosti rukovanja alatom, priborom, opremom i uređajima za pripremanje procesa obrade metala rezanjem, kao i praćenje, upravljanje radom i redovno održavanje konvencionalnih brusilica za obradu metala rezanjem i dr.)
- Digitalna kompetencija (korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka koji se odnose na obradu metala rezanjem na konvencionalnim brusilicama; prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju; izrada domaćih zadataka; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje svijesti o značaju učenja kroz praktičan rad, elektronskog učenja i dr.)
- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom primjenom odgovarajućih materijala u radu, pravilnim odlaganjem otpada nakon izvedenih praktičnih zadataka; poštovanje pravila bezbjednosti i zaštite na radu prilikom izvođenja praktičnih vježbi i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti; razvijanje sposobnosti finansijskog planiranja prilikom izrade specifikacije, predmjera i predračuna u projektu i dr.)
- Kompetencija kulturnoške svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti obrade metala rezanjem na konvencionalnim brusilicama; predstavljanje ideja putem različitih kulturnoških formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, film, dizajn i dr.)

### 3.2.13. TEHNOLOGIJA I OBRADA METALA STRUGANJEM

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
III	33		99	132	7

Praktična nastava: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

#### 2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa sadržajem tehničko-tehnološke dokumentacije za izradu mašinskih djelova, tehnologijom obrade metala struganjem, karakteristikama uređaja i postupcima pri pripremanju, praćenju, upravljanju radom i redovnom održavanju konvencionalnih strugova. Osposobljavanje za korišćenje tehničko-tehnološke dokumentacije, u cilju izbora alata, pomoćnog pribora i parametara režima obrade metala struganjem, pripremanje procesa obrade, praćenje, upravljanje radom i redovno održavanje konvencionalnih strugova za obradu metala rezanjem. Razvijanje preciznosti, kreativnosti, kritičkog mišljenja, tačnosti, odgovornosti, sistematičnosti u radu i pozitivnog odnosa prema struci.

#### 3. Ishodi učenja

##### Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Analizira tehnologiju obrade metala struganjem
2. Izvrši pripremanje procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnom strugu
3. Izvrši praćenje i upravljanje radom konvencionalnog struga za obradu metala rezanjem
4. Sprovede redovno održavanje konvencionalnih strugova za obradu metala rezanjem

<b>Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da</b> <b>Analizira tehnologiju obrade metala struganjem</b>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>  U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b>  (Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Opiše <b>osnovna kretanja</b> alata i obratka i <b>operacije obrade metala struganjem</b>	<b>Osnovna kretanja:</b> glavno i pomoćno kretanje <b>Operacije obrade metala struganjem:</b> uzdužno struganje, poprečno (čeono) struganje, odsijecanje, obrada konusa, obrada navoja, bušenje i dr.
2. Protumači dio tehničke dokumentacije potreban za izbor i redoslijed operacija za obradu metala struganjem, na zadatom primjeru	
3. Opiše vrste i namjenu <b>alata i pomoćnog pribora</b> za obradu metala struganjem	<b>Alat:</b> strugarski noževi, burgije, razvrtači, upuštači, mašinske ureznice, mašinske nareznice i dr. <b>Pomoćni pribor:</b> stezne glave, stezne čaure, šiljci, stezni trnovi, linete, planska ploča i dr.
4. Protumači dio tehničke dokumentacije potreban za izbor alata i pomoćnog pribora za obradu metala struganjem, na zadatom primjeru	
5. Opiše kriterijume za izbor alata i pomoćnog pribora za obradu metala struganjem, u skladu sa tehničkom dokumentacijom	
6. Izabere alat i pomoćni pribor za obradu metala struganjem, u skladu sa tehničkom dokumentacijom, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
7. Objasni <b>parametre režima obrade</b> metala struganjem	<b>Parametri režima obrade:</b> brzina rezanja (broj obrtaja), korak (posmak) i dubina rezanja
8. Protumači dio tehničke dokumentacije potreban za izbor parametara režima obrade metala struganjem, na zadatom primjeru	
9. Odredi parametre režima obrade metala struganjem, na zadatom primjeru	
<b>Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja</b>	
U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 3, 5 i 7. Za kriterijume 2, 4, 6, 8 i 9 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.	
<b>Predložene teme</b>	
- Tehnologija obrade metala struganjem	

<p style="text-align: center;"><b>Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Izvrši pripremanje procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnom strugu</b></p>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>	<b>Kontekst</b> (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni značaj <b>pripreme procesa obrade metala rezanjem</b> na konvencionalnom strugu	<b>Priprema procesa obrade metala rezanjem:</b> priprema konvencionalnog struga za obradu metala rezanjem; provjera vrste, količine i mjera pripremaka za izradu mašinskih djelova na konvencionalnom strugu za obradu metala rezanjem; priprema i postavljanje alata za obradu metala struganjem, pomoćnog pribora i pripremka na konvencionalnom strugu
2. Opiše sigurnosne uređaje, mjere i <b>postupak uključivanja</b> konvencionalnog struga za obradu metala rezanjem	<b>Postupak uključivanja:</b> uključivanje električnog napajanja, uključivanje pogonskog agregata, uključivanje kompresora i dr.
3. Protumači dio tehnološke dokumentacije potreban za pripremanje procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnom strugu, na zadatom primjeru	
4. Demonstrira postupak uključivanja konvencionalnog struga za obradu metala rezanjem, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
5. Objasni ulogu i parametre operacione skice za obradu metala rezanjem na konvencionalnom strugu	
6. Opiše postupak provjere vrste, količine i mjera pripremaka za izradu mašinskih djelova na konvencionalnim strugovima za obradu metala rezanjem, na osnovu analize operacione skice	
7. Demonstrira postupak provjere vrste, količine i mjera pripremaka za izradu mašinskih djelova na konvencionalnim strugovima za obradu metala rezanjem, na osnovu analize operacione skice, koristeći <b>mjerne uređaje</b> , na zadatom primjeru	<b>Mjerni uređaji:</b> mjerila sa nonijusom, komparateri, mikrometri, tolerancijska mjerila, etalon pločice i dr.
8. Opiše postupak pripreme i postavljanja <b>alata za obradu metala struganjem, pomoćnog pribora i pripremka</b> na konvencionalnom strugu, u skladu sa tehnološkom dokumentacijom	<b>Alat za obradu metala struganjem:</b> burgije, strugarski noževi, razvrtiči, upuštači, mašinske ureznice, mašinske nareznice i dr. <b>Pomoćni pribor:</b> stezne glave, stezne čaure, šiljci, stezni trnovi, linete, planska ploča i dr.
9. Demonstrira postupak pripreme i postavljanja alata za obradu metala struganjem, pomoćnog pribora i pripremka na konvencionalnom strugu, u skladu sa tehnološkom dokumentacijom, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da**

**Izvrši pripremanje procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnom strugu**

**Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja**

U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:

**Kontekst**

(Pojašnjenje označenih pojmoveva)

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 5, 6 i 8. Za kriterijume 3, 4, 7 i 9 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Konvencionalni strug za obradu metala rezanjem
- Pripremanje procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnom strugu

<b>Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da</b> <b>Izvrši praćenje i upravljanje radom konvencionalnog struga za obradu metala rezanjem</b>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>  U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b>  (Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni značaj <b>praćenja i upravljanja radom konvencionalnog struga</b> za obradu metala rezanjem	<b>Praćenje i upravljanje radom konvencionalnog struga:</b> zamjena i podešavanje alata za obradu metala struganjem na konvencionalnom strugu; podešavanje parametara režima obrade metala struganjem na konvencionalnom strugu; izrada radnog komada na konvencionalnom strugu za obradu metala rezanjem; kontrola izgleda i dimenzija obratka vizuelno ili koristeći mjerna i kontrolna sredstva i korekcija parametara režima obrade metala struganjem na konvencionalnom strugu na osnovu utvrđene neusaglašenosti izratka sa tehničko-tehnološkom dokumentacijom
2. Opisuje postupak praćenja i upravljanja radom konvencionalnog struga za obradu metala rezanjem	
3. Protumači dio tehnološke dokumentacije potreban za praćenje i upravljanje radom konvencionalnog struga za obradu metala rezanjem, na zadatom primjeru	
4. Demonstrira postupak zamjene i podešavanje alata za obradu metala struganjem na odgovarajućem konvencionalnom strugu, u skladu sa tehnološkom dokumentacijom, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
5. Demonstrira postupak podešavanja <b>parametara režima obrade</b> metala struganjem na odgovarajućem konvencionalnom strugu, u skladu sa tehnološkom dokumentacijom, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	<b>Parametri režima obrade:</b> broj obrtaja, korak (posmak), dubina rezanja i dr.
6. Demonstrira postupak izrade radnih komada na odgovarajućem konvencionalnom strugu za obradu metala rezanjem, za odgovarajuće <b>tipove proizvodnje</b> , u skladu sa tehnološkom dokumentacijom, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	<b>Tipovi proizvodnje:</b> pojedinačna, serijska i masovna proizvodnja
7. Demonstrira postupak kontrole oblika i dimenzija obratka vizuelno ili koristeći <b>mjerne i kontrolne sredstva</b> , u skladu sa tehničko-tehnološkom dokumentacijom, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	<b>Mjerna i kontrolna sredstva:</b> univerzalno pomicno mjerilo, mikrometar, komparator, dubinomjer, visinomjer, mjerne račve, mjerni čepovi, mjerni listići, mjerni etaloni, kontrolnici za navoj, šabloni za kontrolu zaobljenja i dr.

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da****Izvrši praćenje i upravljanje radom konvencionalnog struga za obradu metala rezanjem**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<p>8. Demonstrira postupak korekcije <b>parametara režima obrade</b> metala struganjem na odgovarajućem konvencionalnom strugu, na osnovu utvrđene neusaglašenosti izratka sa tehničko-tehnološkom dokumentacijom, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima</p> <p><b>Parametri režima obrade:</b> broj obrtaja, korak (posmak), dubina rezanja i dr.</p>

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1 i 2. Za kriterijume od 3 do 8 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Konvencionalni strug za obradu metala rezanjem
- Praćenje i upravljanje radom konvencionalnog struga za obradu metala rezanjem

<b>Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da</b> <b>Sprovede redovno održavanje konvencionalnih strugova za obradu metala rezanjem</b>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>  U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b>  (Pojašnjenje označenih pojmljiva)
1. Objasni <b>ciljeve održavanja</b> konvencionalnih strugova za obradu metala rezanjem, u skladu sa uputstvima proizvođača	<p><b>Ciljevi održavanja:</b> minimiziranje troškova zbog zastoja u radu; sprečavanje, odnosno usporavanje zastarijevanja sredstava za rad; smanjivanje troškova rada i materijala u proizvodnji i dr.</p>
2. Opisuje <b>vrste održavanja</b> i značaj provjere <b>dnevnog održavanja</b> konvencionalnih strugova za obradu metala rezanjem	<p><b>Vrste održavanja:</b> prema vremenskom periodu (dnevno, nedjeljno, mjesечно i periodično održavanje), prema izvoru finansijskih sredstava (tekuće i investiciono održavanje), prema tehnološkoj namjeni (popravka iznenadnih otkaza, preventivni pregledi, čišćenje i podmazivanje; traženje i otklanjanje slabih mesta i planska popravka), prema periodu u odnosu na nastanak otkaza (korektivno i preventivno održavanje)</p> <p><b>Dnevno održavanje:</b> provjeravanje nivoa rashladnog sredstva u rezervoaru, provjeravanje nivoa ulja, dolivanje rashladnog sredstva i ulja, čišćenje i podmazivanje kliznih staza, čišćenje zaostale strugotine i dr.</p>
3. Navede potrebnu <b>prateću dokumentaciju</b> za održavanje, kao i <b>neophodne podatke</b> za planiranje održavanja konvencionalnih strugova za obradu metala rezanjem	<p><b>Prateća dokumentacija:</b> uputstva proizvođača, mašinska karta radne sposobnosti, karton o redovnim i vanrednim pregledima, karton o remontu, karton neispravnosti maštine i dr.</p> <p><b>Neophodni podaci:</b> podaci o funkcionisanju i upravljanju, uputstva za podešavanje i održavanje, uputstva za podmazivanje, podaci o obavljenim popravkama, podaci o rezervnim djelovima i dr.</p>
4. Navede <b>vrste</b> i svojstva <b>ulja</b> za podmazivanje konvencionalnih strugova za obradu metala rezanjem	<p><b>Vrste ulja:</b> mineralna ulja, sintetička ulja, biljna ulja i dr.</p>
5. Objasni funkciju ulja u sistemima za podmazivanje i ulogu <b>rashladnih sredstava</b> na konvencionalnim strugovima za obradu metala rezanjem, u skladu sa uputstvima	<p><b>Rashladna sredstva:</b> rashladna sredstva na bazi vode i rashladna sredstva na bazi ulja</p>
6. Demonstrira postupak provjere pohabanosti reznih alata, radnih elemenata kao i dnevног održavanja odgovarajućeg konvencionalnog struga za obradu metala rezanjem, u skladu sa uputstvima proizvođača, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da**

**Sprovede redovno održavanje konvencionalnih strugova za obradu metala rezanjem**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
7. Navede <b>glavne uzroke neispravnosti</b> konvencionalnih strugova za obradu metala rezanjem	<b>Glavni uzroci neispravnosti:</b> preopterećenje uređaja, istrošenost ili oštećenje komponenti, nepravilne popravke, nepoštovanje normi upotrebe i dr.
8. Opisuje <b>pokazatelje neispravnog rada, osnovne parametre i postupke provjere habanja alata za obradu metala struganjem</b> i ispravnosti radnih elemenata konvencionalnih strugova	<b>Pokazatelji neispravnog rada:</b> smanjenje početne geometrijske, kinematske i radne tačnosti mašine; smanjenje početne tačnosti pribora; smanjenje početne tačnosti reznog alata i dr. <b>Alat za obradu metala struganjem:</b> burgije, strugarski noževi, razvrtaci, upuštači, mašinske ureznice, mašinske nareznice i dr. <b>Osnovni parametri habanja:</b> širina pojasa habanja, odstojanje sredine kratera na grudnoj površini od vrha, dubina kratera, skraćenje vrha reznog alata i dr.

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 8. Za kriterijum 6 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Konvencionalni strug za obradu metala rezanjem
- Redovno održavanje konvencionalnog struga za obradu metala rezanjem

#### 4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Tehnologija i obrada metala struganjem je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje teorijskih i praktičnih znanja i vještina iz ove oblasti. Teorijski dio nastave treba realizovati u učionici, sa cijelim odjeljenjem, uz primjenu savremenih nastavnih metoda i sredstava. Sadržaj i način izlaganja treba prilagoditi nivou predznanja učenika iz ove oblasti i srodnih disciplina. Preporučuje se prezentacija praktičnih primjera iz prakse sa objašnjenjima, u cilju boljeg razumijevanja teorijskih znanja i shvatanja postupaka tehnologije i obrade metala struganjem na konvencionalnim mašinama. Praktični primjeri se mogu naći u radnom okruženju, eventualno na internetu. Treba koristiti odgovarajuće softvere, modele, šeme, fotografije i video animacije u cilju povećanja zainteresovanosti učenika i boljeg praćenja i razumijevanja izloženog gradiva. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih učenika. Prilikom realizacije ovog modula učenike treba motivisati na aktivno učenje, samostalni i timski rad.
- U okviru ovog modula predviđena je realizacija praktičnih vježbi, koje će pomoći učeniku da bolje savlada nastavnu materiju i da stiče praktične vještine. Praktični dio nastave treba realizovati u laboratoriji i školskoj radionicici koja je opremljena preporučenim materijalnim uslovima i didaktičkom opremom za proces tehnologije i obrade metala struganjem. Rad u laboratorijama i radionicama je jedan od načina da se pokaže poznavanje nastavne materije, što zahtijeva optimalno vremensko uskladivanje teorijske obrade nastavnih jedinica i praktičnog rada. Učenici treba da realizuju vježbe individualno, kada se podstiče samostalni rad i kada svaki učenik treba da samostalno uradi vježbu i realizuje postavljeni zadatak. Takođe treba organizovati i rad učenika u parovima ili manjim grupama, kada je cilj podsticanje i razvijanje kompetencija timskog rada. Nastavnik treba da podstiče učenike da koriste i pravilno tumače dio dokumentacije potrebne za obavljanje procesa tehnologije i obrade metala struganjem na konvencionalnim mašinama.
- U cilju boljeg razumijevanja procesa tehnologije i obrade metala struganjem, poželjno je da se dio praktične nastave realizuje kod poslodavca. Treba predvidjeti i isplanirati posjete poslodavcima i privrednim subjektima u periodima obavljanja karakterističnih radova obrade metala struganjem na konvencionalnim mašinama. Mogu se realizovati posjete preduzećima i firmama sa tematskim predavanjima i prezentacijama.
- Problemska nastava treba da zauzme značajno mjesto u realizaciji ovog modula kako bi se teorijska nastava što bolje povezala sa praktičnim primjerima. U cilju toga treba, po mogućnosti, zadati određene teme za istraživanje i prezentaciju od strane manje grupe učenika.
- U cilju podsticanja nadarenih učenika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, produbljujući i proširujući njihova interesovanja za oblasti iz okvira ovog modula. Nastavnik treba da podstiče nadarene učenike da unapređuju teorijsko znanje i razvijaju praktične vještine iz okvira ovog modula, vještine analitičkog, kreativnog i kritičkog mišljenja i vještine donošenja odluka. Nastavnik treba da podstakne učenike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijerne orientacije.

#### 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Simić S.; Simić Z., Tehnologija obrade, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
- Čorović S.; Andelija M.; Kijamet M., Tehnologija obrade, Svjetlost Sarajevo, 2000.
- Ivković B., Obrada metala rezanjem, Jugoslovensko društvo za tribologiju, Kragujevac, 1994.
- Jovičić J., Tehnologija obrazovnog profila - metalostrugar, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1999.
- Nedić B.; Lazić M., Proizvodne tehnologije, Mašinski fakultet, Kragujevac, 2007.

#### Napomena:

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

#### 6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar	1

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uredaji	Kom.
2.	Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla	1
3.	Štampač	1
4.	Konvencionalni strug	najmanje 1
5.	Materijal za obradu metala rezanjem [repronmaterijal (pločasti materijali, trake, limovi, šipkasti materijali, cijevi i dr.), potrošni materijali (ulje, filteri, rashladna tečnost i dr.) i dr.]	po potrebi
6.	Komplet alata za obradu metala struganjem (burgije, strugarski noževi, razvrtači, upuštači, mašinske ureznice, mašinske nareznice i dr.)	najmanje 4
7.	Pomoći pribor (stezne glave, stezne čaure, šiljci, stezni trnovi, linete, planska ploča i dr.)	najmanje po 4
8.	Bravarski ručni alat (odvijači, kliješta, ključevi, čekići, alat za ležajeve i dr.)	najmanje po 4
9.	Mjerna i kontrolna sredstva (univerzalno pomično mjerilo, mikrometar, komparater, dubinomjer, visinomjer, mjerne račve, mjerne čepovi, mjerne listići, mjerne etaloni, kontrolnici za navoj, šabloni za kontrolu zaobljenja i dr.)	najmanje po 4
10.	Zaštitna sredstva i oprema [aparat za početno gašenje požara, hidrantska mreža, priručna sredstva (pijesak, čebad, kante, lopate i dr.), sredstva za zaštitu od eksplozije i dr.]	od 1 do 16
11.	Kutija za prvu pomoć	1

## 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

## 8. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

## 9. Povezanost modula – korelacija

- Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom u mašinstvu
- Mehanika I
- Mašinski materijali
- Uvod u obradu metala rezanjem
- Pripremni poslovi za obradu metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu

- Mašinski elementi
- Tehnologija i obrada metala bušenjem
- Tehnologija i obrada metala brušenjem
- Konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem
- Pomoćni poslovi pri obradi metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj bušilici u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj brusilici u proizvodnom pogonu
- Tehnologija i obrada metala glodanjem
- Preduzetništvo
- Obrada metala na konvencionalnom strugu u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj glodalici u proizvodnom pogonu

**Napomena:**

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

**10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom**

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku pravilnim formulisanjem pojmoveva, činjenica i koncepcija iz oblasti tehnologije i obrade metala struganjem, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primjeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih, audio/video i digitalnih informacija; poštovanje pravila i prepiska prilikom prezentovanja zadate teme i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije iz oblasti tehnologije i obrade metala struganjem, prilikom korišćenja uputstava za alat, pribor, opremu i uređaje i istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti tehnologije i obrade metala struganjem na stranom jeziku i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, osnovnih matematičkih principa i donošenja zaključaka prilikom analize, tumačenja tehnološke dokumentacije, izbora alata i pomoćnog pribora, određivanjem parametara režima obrade metala struganjem, pripremanja procesa obrade metala rezanjem, praćenja, upravljanja radom i redovnog održavanja konvencionalnih strugova; razvijanje sposobnosti prostornog snalaženja prilikom pripremanja procesa obrade metala rezanjem, praćenja, upravljanja radom i redovnog održavanja konvencionalnih strugova; razvijanje sposobnosti rukovanja alatom, priborom, opremom i uređajima za pripremanje procesa obrade metala rezanjem, kao i praćenje, upravljanje radom i redovno održavanje konvencionalnih strugova i dr.)
- Digitalna kompetencija (korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka iz oblasti tehnologije i obrade metala struganjem, prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; upotreba softverskih alata za izradu prezentacija na zadatu temu; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju, izradu domaćih zadataka, seminarskih radova i prezentacija na zadatu temu; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stičenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)
- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom primjenom odgovarajućih materijala u radu, pravilnim odlaganjem otpada nakon izvedenih praktičnih zadataka; poštovanje pravila bezbjednosti i zaštite na radu prilikom izvođenja praktičnih vježbi i dr.)

- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti; planiranje i organizacija resursa i materijala za izvođenje praktičnih zadataka i dr.)
- Kompetencija kulturne svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti tehnologije i obrade metala struganjem; predstavljanje ideja putem različitih kulturnih formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, film, dizajn i dr.)

### 3.2.14. TEHNOLOGIJA I OBRADA METALA GLODANJEM

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
III	33		99	132	7

Praktična nastava: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

#### 2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa sadržajem tehničko-tehnološke dokumentacije za izradu mašinskih djelova, tehnologijom obrade metala glodanjem, karakteristikama uređaja i postupcima pri pripremanju, praćenju, upravljanju radom i redovnom održavanju konvencionalnih glodalica. Osposobljavanje za korišćenje tehničko-tehnološke dokumentacije, u cilju izbora alata, pomoćnog pribora i parametara režima obrade metala glodanjem, pripremanje procesa obrade, praćenje, upravljanje radom i redovno održavanje konvencionalnih glodalica za obradu metala rezanjem. Razvijanje preciznosti, kreativnosti, kritičkog mišljenja, tačnosti, odgovornosti, sistematičnosti u radu i pozitivnog odnosa prema struci.

#### 3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Analizira tehnologiju obrade metala glodanjem
2. Izvrši pripremanje procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnoj glodalici
3. Izvrši praćenje i upravljanje radom konvencionalne glodalice za obradu metala rezanjem
4. Sprovede redovno održavanje konvencionalnih glodalica za obradu metala rezanjem

**Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da**  
**Analizira tehnologiju obrade metala glodanjem**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<p><b>Osnovna kretanja:</b> glavno i pomoćno kretanje</p> <p><b>Postupci obrade metala glodanjem:</b> prema rasporedu reznih elemenata alata (obimno i čeono glodanje), prema smjeru međusobnih kretanja alata i predmeta obrade (istosmjerno i suprotnosmjerno glodanje)</p> <p><b>Operacije obrade metala glodanjem:</b> obrada ravnih površina, obrada krivolinijskih kontura, obrada površina specijalnog oblika i obrada površina složenog oblika</p>
1. Opisuje <b>osnovna kretanja</b> alata i obratka i <b>postupke i operacije obrade metala glodanjem</b>	
2. Protumači dio tehničke dokumentacije potreban za izbor i redoslijed operacija za obradu metala glodanjem, na zadatom primjeru	
3. Opisuje vrste i namjenu <b>alata i pomoćnog pribora</b> za obradu metala glodanjem	<p><b>Alat:</b> glodala (valjkasta glodala, koturasta glodala, testerasta glodala, čeono valjkasta glodala, ugaona glodala, profilna glodala, modulna glodala, vretenasta glodala i dr.), glodačke glave (glodačke glave sa pravim zubima, glodačke glave sa ukrštenim zubima i glodačke glave sa zavojnim zubima), burgije, mašinske ureznice, mašinske nareznice i dr.</p> <p><b>Pomoćni pribor:</b> mašinske stege, stezne glave, stezne čaure, šiljci, stezni trnovi, podeoni aparati, zakretni radni stolovi i dr.</p>
4. Protumači dio tehničke dokumentacije potreban za izbor alata i pomoćnog pribora za obradu metala glodanjem, na zadatom primjeru	
5. Opisuje kriterijume za izbor alata i pomoćnog pribora za obradu metala glodanjem, u skladu sa tehničkom dokumentacijom	
6. Izabere alat i pomoćni pribor za obradu metala glodanjem, u skladu sa tehničkom dokumentacijom, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
7. Objasni <b>parametre režima obrade</b> metala glodanjem	<p><b>Parametri režima obrade:</b> brzina rezanja (broj obrtaja alata), brzina pomoćnog kretanja, korak, dubina i širina rezanja</p>
8. Protumači dio tehničke dokumentacije potreban za izbor parametara režima obrade metala glodanjem, na zadatom primjeru	

**Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da  
Analizira tehnologiju obrade metala glodanjem**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
9. Odredi parametre režima obrade metala glodanjem, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 3, 5 i 7. Za kriterijume 2, 4, 6, 8 i 9 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Tehnologija obrade metala glodanjem

<b>Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da</b> <b>Izvrši pripremanje procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnoj glodalici</b>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>  U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b>  (Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni značaj <b>pripreme procesa obrade metala rezanjem</b> na konvencionalnoj glodalici	<b>Priprema procesa obrade metala rezanjem:</b> priprema konvencionalne glodalice za obradu metala rezanjem; provjera vrste, količine i mjera pripremaka za izradu mašinskih djelova na konvencionalnoj glodalici za obradu metala rezanjem; priprema i postavljanje alata za obradu metala glodanjem, pomoćnog pribora i pripremka na konvencionalnoj glodalici
2. Opisuje sigurnosne uređaje, mjere i <b>postupak uključivanja</b> konvencionalne glodalice za obradu metala rezanjem	<b>Postupak uključivanja:</b> uključivanje električnog napajanja, uključivanje pogonskog agregata, uključivanje kompresora i dr.
3. Protumači dio tehnološke dokumentacije potreban za pripremanje procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnoj glodalici, na zadatom primjeru	
4. Demonstrira postupak uključivanja konvencionalne glodalice za obradu metala rezanjem, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
5. Objasni ulogu i parametre operacione skice za obradu metala rezanjem na konvencionalnoj glodalici	
6. Opisuje postupak provjere vrste, količine i mjera pripremaka za izradu mašinskih djelova na konvencionalnim glodalicama za obradu metala rezanjem, na osnovu analize operacione skice	
7. Demonstrira postupak provjere vrste, količine i mjera pripremaka za izradu mašinskih djelova na konvencionalnim glodalicama za obradu metala rezanjem, na osnovu analize operacione skice, koristeći <b>mjerne uređaje</b> , na zadatom primjeru	<b>Mjerni uređaji:</b> mjerila sa nonijusom, komparateri, mikrometri, tolerancijska mjerila, etalon pločice i dr.
8. Opisuje postupak pripreme i postavljanja <b>alata za obradu metala glodanjem, pomoćnog pribora</b> i pripremka na konvencionalnoj glodalici, u skladu sa tehnološkom dokumentacijom	<b>Alat za obradu metala glodanjem:</b> burgije, glodala (valjkasta glodala, koturasta glodala, testerasta glodala, čeono valjkasta glodala, ugaona glodala, profilna glodala, modulna glodala, vretenasta glodala i dr.), glodačke glave (glodačke glave sa pravim zubima, glodačke glave sa ukrštenim zubima i glodačke glave sa zavoјnim zubima), mašinske ureznice, mašinske nareznice i dr.  <b>Pomoćni pribor:</b> mašinske stege, stezne glave, stezne čaure, šiljci, stezni trnovi, podeoni aparati, zakretni radni stolovi i dr.

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da****Izvrši pripremanje procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnoj glodalici**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
9. Demonstrira postupak pripreme i postavljanja alata za obradu metala glodanjem, pomoćnog pribora i pripremka na konvencionalnoj glodalici, u skladu sa tehničkom dokumentacijom, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 5, 6 i 8. Za kriterijume 3, 4, 7 i 9 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Konvencionalna glodalica za obradu metala rezanjem
- Pripremanje procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnoj glodalici

<b>Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da</b> <b>Izvrši praćenje i upravljanje radom konvencionalne glodalice za obradu metala rezanjem</b>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>  U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b>  (Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni značaj <b>praćenja i upravljanja radom konvencionalne glodalice</b> za obradu metala rezanjem	<b>Praćenje i upravljanje radom konvencionalne glodalice:</b> zamjena i podešavanje alata za obradu metala glodanjem na konvencionalnoj glodalici; podešavanje parametara režima obrade metala glodanjem na konvencionalnoj glodalici; izrada radnog komada na konvencionalnoj glodalici za obradu metala rezanjem; kontrola oblika i dimenzija obratka vizuelno ili koristeći mjerna i kontrolna sredstva i korekcija parametara režima obrade metala glodanjem na konvencionalnoj glodalici na osnovu utvrđene neusaglašenosti izratka sa tehničko-tehnološkom dokumentacijom
2. Opše postupak praćenja i upravljanja radom konvencionalne glodalice za obradu metala rezanjem	
3. Protumači dio tehnološke dokumentacije potreban za praćenje i upravljanje radom konvencionalne glodalice za obradu metala rezanjem, na zadatom primjeru	
4. Demonstrira postupak zamjene i podešavanje alata za obradu metala glodanjem na odgovarajućoj konvencionalnoj glodalici, u skladu sa tehnološkom dokumentacijom, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	
5. Demonstrira postupak podešavanja <b>parametara režima obrade</b> metala glodanjem na odgovarajućoj konvencionalnoj glodalici, u skladu sa tehnološkom dokumentacijom, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	<b>Parametri režima obrade:</b> broj obrtaja, korak (posmak), dubina glodanja i dr.
6. Demonstrira postupak izrade radnih komada na odgovarajućoj konvencionalnoj glodalici za obradu metala rezanjem, za odgovarajuće <b>tipove proizvodnje</b> , u skladu sa tehnološkom dokumentacijom, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	<b>Tipovi proizvodnje:</b> pojedinačna, serijska i masovna proizvodnja
7. Demonstrira postupak kontrole oblika i dimenzija obratka vizuelno ili koristeći <b>mjerna i kontrolna sredstva</b> , u skladu sa tehničko-tehnološkom dokumentacijom, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	<b>Mjerna i kontrolna sredstva:</b> univerzalno pomično mjerilo, mikrometar, komparater, dubinomjer, visinomjer, mjerne račve, mjerni čepovi, mjerni listići, mjerni etaloni, kontrolnici za navoj, šabloni za kontrolu zaobljenja i dr.

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da**  
**Izvrši praćenje i upravljanje radom konvencionalne glodalice za obradu metala rezanjem**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
<p>U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:</p> <p>8. Demonstrira postupak korekcije <b>parametara režima obrade</b> metala glodanjem na odgovarajućoj konvencionalnoj glodalici, na osnovu utvrđene neusaglašenosti izratka sa tehničko-tehnološkom dokumentacijom, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima</p>	<p><b>Parametri režima obrade:</b> broj obrtaja, korak (posmak), dubina glodanja i dr.</p>

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1 i 2. Za kriterijume od 3 do 8 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Konvencionalna glodalica za obradu metala rezanjem
- Praćenje i upravljanje radom konvencionalne glodalice za obradu metala rezanjem

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da**  
**Sprovede redovno održavanje konvencionalnih glodalica za obradu metala rezanjem**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni <b>ciljeve održavanja</b> konvencionalnih glodalica za obradu metala rezanjem, u skladu sa uputstvima proizvođača	<b>Ciljevi održavanja:</b> minimiziranje troškova zbog zastoja u radu; sprečavanje, odnosno usporavanje zastarijevanja sredstava za rad; smanjivanje troškova rada i materijala u proizvodnji i dr.
2. Opše <b>vrste održavanja</b> i značaj provjere <b>dnevнog održavanja</b> konvencionalnih glodalica za obradu metala rezanjem	<b>Vrste održavanja:</b> prema vremenskom periodu (dnevno, nedjeljno, mјesečno i periodično održavanje), prema izvoru finansijskih sredstava (tekuće i investiciono održavanje), prema tehnološkoj namjeni (popravka iznenadnih otkaza, preventivni pregledi, čišćenje i podmazivanje; traženje i otklanjanje slabih mјesta i planska popravka), prema periodu u odnosu na nastanak otkaza (korektivno i preventivno održavanje)  <b>Dnevno održavanje:</b> provjeravanje nivoa rashladnog sredstva u rezervoaru, provjeravanje nivoa ulja, dolivanje rashladnog sredstva i ulja, čišćenje i podmazivanje kliznih staza, čišćenje zaostale strugotine i dr.
3. Navede potrebnu <b>prateću dokumentaciju</b> za održavanje, kao i <b>neophodne podatke</b> za planiranje održavanja konvencionalnih glodalica za obradu metala rezanjem	<b>Prateća dokumentacija:</b> uputstva proizvođača, mašinska karta radne sposobnosti, karton o redovnim i vanrednim pregledima, karton o remontu, karton neispravnosti mašine i dr.  <b>Neophodni podaci:</b> podaci o funkcionisanju i upravljanju, uputstva za podešavanje i održavanje, uputstva za podmazivanje, podaci o obavljenim popravkama, podaci o rezervnim djelovima i dr.
4. Navede <b>vrste</b> i svojstva <b>ulja</b> za podmazivanje konvencionalnih glodalica za obradu metala rezanjem	<b>Vrste ulja:</b> mineralna ulja, sintetička ulja, biljna ulja i dr.
5. Objasni funkciju ulja u sistemima za podmazivanje i ulogu <b>rashladnih sredstava</b> na konvencionalnim glodalicama za obradu metala rezanjem, u skladu sa uputstvima	<b>Rashladna sredstva:</b> rashladna sredstva na bazi vode i rashladna sredstva na bazi ulja
6. Demonstrira postupak provjere pohabanosti reznih alata, radnih elemenata, kao i dnevнog održavanja odgovarajuće konvencionalne glodalice za obradu metala rezanjem, u skladu sa uputstvima proizvođača, na zadatom primjeru u odgovarajućim uslovima	

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da**  
**Sprovede redovno održavanje konvencionalnih glodalica za obradu metala rezanjem**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
7. Navede <b>glavne uzroke neispravnosti</b> konvencionalnih glodalica za obradu metala rezanjem	<b>Glavni uzroci neispravnosti:</b> preopterećenje uređaja, istrošenost ili oštećenje komponenti, nepravilne popravke, nepoštovanje normi upotrebe i dr.
8. Opiše <b>pokazatelje neispravnog rada, osnovne parametre</b> i postupke provjere <b>habanja alata za obradu metala glodanjem</b> i ispravnosti radnih elemenata konvencionalnih glodalica	<b>Pokazatelji neispravnog rada:</b> smanjenje početne geometrijske, kinematske i radne tačnosti mašine; smanjenje početne tačnosti pribora; smanjenje početne tačnosti reznog alata i dr.  <b>Alat za obradu metala glodanjem:</b> burgije, glodala (valjkasta glodala, koturasta glodala, testerasta glodala, čeono valjkasta glodala, ugaona glodala, profilna glodala, modulna glodala, vretenasta glodala i dr.), glodačke glave (glodačke glave sa pravim zubima, glodačke glave sa ukrštenim zubima i glodačke glave sa zavojnim zubima), mašinske ureznice, mašinske nareznice i dr.  <b>Osnovni parametri habanja:</b> širina pojasa habanja, odstojanje sredine kratera na grudnoj površini od vrha, dubina kratera, skraćenje vrha reznog alata i dr.

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 8. Za kriterijum 6 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Konvencionalna glodalica za obradu metala rezanjem
- Redovno održavanje konvencionalnih glodalica za obradu metala rezanjem

#### **4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula**

- Modul Tehnologija i obrada metala glodanjem je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje teorijskih i praktičnih znanja i vještina iz ove oblasti. Teorijski dio nastave treba realizovati u učionici, sa cijelim odjeljenjem, uz primjenu savremenih nastavnih metoda i sredstava. Sadržaj i način izlaganja treba prilagoditi nivou predznanja učenika iz ove oblasti i srodnih disciplina. Preporučuje se prezentacija praktičnih primjera iz prakse sa objašnjenjima, u cilju boljeg razumijevanja teorijskih znanja i shvatanja postupaka tehnologije i obrade metala glodanjem na konvencionalnim mašinama. Praktični primjeri se mogu naći u radnom okruženju, eventualno na internetu. Treba koristiti odgovarajuće softvere, modele, šeme, fotografije i video animacije u cilju povećanja zainteresovanosti učenika i boljeg praćenja i razumijevanja izloženog gradiva. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih učenika. Prilikom realizacije ovog modula učenike treba motivisati na aktivno učenje, samostalni i timski rad.
- U okviru ovog modula predviđena je realizacija praktičnih vježbi, koje će pomoći učeniku da bolje savlada nastavnu materiju i da stiče praktične vještine. Praktični dio nastave treba realizovati u laboratoriji i školskoj radionicici koja je opremljena preporučenim materijalnim uslovima i didaktičkom opremom za proces tehnologije i obrade metala glodanjem. Rad u laboratorijama i radionicama je jedan od načina da se pokaže poznavanje nastavne materije, što zahtijeva optimalno vremensko usklajivanje teorijske obrade nastavnih jedinica i praktičnog rada. Učenici treba da realizuju vježbe individualno, kada se podstiče samostalni rad i kada svaki učenik treba da samostalno uradi vježbu i realizuje postavljeni zadatak. Takođe treba organizovati i rad učenika u parovima ili manjim grupama, kada je cilj podsticanje i razvijanje kompetencija timskog rada. Nastavnik treba da podstiče učenike da koriste i pravilno tumače dio dokumentacije potrebne za obavljanje procesa tehnologije i obrade metala glodanjem na konvencionalnim mašinama.
- U cilju boljeg razumijevanja procesa tehnologije i obrade metala glodanjem, poželjno je da se dio praktične nastave realizuje kod poslodavca. Treba predvidjeti i isplanirati posjete poslodavcima i privrednim subjektima u periodima obavljanja karakterističnih radova obrade metala glodanjem na konvencionalnim mašinama. Mogu se realizovati posjete preduzećima i firmama sa tematskim predavanjima i prezentacijama.
- Problemska nastava treba da zauzme značajno mjesto u realizaciji ovog modula kako bi se teorijska nastava što bolje povezala sa praktičnim primjerima. U cilju toga treba, po mogućnosti, zadati određene teme za istraživanje i prezentaciju od strane manje grupe učenika.
- U cilju podsticanja nadarenih učenika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, produbljujući i proširujući njihova interesovanja za oblasti iz okvira ovog modula. Nastavnik treba da podstiče nadarene učenike da unapređuju teorijsko znanje i razvijaju praktične vještine iz okvira ovog modula, vještine analitičkog, kreativnog i kritičkog mišljenja i vještine donošenja odluka. Nastavnik treba da podstakne učenike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijerne orientacije.

#### **5. Okvirni spisak literature i drugih izvora**

- Simić S.; Simić Z., Tehnologija obrade, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
- Čorović S.; Andelija M.; Kijamet M., Tehnologija obrade, Svjetlost Sarajevo, 2000.
- Ivković B., Obrada metala rezanjem, Jugoslovensko društvo za tribologiju, Kragujevac, 1994.
- Jovičić J., Tehnologija obrazovnog profila - metalostrugar, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1999.
- Nedić B.; Lazić M., Proizvodne tehnologije, Mašinski fakultet, Kragujevac, 2007.
- Duraković T.; Meseldžija V., Tehnologija obrazovnog profila za metaloglodače 1, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2001.
- Duraković T.; Meseldžija V., Tehnologija obrazovnog profila za metaloglodače 2, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2001.

#### **Napomena:**

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobreni od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

## 6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar	1
2.	Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla	1
3.	Štampač	1
4.	Konvencionalna glodalica	najmanje 1
5.	Materijal za obradu metala rezanjem [repronamerijal (pločasti materijali, trake, limovi, šipkasti materijali, cijevi i dr.), potrošni materijali (ulje, filteri, rashladna tečnost i dr.) i dr.]	po potrebi
6.	Komplet alata za obradu metala glodanjem [burgije, glodala (valjkasta glodala, koturasta glodala, testerasta glodala, čeono valjkasta glodala, ugaona glodala, profilna glodala, modulna glodala, vretenasta glodala i dr.), glodačke glave (glodačke glave sa pravim zubima, glodačke glave sa ukrštenim zubima i glodačke glave sa zavoјnim zubima), mašinske ureznice, mašinske nareznice i dr.]	najmanje 4
7.	Pomoćni pribor (mašinske stege, stezne glave, stezne čaure, šiljci, stezni trnovi, podeoni aparati, zakretni radni stolovi i dr.)	najmanje po 4
8.	Bravarski ručni alat (odvijači, kliješta, ključevi, čekići, alat za ležajeve i dr.)	najmanje po 4
9.	Mjerna i kontrolna sredstva (univerzalno pomično mjerilo, mikrometar, komparater, dubinomjer, visinomjer, mjerne račve, mjerni čepovi, mjerni listići, mjerni etaloni, kontrolnici za navoj, šabloni za kontrolu zaobljenja i dr.)	najmanje po 4
10.	Zaštitna sredstva i oprema [aparat za početno gašenje požara, hidrantska mreža, priručna sredstva (pijesak, čebad, kante, lopate i dr.), sredstva za zaštitu od eksplozije i dr.]	od 1 do 16
11.	Kutija za prvu pomoć	1

## 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

## 8. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

## **9. Povezanost modula – korelacija**

- Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom u mašinstvu
- Mehanika I
- Mašinski materijali
- Uvod u obradu metala rezanjem
- Pripremni poslovi za obradu metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu
- Mašinski elementi
- Tehnologija i obrada metala bušenjem
- Tehnologija i obrada metala brušenjem
- Konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem
- Pomoćni poslovi pri obradi metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj bušilici u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj brusilici u proizvodnom pogonu
- Tehnologija i obrada metala struganjem
- Preduzetništvo
- Obrada metala na konvencionalnom strugu u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj glodalici u proizvodnom pogonu

**Napomena:**

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

## **10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom**

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku pravilnim formulisanjem pojmove, činjenica i koncepata iz oblasti tehnologije i obrade metala glodanjem, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primjeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih, audio/video i digitalnih informacija; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije iz oblasti tehnologije i obrade metala glodanjem, prilikom korišćenja uputstava za alat, pribor, opremu i uređaje i istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti tehnologije i obrade metala glodanjem na stranom jeziku i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, osnovnih matematičkih principa i donošenja zaključaka prilikom analize, tumačenja tehnološke dokumentacije, izbora alata i pomoćnog pribora, određivanjem parametara režima obrade metala glodanjem, pripremanja procesa obrade metala rezanjem, praćenja, upravljanja radom i redovnog održavanja konvencionalnih glodalica; razvijanje sposobnosti prostornog snalaženja prilikom pripremanja procesa obrade metala rezanjem, praćenja, upravljanja radom i redovnog održavanja konvencionalnih glodalica; razvijanje sposobnosti rukovanja alatom, priborom, opremom i uređajima za pripremanje procesa obrade metala rezanjem, kao i praćenje, upravljanje radom i redovno održavanje konvencionalnih glodalica i dr.)
- Digitalna kompetencija (korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka iz oblasti tehnologije i obrade metala glodanjem, prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; upotreba softverskih alata za izradu prezentacija na zadatu temu; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju, izradu domaćih zadataka, seminarских radova i prezentacija na zadatu temu; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju

- nadogradnje prethodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)
- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom primjenom odgovarajućih materijala u radu, pravilnim odlaganjem otpada nakon izvedenih praktičnih zadataka; poštovanje pravila bezbjednosti i zaštite na radu prilikom izvođenja praktičnih vježbi i dr.)
  - Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti; planiranje i organizacija resursa i materijala za izvođenje praktičnih zadataka i dr.)
  - Kompetencija kulturnoške svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti tehnologije i obrade metala glodanjem; predstavljanje ideja putem različitih kulturnoških formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, film, dizajn i dr.)

### 3.2.15. PREDUZETNIŠTVO

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
III	33	33		66	4

#### 2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa značajem preduzetništva, preduzetničkih vještina, tehnikama za pronalaženje biznis ideje, strukturom i načinom izrade biznis plana, oblicima obavljanja privredne djelatnosti i promocijom proizvoda i usluga. Osposobljavanje za kreiranje i pokretanje biznisa. Razvijanje inicijativnosti, kreativnosti, odgovornosti, komunikativnosti i timskog rada.

#### 3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Identificuje značaj preduzetništva, preduzetničkih vještina i pokretanja sopstvenog biznisa
2. Osmisli biznis ideju koristeći razne tehnike i rezultate istraživanja tržišta
3. Sastavi biznis plan na osnovu sprovedenih istraživanja i analiza
4. Identificuje oblike obavljanja privredne djelatnosti i postupak registracije privrednih društava
5. Identificuje faze u postupku zasnivanja radnog odnosa i karakteristike individualnih i kolektivnih prava zaposlenih
6. Pripremi poslovni sastanak i korespondentne akte u vezi sa njegovom organizacijom
7. Promoviše privredno društvo, proizvod ili uslugu

**Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da**  
**Identificuje značaj preduzetništva, preduzetničkih vještina i pokretanja sopstvenog biznisa**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni pojam preduzetništva	
2. Opše nastanak i razvoj preduzetništva	
3. Objasni pojam preduzetnika, različite <b>pristupe o teoriji preduzetnika</b> i zablude o njima	<b>Pristupi o teoriji preduzetnika:</b> ekonomski, psihološki i sociološki
4. Popuni upitnik za procjenu preduzetničkih osobina	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 3. Za kriterijum 4 potrebna je ispravno urađena vježba sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Preduzetništvo
- Istorija preduzetništva
- Preduzetnik

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da**  
**Osmisli biznis ideju koristeći razne tehnike i rezultate istraživanja tržišta**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni pojam ideje	
2. Objasni pojam biznis ideje	
3. Primijeni odgovarajuću <b>tehniku za pronalaženje biznis ideje</b>	<b>Tehnike za pronalaženje biznis ideje:</b> kopiranje postojećih poslova, mapiranje, pretvaranje hobija u potencijalni posao, korišćenje radnog iskustva za pokretanje posla, brainstorming tehnika, inovacije novih proizvoda/usluga i dr.
4. Objasni pojam poslovne šanse i <b>pristupe</b> za njeno prepoznavanje	<b>Pristupi:</b> posmatranje promjena i trendova, rješavanje problema, pronalaženje praznina na tržištu, takmičenje/konkurenca i dr.
5. Sprovede provjeru odabrane biznis ideje na tržištu koristeći odgovarajuće upitnike	
6. Objasni SWOT analizu i njen značaj	
7. Procijeni biznis ideju na osnovu SWOT analize	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 4 i 6. Za kriterijume 3, 5 i 7 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Ideja
- Biznis ideja
- Tehnike za pronalaženje biznis ideje
- Poslovna šansa
- SWOT analiza

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da**  
**Sastavi biznis plan na osnovu sprovedenih istraživanja i analiza**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni viziju, misiju, poslovne ciljeve i <b>vrste poslovnih strategija</b>	<b>Vrste poslovnih strategija:</b> ofanzivna, defanzivna, strategija imitacije i tradicionalistička
2. Formuliše misiju i viziju za konkretan primjer privrednog društva	
3. Opše značaj, <b>strukturu i elemente biznis plana</b>	<b>Struktura i elementi biznis plana:</b> naslovna strana, sadržaj biznis plana, rezime, osnovni podaci o preduzetniku, opis biznis ideje odnosno proizvoda/usluge, analiza tržišta prodaje i konkurenčije, analiza tržišta nabavke, marketing plan (cijena, lokacija, distribucija, promocija), tehničko tehnološka analiza i finansijski plan sa vremenskim okvirom realizacije
4. Izradi pojedinačne elemente biznis plana za odabranu biznis ideju	
5. Sastavi biznis plan na osnovu izrađenih pojedinačnih elemenata	
6. Prezentuje biznis plan koristeći pravila za uspješno prezentovanje	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1 i 3. Za kriterijume 2, 4, 5 i 6 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Misija i vizija privrednog društva
- Ciljevi privrednog društva
- Poslovna politika privrednog društva
- Poslovna strategija privrednog društva
- Biznis plan
- Prezentacija

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da****Identificuje oblike obavljanja privredne djelatnosti i postupak registracije privrednih društava**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmoveva)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Navede <b>oblike obavljanja privredne djelatnosti</b> i njihove karakteristike	<b>Oblici obavljanja privredne djelatnosti:</b> preduzetnik, ortačko društvo, komanditno društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću i djelovi stranog društva
2. Objasni <b>naziv i vizuelni identitet privrednog društva</b>	<b>Naziv i vizuelni identitet privrednog društva:</b> ime privrednog društva, logotip, zaštitna boja, tipografija, maskota, grb, slogan i dr.
3. Osmisli ime za privredno društvo za konkretni primjer	
4. Kreira logotip i slogan za konkretni primjer privrednog društva ili proizvoda/usluge	
5. Opisuje postupak i potrebnu dokumentaciju za registraciju privrednih društava	
6. Popuni formular za registraciju preduzetnika za konkretni primjer	
7. Objasni poslovni kodeks privrednog društva	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 5 i 7. Za kriterijume 3, 4 i 6 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Vrste privrednih društava
- Naziv i vizuelni identitet privrednog društva
- Registracija privrednog društva
- Poslovni kodeks

**Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da**

**Identificuje faze u postupku zasnivanja radnog odnosa i karakteristike individualnih i kolektivnih prava zaposlenih**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni pojam zasnivanja radnog odnosa	
2. Opše opšte i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa	<b>Opšti uslovi:</b> godine života, zdravstvena sposobnost i dr. <b>Posebni uslovi:</b> nivo kvalifikacije, radno iskustvo, stručni ispit i dr.
3. Objasni način zasnivanja radnog odnosa i vrijeme na koje se zasniva radni odnos	<b>Vrijeme na koje se zasniva radni odnos:</b> određeno i neodređeno
4. Sastavi konkurs za prijem u radni odnos za određeno radno mjesto	
5. Sastavi radnu biografiju (CV) za prijem u radni odnos na konkretnom primjeru	
6. Navede vrste prava zaposlenih	<b>Vrste prava zaposlenih:</b> individualna i kolektivna

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 3 i 6. Za kriterijume 4 i 5 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Zasnivanje radnog odnosa
- Prava zaposlenih

**Ishod 6 - Učenik će biti sposoban da****Pripremi poslovni sastanak i korespondentne akte u vezi sa njegovom organizacijom**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni pojam, cilj i <b>vrste poslovnih sastanaka</b>	<b>Vrste poslovnih sastanaka:</b> formalni, neformalni, radni, informativni, diskusioni, poslovna druženja, seminari, konferencije i dr.
2. Objasni pripremu materijala, opreme i mjesta za održavanje poslovnog sastanka	
3. Objasni pojam, proces, pravila i <b>vrste komunikacije</b>	<b>Vrste komunikacije:</b> usmena, pisana, interna, eksterna, privatna, poslovna, domaća, strana i dr.
4. Objasni pojam, stilove i fraze poslovne i službene korespondencije, sadržaj i elemente poslovnog pisma i službenog dopisa	
5. Sastavi poziv za učesnike sastanka sa dnevnim redom, terminom i mjestom održavanja u odgovarajućoj formi	
6. Sastavi zapisnik o održanom sastanku u odgovarajućoj formi	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 4. Za kriterijume 5 i 6 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Poslovni sastanak
- Pojam i vrste komunikacije
- Poslovna i službena korespondencija
- Korespondentni akti u vezi poslovnih sastanaka

**Ishod 7 - Učenik će biti sposoban da  
Promoviše privredno društvo, proizvod ili uslugu**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni pojam promocije	
2. Navede oblike promocijnih aktivnosti	Oblici promocijnih aktivnosti: privredna propaganda, lična prodaja, prodajna promocija, odnosi sa javnošću i dr.
3. Kreira reklamnu poruku, na konkretnom primjeru	
4. Osmisli flajer za konkretni primjer	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijum 1 i 2. Za kriterijume 3 i 4 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Promocija

#### 4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Preduzetništvo je tako koncipiran da omogućava učenicima da stiču teorijska i praktična znanja i vještine iz ove oblasti. Prilikom realizacije ovog modula učenike treba motivisati na aktivno učenje, samostalan i timski rad. Preporučljivo je da se nastava iz ovog modula, realizuje u blok časovima sa po dva časa nedjeljno. Učenike bi trebalo poslje realizacije uvodnih sadržaja i pojedinačnih aktivnosti koje su u vezi sa njima, podijeliti na timove (sastavljene od tri do sedam učenika) u kojima će tako raditi do kraja školske godine. Iako će učenici raditi u timu, svako od njih treba da ima pojedinačna zaduženja, na osnovu čega će biti ocjenjivani. Preporučljivo je da svaki tim učenika ima svoj folder u kom će čuvati sve radne listove koje će popunjavati tokom školske godine prilikom izrade određenih praktičnih vježbi. Radni listovi za svaku aktivnost su predviđeni u Priručniku za nastavnike, koji je urađen za ovu namjenu. Prilikom obrade određenih nastavnih sadržaja preporučljivo je podsticati učenike na sprovođenje različitih istraživanja kako bi na taj način došli do relevantnih informacija. Poželjno je da učenici učestvuju na školskim i nacionalnim takmičenjima za najbolji Biznis plan.
- Preporučljivo je da učenici nakon urađenih vježbi, svoje rezultate usmeno prezentuju drugim učenicima, uz obrazloženje vlastitog stava i da o istom diskutuju sa drugim učenicima i nastavnikom. Tokom prezentacije učenici treba da se jasno izražavaju i pravilno koriste stručnu terminologiju. Prilikom obrade određenih nastavnih sadržaja mogu se na času pozvati lokalni preduzetnici, predstavnici određenih institucija i privrednih društava ili organizovati posjeta istim, kako bi učenici dobili konkretne informacije o određenim oblastima koji se odnose na realizaciju biznis ideja.
- U cilju podsticanja nadarenih učenika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, produbljujući i proširujući njihova interesovanja za oblasti iz okvira ovog modula. Nastavnik treba da podstiče nadarene učenike da unapređuju teorijsko znanje i razvijaju praktične vještine iz okvira ovog modula, vještine analitičkog, kreativnog i kritičkog mišljenja i vještine donošenja odluka. Nastavnik treba da podstakne učenike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijerne orientacije.

#### 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Grupa autora, Mladi preduzetnici - Priručnik iz preduzetništva za učenike srednjih stručnih škola, Centar za stručno obrazovanje, 2014.
- Grupa autora, Mladi preduzetnici – Priručnik iz preduzetništva za nastavnike srednjih stručnih škola, Centar za stručno obrazovanje, Podgorica, 2014.
- Lajović D.; i grupa autora, Preduzetništvo u novi milenijum, CID, Podgorica, 2001.
- Lajović D.; i grupa autora, Marketing plan kao preduzetničko sredstvo, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Podgorica, 2009.
- Propisi koji regulišu oblast radnih odnosa.
- Propisi koji regulišu oblast privrednih društava

#### Napomena:

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrenе od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

#### 6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar	1
2.	Projektor, projekciono platno/multimedijalna tabla	1
3.	Štampač	1
4.	Skener	1

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
5.	Kancelarijski materijal i pribor	po potrebi

## 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

## 8. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

## 9. Povezanost modula – korelacija

- Pripremni poslovi za obradu metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu
- Tehnologija i obrada metala bušenjem
- Tehnologija i obrada metala brušenjem
- Pomoćni poslovi pri obradi metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj bušilici u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj brusilici u proizvodnom pogonu
- Tehnologija i obrada metala struganjem
- Tehnologija i obrada metala glodanjem
- Obrada metala na konvencionalnom strugu u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj glodalici u proizvodnom pogonu

## Napomena:

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

## 10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku pravilnim formulisanjem pojmove, činjenica, pravila i koncepata iz oblasti preduzetništva, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primjeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih, audio/video i digitalnih informacija; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, osnovnih matematičkih principa i donošenja zaključaka osmišljavanjem biznis ideje, sastavljanjem biznis plana i promovisanjem privrednog društva, proizvoda ili usluge, realizacijom vježbi kroz određene modele i dr.)
- Digitalna kompetencija (upotreba namjenskog softvera za obradu i uređivanje teksta i tabela, čuvanje dokumenata u elektronskom obliku; korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka iz oblasti preduzetništva, prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; upotreba softverskih alata za izradu prezentacija na zadatu temu; razvijanje svijesti o značaju

- elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju, izradu domaćih zadataka, seminarских radova i prezentacija na zadatu temu; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)
  - Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini i dr.)
  - Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti i dr.)
  - Kompetencija kulturnoške svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti preduzetništva; predstavljanje ideja putem različitih kulturnoških formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, film, dizajn i dr.)

### 3.2.16. OBRADA METALA NA KONVENCIONALNOM STRUGU U PROIZVODNOM POGONU

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
III			231	231	13

Praktična nastava: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

#### 2. Cilj modula:

- Osposobljavanje za pripremanje, praćenje, upravljanje radom i redovno održavanje konvencionalnih strugova za obradu metala rezanjem. Razvijanje preciznosti, kreativnosti, analitičkog i logičkog rasuđivanja, sistematičnosti, inovativnosti, estetike, odgovornosti, timskog duha i pozitivnog odnosa prema struci.

#### 3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Izvede pripremanje konvencionalnog struga za obradu metala rezanjem i provjeru pripremka u proizvodnom pogonu
2. Izvede pripremanje procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnom strugu u proizvodnom pogonu
3. Izvede praćenje i upravljanje radom konvencionalnog struga za obradu metala rezanjem u proizvodnom pogonu
4. Sprovede redovno održavanje konvencionalnog struga za obradu metala rezanjem u proizvodnom pogonu

**Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da**

**Izvede pripremanje konvencionalnog struga za obradu metala rezanjem i provjeru pripremka u proizvodnom pogonu**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Protumači <b>tehnološku dokumentaciju</b> potrebnu za pripremu konvencionalnog struga za obradu metala rezanjem	<b>Tehnološka dokumentacija:</b> operacijski list, crtež pripremka, plan stezanja, plan alata i dr.
2. <b>Uključi odgovarajući konvencionalni strug</b> za obradu metala rezanjem	<b>Uključivanje konvencionalnog struga:</b> uključivanje električnog napajanja, uključivanje pogonskog agregata, uključivanje sistema za hlađenje alata i obratka i dr.
3. Protumači tehnološku dokumentaciju potrebnu za provjeru vrste, količine i mjera pripremaka za izradu mašinskih djelova na konvencionalnom strugu za obradu metala rezanjem	
4. Provjeri vrstu, količinu i mjere pripremaka za izradu mašinskih djelova na konvencionalnom strugu za obradu metala rezanjem	
5. Koriguje pripremak <b>postupcima ručne obrade</b>	<b>Postupci ručne obrade:</b> turpijanje, bušenje, upuštanje, razvrtanje, brušenje, rezanje i dr.

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem za kriterijume od 1 do 5.

**Predložene teme**

- Pripremanje konvencionalnog struga za obradu metala rezanjem
- Postupci ručne obrade materijala

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da****Izvede pripremanje procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnom strugu u proizvodnom pogonu**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Protumači tehnološku dokumentaciju potrebnu za pripremanje procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnom strugu	
2. Izvrši pripremu i postavljanje <b>alata za obradu metala struganjem</b> na konvencionalnom strugu	<b>Alat za obradu metala struganjem:</b> burgije, strugarski noževi, razvrtači, upuštači, mašinske ureznice, mašinske nareznice i dr.
3. Izvrši pripremu i postavljanje <b>pomoćnog pribora</b> za obradu metala struganjem na konvencionalnom strugu	<b>Pomoćni pribor:</b> stezne glave, stezne čaure, šiljci, stezni trnovi, linete, planska ploča i dr.
4. Izvrši postavljanje pripremka na konvencionalnom strugu za obradu metala rezanjem	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem za kriterijume od 1 do 4.

**Predložene teme**

- Pripremanje procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnom strugu u proizvodnom pogonu

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da**

**Izvede praćenje i upravljanje radom konvencionalnog struga za obradu metala rezanjem u proizvodnom pogonu**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Protumači tehnološku dokumentaciju potrebnu za praćenje i upravljanje radom konvencionalnog struga za obradu metala rezanjem	
2. Izvrši zamjenu i <b>podešavanje alata za obradu metala struganjem</b> na konvencionalnom strugu	<b>Alat za obradu metala struganjem:</b> burgije, strugarski noževi, razvrtiči, upuštači, mašinske ureznice, mašinske nareznice i dr. <b>Podešavanje alata:</b> visina alata, redoslijed alata i dr.
3. Podesi <b>parametre režima obrade</b> metala struganjem na konvencionalnom strugu	<b>Parametri režima obrade:</b> brzina rezanja (broj obrtaja), korak (posmak) i dubina rezanja
4. Izradi radni komad na konvencionalnom strugu za obradu metala rezanjem	
5. Izvrši kontrolu izgleda i dimenzije obratka vizuelno ili koristeći <b>mjerne i kontrolne alate i instrumente</b>	<b>Mjerni alati i instrumenti:</b> univerzalno pomicno mjerilo, mikrometar, komparater, dubinomjer, visinomjer i dr. <b>Kontrolni alati i instrumenti:</b> mjerne račve, mjerni čepovi, mjerne listići, mjerne etaloni, kontrolnici za navoj, šabloni za kontrolu zaobljenja i dr.
6. Izvrši korekciju parametara režima obrade metala struganjem na konvencionalnom strugu na osnovu utvrđene neusaglašenosti izratka sa tehničko-tehnološkom dokumentacijom	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem za kriterijume od 1 do 6.

**Predložene teme**

- Praćenje i upravljanje radom konvencionalnog struga za obradu metala rezanjem u proizvodnom pogonu

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da****Sprovede redovno održavanje konvencionalnog struga za obradu metala rezanjem u proizvodnom pogonu**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Protumači potrebnu <b>prateću dokumentaciju</b> za održavanje konvencionalnih strugova za obradu metala rezanjem	<b>Prateća dokumentacija:</b> uputstva proizvođača, mašinska karta radne sposobnosti, karton o redovnim i vanrednim pregledima, karton o remontu, karton neispravnosti mašine i dr.
2. Izvrši <b>dnevno održavanje</b> konvencionalnih strugova za obradu metala rezanjem	<b>Dnevno održavanje:</b> provjeravanje nivoa rashladnog sredstva u rezervoaru, provjeravanje nivoa ulja u hidrauličnom agregatu, dolivanje rashladnog sredstva i ulja, čišćenje i podmazivanje kliznih staza, čišćenje zaostale strugotine i dr.
3. Izvrši <b>nedjeljno održavanje</b> konvencionalnih strugova za obradu metala rezanjem	<b>Nedjeljno održavanje:</b> čišćenje spoljašnjosti mašine, čišćenje rezervoara za rashladno sredstvo, zamjena filtera i dr.
4. Provjeri ispravnost konvencionalnih strugova za obradu metala rezanjem	
5. Provjeri pohabanost alata za obradu metala struganjem	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem za kriterijume od 1 do 5.

**Predložene teme**

- Redovno održavanje konvencionalnog struga za obradu metala rezanjem u proizvodnom pogonu

#### 4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Obrada metala na konvencionalnom strugu u proizvodnom pogonu je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje praktičnih znanja i vještina iz ove oblasti. Nastavu treba realizovati kod poslodavca. Isthode treba dostizati postepeno sa posebnom pažnjom na primjeni mjera zaštite na radu.
- Ukoliko nije moguće nastavu realizovati kod poslodavca, nastava se može odvijati u školskoj radionici. Školska radionica treba da je opremljena preporučenim materijalnim uslovima i da pruža uslove za bezbjedan rad učenika. U tom slučaju odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika. Učenici mogu da rade individualno, u parovima ili manjim grupama, ali način rada mora biti koncipiran tako da svaki učenik samostalno izvede praktičnu vježbu. Ukoliko se nastava ne izvodi kod poslodavca, obavezne su posjete privrednim subjektima koji se bave obradom metala rezanjem na konvencionalnim strugovima. U slučaju da se nastava izvodi u školskim radionicama, preporučuje se da nastavnici, osim demonstracije aktivnosti predviđenih ovim modulom, koriste i video sadržaje u kojima su te aktivnosti detaljno prikazane (kao na primjer: priprema konvencionalni strugovi za obradu metala rezanjem; postavljanje alata, pomoćnog pribora i pripremka na odgovarajućem konvencionalnom strugu za obradu metala rezanjem; izrada radnog komada na konvencionalnom strugu za obradu metala rezanjem; podešavanje i korekcija parametara režima obrade metala struganjem na konvencionalnom strugu; redovno održavanje konvencionalnih strugova za obradu metala rezanjem i dr.).
- Nastavnik treba da stvori atmosferu kolegjalnosti i timskog duha, sa aktivnim uključivanjem svih učenika. Značaj ovog modula se ogleda u tome što kroz praktičnu nastavu učenici stiču vještine koje su im potrebne za lakše usvajanje znanja i vještina u drugim stručnim modulima.

#### 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Simić S.; Simić Z., Tehnologija obrade, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
- Čorović S.; Andelija M.; Kijamet M., Tehnologija obrade, Svjetlost Sarajevo, 2000.
- Ivković B., Obrada metala rezanjem, Jugoslovensko društvo za tribologiju, Kragujevac, 1994.
- Jovičić J., Tehnologija obrazovnog profila - metalostrugar, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1999.
- Nedić B.; Lazić M., Proizvodne tehnologije, Mašinski fakultet, Kragujevac, 2007.

#### Napomena:

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

#### 6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar	1
2.	Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla	1
3.	Štampač	1
4.	Konvencionalni strug	najmanje 1
5.	Materijal za obradu metala rezanjem (repronematerijal (pločasti materijali, trake, limovi, šipkasti materijali, cijevi i dr.), potrošni materijali (ulje, filteri, rashladna tečnost i dr.) i dr.)	po potrebi
6.	Komplet alata za obradu metala struganjem (burgije, strugarski noževi, razvrtači, upuštači, mašinske ureznice, mašinske nareznice i dr.)	najmanje 4
7.	Pomoći pribor (stezne glave, stezne čaure, šiljci, stezni trnovi, linete, planska ploča i dr.)	najmanje po 4

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
8.	Bravarski ručni alat (odvijači, klijeta, ključevi, čekići, alat za ležajeve i dr.)	najmanje po 4
9.	Mjerna i kontrolna sredstva (univerzalno pomično mjerilo, mikrometar, komparater, dubinomjer, visinomjer, mjerne račve, mjerni čepovi, mjerni listići, mjerne etalonci, kontrolnici za navoj, šabloni za kontrolu zaobljenja i dr.)	najmanje po 4
10.	Zaštitna sredstva i oprema (aparat za početno gašenje požara, hidrantska mreža, priručna sredstva (pijesak, čebad, kante, lopate i dr.), sredstva za zaštitu od eksplozije i dr.)	od 1 do 16
11.	Kutija za prvu pomoć	1

## 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

## 8. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

## 9. Povezanost modula – korelacija

- Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom u mašinstvu
- Mašinski materijali
- Uvod u obradu metala rezanjem
- Pripremni poslovi za obradu metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu
- Mašinski elementi
- Tehnologija i obrada metala bušenjem
- Tehnologija i obrada metala brušenjem
- Konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem
- Pomoćni poslovi pri obradi metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj bušilici u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj brusilici u proizvodnom pogonu
- Tehnologija i obrada metala struganjem
- Tehnologija i obrada metala glodanjem
- Preduzetništvo
- Obrada metala na konvencionalnoj glodalici u proizvodnom pogonu

## Napomena:

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

**10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom**

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku pravilnim formulisanjem pojmove iz oblasti obrade metala rezanjem na konvencionalnim strugovima, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije prilikom korišćenja uputstava proizvođača alata, opreme i uređaja i istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti obrade metala rezanjem na konvencionalnim strugovima, kontroli, odlaganju i otpremanju mašinskih djelova i redovnom održavanju konvencionalnih strugova za obradu metala rezanjem i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, osnovnih matematičkih principa i donošenja zaključaka prilikom analize, tumačenja tehnološke dokumentacije, pripremanja procesa obrade metala rezanjem, praćenja, upravljanja radom i redovnog održavanja konvencionalnih strugova za obradu metala rezanjem; razvijanje sposobnosti prostornog snalaženja prilikom pripremanja procesa obrade metala rezanjem, praćenja, upravljanja radom i redovnog održavanja konvencionalnih strugova za obradu metala rezanjem, kao i kontrole, odlaganja i otpremanja mašinskih djelova; razvijanje sposobnosti rukovanja alatom, priborom, opremom i uređajima za pripremanje procesa obrade metala rezanjem, kao i praćenje, upravljanje radom i redovno održavanje konvencionalnih strugova za obradu metala rezanjem i dr.)
- Digitalna kompetencija (korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka koji se odnose na obradu metala rezanjem na konvencionalnim strugovima; prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisu; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju; izrada domaćih zadataka; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno steklih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje svijesti o značaju učenja kroz praktičan rad, elektronskog učenja i dr.)
- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom primjenom odgovarajućih materijala u radu, pravilnim odlaganjem otpada nakon izvedenih praktičnih zadataka; poštovanje pravila bezbjednosti i zaštite na radu prilikom izvođenja praktičnih vježbi i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti; razvijanje sposobnosti finansijskog planiranja prilikom izrade specifikacije, predmjera i predračuna u projektu i dr.)
- Kompetencija kulturnoške svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti obrade metala rezanjem na konvencionalnim strugovima; predstavljanje ideja putem različitih kulturnoških formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, film, dizajn i dr.)

### 3.2.17. OBRADA METALA NA KONVENCIONALNOJ GLODALICI U PROIZVODNOM POGONU

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
III			198	198	12

Praktična nastava: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

#### 2. Cilj modula:

- Osposobljavanje za pripremanje, praćenje, upravljanje radom i redovno održavanje konvencionalnih glodalica za obradu metala rezanjem. Razvijanje preciznosti, kreativnosti, analitičkog i logičkog rasuđivanja, sistematičnosti, inovativnosti, estetike, odgovornosti, timskog duha i pozitivnog odnosa prema struci.

#### 3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Izvede pripremanje konvencionalne glodalice za obradu metala rezanjem i provjeru pripremka u proizvodnom pogonu
2. Izvede pripremanje procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnoj glodalici u proizvodnom pogonu
3. Izvede praćenje i upravljanje radom konvencionalne glodalice za obradu metala rezanjem u proizvodnom pogonu
4. Sprovede redovno održavanje konvencionalne glodalice za obradu metala rezanjem u proizvodnom pogonu

<b>Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da</b> <b>Izvede pripremanje konvencionalne glodalice za obradu metala rezanjem i provjeru pripremka u proizvodnom pogonu</b>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>  U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b>  (Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Protumači <b>tehnološku dokumentaciju</b> potrebnu za pripremu konvencionalne glodalice za obradu metala rezanjem	<b>Tehnološka dokumentacija:</b> operacijski list, crtež pripremka, plan stezanja, plan alata i dr.
2. <b>Uključi odgovarajuću konvencionalnu glodalicu</b> za obradu metala rezanjem	<b>Uključivanje konvencionalne glodalice:</b> uključivanje električnog napajanja, uključivanje pogonskog agregata, uključivanje sistema za hlađenje alata i obratka i dr.
3. Protumači tehnološku dokumentaciju potrebnu za provjeru vrste, količine i mjera pripremaka za izradu mašinskih djelova na konvencionalnoj glodalici za obradu metala rezanjem	
4. Provjeri vrstu, količinu i mjere pripremaka za izradu mašinskih djelova na konvencionalnoj glodalici za obradu metala rezanjem	
5. Koriguje pripremak <b>postupcima ručne obrade</b>	<b>Postupci ručne obrade:</b> turpijanje, bušenje, upuštanje, razvrtanje, brušenje, rezanje i dr.

  

<b>Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja</b>
U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem za kriterijume od 1 do 5.

  

<b>Predložene teme</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pripremanje konvencionalne glodalice za obradu metala rezanjem</li> <li>- Postupci ručne obrade metala</li> </ul>

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da****Izvede pripremanje procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnoj glodalici u proizvodnom pogonu**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Protumači tehničku dokumentaciju potrebnu za pripremanje procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnoj glodalici	
2. Izvrši pripremu i postavljanje <b>alata za obradu metala glodanjem</b> na konvencionalnoj glodalici	<b>Alat za obradu metala glodanjem:</b> burgije, glodala (valjkasta glodala, koturasta glodala, testerasta glodala, čeono valjkasta glodala, ugaona glodala, profilna glodala, modulna glodala, vretenasta glodala i dr.), glodačke glave (glodačke glave sa pravim zubima, glodačke glave sa ukrštenim zubima i glodačke glave sa zavoјnim zubima), mašinske ureznice, mašinske nareznice i dr.
3. Izvrši pripremu i postavljanje <b>pomoćnog pribora</b> za obradu metala glodanjem na konvencionalnoj glodalici	<b>Pomoćni pribor:</b> mašinske stege, stezne glave, stezne čaure, šiljci, stezni trnovi, podeoni aparati, zakretni radni stolovi i dr.
4. Izvrši postavljanje pripremka na konvencionalnoj glodalici za obradu metala rezanjem	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem za kriterijume od 1 do 4.

**Predložene teme**

- Pripremanje procesa obrade metala rezanjem na konvencionalnoj glodalici u proizvodnom pogonu

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da**

**Izvede praćenje i upravljanje radom konvencionalne glodalice za obradu metala rezanjem u proizvodnom pogonu**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Protumači tehničku dokumentaciju potrebnu za praćenje i upravljanje radom konvencionalne glodalice za obradu metala rezanjem	
2. Izvrši zamjenu i <b>podešavanje alata za obradu metala glodanjem</b> na konvencionalnoj glodalici	<p><b>Alat za obradu metala glodanjem:</b> burgije, glodalica (valjkasta glodalica, koturasta glodalica, testerasta glodalica, čeono valjkasta glodalica, ugaona glodalica, profilna glodalica, modulna glodalica, vretenasta glodalica i dr.), glodačke glave (glodačke glave sa pravim zubima, glodačke glave sa ukrštenim zubima i glodačke glave sa zavoјnim zubima), mašinske ureznice, mašinske nareznice i dr.</p> <p><b>Podešavanje alata:</b> visina alata, prečnik alata, redoslijed alata i dr.</p>
3. Podesi <b>parametre režima obrade</b> metala glodanjem na konvencionalnoj glodalici	<p><b>Parametri režima obrade:</b> brzina rezanja (broj obrtaja alata), brzina pomoćnog kretanja, korak, dubina i širina rezanja</p>
4. Izradi radni komad na konvencionalnoj glodalici za obradu metala rezanjem	
5. Izvrši kontrolu izgleda i dimenzije obratka vizuelno ili koristeći <b>mjerne i kontrolne alate i instrumente</b>	<p><b>Mjerni alati i instrumenti:</b> univerzalno pomicno mjerilo, mikrometar, komparater, dubinomjer, visinomjer i dr.</p> <p><b>Kontrolni alati i instrumenti:</b> mjerne račve, mjerni čepovi, mjerni listići, mjerni etaloni, kontrolnici za navoj, šabloni za kontrolu zaobljenja i dr.</p>
6. Izvrši korekciju parametara režima obrade metala glodanjem na konvencionalnoj glodalici na osnovu utvrđene neusaglašenosti izratka sa tehničko-tehnološkom dokumentacijom	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem za kriterijume od 1 do 6.

**Predložene teme**

- Praćenje i upravljanje radom konvencionalne glodalice za obradu metala rezanjem u proizvodnom pogonu

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da**

**Sprovede redovno održavanje konvencionalne glodalice za obradu metala rezanjem u proizvodnom pogonu**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Protumači potrebnu <b>prateću dokumentaciju</b> za održavanje konvencionalnih glodalica za obradu metala rezanjem	<b>Prateća dokumentacija:</b> uputstva proizvođača, mašinska karta radne sposobnosti, karton o redovnim i vanrednim pregledima, karton o remontu, karton neispravnosti maštine i dr.
2. Izvrši <b>dnevno održavanje</b> konvencionalnih glodalica za obradu metala rezanjem	<b>Dnevno održavanje:</b> provjeravanje nivoa rashladnog sredstva u rezervoaru, provjeravanje nivoa ulja u hidrauličnom agregatu, dolivanje rashladnog sredstva i ulja, čišćenje i podmazivanje kliznih staza, čišćenje zaostale strugotine i dr.
3. Izvrši <b>nedjeljno održavanje</b> konvencionalnih glodalica za obradu metala rezanjem	<b>Nedjeljno održavanje:</b> čišćenje spoljašnjosti maštine, čišćenje rezervoara za rashladno sredstvo, zamjena filtera i dr.
4. Provjeri ispravnost konvencionalnih glodalica za obradu metala rezanjem	
5. Provjeri pohabanost alata za obradu metala glodanjem	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem za kriterijume od 1 do 5.

**Predložene teme**

- Redovno održavanje konvencionalne glodalice za obradu metala rezanjem u proizvodnom pogonu

#### 4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Obrada metala na konvencionalnoj glodalici u proizvodnom pogonu je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje praktičnih znanja i vještina iz ove oblasti. Nastavu treba realizovati kod poslodavca. Ishode treba dostizati postepeno sa posebnom pažnjom na primjeni mjera zaštite na radu.
- Ukoliko nije moguće nastavu realizovati kod poslodavca, nastava se može odvijati u školskoj radionici. Školska radionica treba da je opremljena preporučenim materijalnim uslovima i da pruža uslove za bezbjedan rad učenika. U tom slučaju odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika. Učenici mogu da rade individualno, u parovima ili manjim grupama, ali način rada mora biti koncipiran tako da svaki učenik samostalno izvede praktičnu vježbu. Ukoliko se nastava ne izvodi kod poslodavca, obavezne su posjete privrednim subjektima koji se bave obradom metala rezanjem na konvencionalnim glodalicama. U slučaju da se nastava izvodi u školskim radionicama, preporučuje se da nastavnici, osim demonstracije aktivnosti predviđenih ovim modulom, koriste i video sadržaje u kojima su te aktivnosti detaljno prikazane (kao na primjer: priprema konvencionalne glodalice za obradu metala rezanjem; postavljanje alata, pomoćnog pribora i pripremka na odgovarajućoj konvencionalnoj glodalici za obradu metala rezanjem; izrada radnog komada na konvencionalnoj glodalici za obradu metala rezanjem; podešavanje i korekcija parametara režima obrade metala glodanjem na konvencionalnoj glodalici; redovno održavanje konvencionalnih glodalica za obradu metala rezanjem i dr.).
- Nastavnik treba da stvori atmosferu kolegjalnosti i timskog duha, sa aktivnim uključivanjem svih učenika. Značaj ovog modula se ogleda u tome što kroz praktičnu nastavu učenici stiču vještine koje su im potrebne za lakše usvajanje znanja i vještina u drugim stručnim modulima.

#### 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Simić S.; Simić Z., Tehnologija obrade, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
- Čorović S.; Andelija M.; Kijamet M., Tehnologija obrade, Svetlost Sarajevo, 2000.
- Ivković B., Obrada metala rezanjem, Jugoslovensko društvo za tribologiju, Kragujevac, 1994.
- Jovičić J., Tehnologija obrazovnog profila - metalostrugar, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1999.
- Nedić B.; Lazić M., Proizvodne tehnologije, Mašinski fakultet, Kragujevac, 2007.
- Duraković T.; Meseldžija V., Tehnologija obrazovnog profila za metaloglodače 1, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2001.
- Duraković T.; Meseldžija V., Tehnologija obrazovnog profila za metaloglodače 2, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2001.

#### Napomena:

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

#### 6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar	1
2.	Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla	1
3.	Štampač	1
4.	Konvencionalna glodalica	najmanje 1
5.	Materijal za obradu metala rezanjem [repromaterijal (pločasti materijali, trake, limovi, šipkasti materijali, cijevi i dr.), potrošni materijali (ulje, filteri, rashladna tečnost i dr.) i dr.]	po potrebi

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
6.	Komplet alata za obradu metala glodanjem [burgije, glodala (valjkasta glodala, koturasta glodala, testerasta glodala, čeono valjkasta glodala, ugaona glodala, profilna glodala, modulna glodala, vretenasta glodala i dr.), glodačke glave (glodačke glave sa pravim zubima, glodačke glave sa ukrštenim zubima i glodačke glave sa zavojnim zubima), mašinske ureznice, mašinske nareznice i dr.]	najmanje 4
7.	Pomoćni pribor (mašinske stege, stezne glave, stezne čaure, šiljci, stezni trnovi, podeoni aparati, zakretni radni stolovi i dr.)	najmanje po 4
8.	Bravarski ručni alat (odvijači, kliješta, ključevi, čekići, alat za ležajeve i dr.)	najmanje po 4
9.	Mjerna i kontrolna sredstva (univerzalno pomicno mjerilo, mikrometar, komparater, dubinomjer, visinomjer, mjerne račve, mjerni čepovi, mjerni listići, mjerne etaloni, kontrolnici za navoj, šabloni za kontrolu zaobljenja i dr.)	najmanje po 4
10.	Zaštitna sredstva i oprema [aparat za početno gašenje požara, hidrantska mreža, priručna sredstva (pijesak, čebad, kante, lopate i dr.), sredstva za zaštitu od eksplozije i dr.]	od 1 do 16
11.	Kutija za prvu pomoć	1

## 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

## 8. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

## 9. Povezanost modula – korelacija

- Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom u mašinstvu
- Mašinski materijali
- Uvod u obradu metala rezanjem
- Pripremni poslovi za obradu metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu
- Mašinski elementi
- Tehnologija i obrada metala bušenjem
- Tehnologija i obrada metala brušenjem
- Konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem
- Pomoćni poslovi pri obradi metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj bušilici u proizvodnom pogonu
- Obrada metala na konvencionalnoj brusilici u proizvodnom pogonu

- Tehnologija i obrada metala struganjem
- Tehnologija i obrada metala glodanjem
- Preduzetništvo
- Obrada metala na konvencionalnom strugu u proizvodnom pogonu

**Napomena:**

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

**10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom**

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku pravilnim formulisanjem pojmove iz oblasti obrade metala rezanjem na konvencionalnim glodalicama, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije prilikom korišćenja uputstava proizvođača alata, opreme i uređaja i istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti obrade metala rezanjem na konvencionalnim glodalicama, kontroli, odlaganju i otpremanju mašinskih djelova i redovnom održavanju konvencionalnih glodalica za obradu metala rezanjem i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, osnovnih matematičkih principa i donošenja zaključaka prilikom analize, tumačenja tehnološke dokumentacije, pripremanja procesa obrade metala rezanjem, praćenja, upravljanja radom i redovnog održavanja konvencionalnih glodalica za obradu metala rezanjem; razvijanje sposobnosti prostornog snalaženja prilikom pripremanja procesa obrade metala rezanjem, praćenja, upravljanja radom i redovnog održavanja konvencionalnih glodalica za obradu metala rezanjem, kao i kontrole, odlaganja i otpremanja mašinskih djelova; razvijanje sposobnosti rukovanja alatom, priborom, opremom i uređajima za pripremanje procesa obrade metala rezanjem, kao i praćenje, upravljanje radom i redovno održavanje konvencionalnih glodalica za obradu metala rezanjem i dr.)
- Digitalna kompetencija (korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka koji se odnose na obradu metala rezanjem na konvencionalnim glodalicama; prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju; izrada domaćih zadataka; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje svijesti o značaju učenja kroz praktičan rad, elektronskog učenja i dr.)
- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom primjenom odgovarajućih materijala u radu, pravilnim odlaganjem otpada nakon izvedenih praktičnih zadataka; poštovanje pravila bezbjednosti i zaštite na radu prilikom izvođenja praktičnih vježbi i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti; razvijanje sposobnosti finansijskog planiranja prilikom izrade specifikacije, predmjera i predračuna u projektu i dr.)
- Kompetencija kulturnoške svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti obrade metala rezanjem na konvencionalnim glodalicama; predstavljanje ideja putem različitih kulturnoških formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, film, dizajn i dr.)

## 4. ZAVRŠNI ISPIT

### Program završnog ispita:

- Stručna teorija
- Završni rad

### 4.1. ISPITNI KATALOG ZA STRUČNU TEORIJU

#### 1. Moduli na osnovu kojih je urađen ispitni katalog za stručnu teoriju:

- Mašinski materijali
- Tehnologija i obrada metala bušenjem
- Tehnologija i obrada metala brušenjem
- Konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem
- Tehnologija i obrada metala struganjem
- Tehnologija i obrada metala glodanjem

#### 2. Cilj ispita:

- Provjera nivoa postignuća ishoda učenja definisanih u modulima koji čine stručnu teoriju od značaja za kvalifikaciju nivoa obrazovanja Obradivač/ Obradivačica metala rezanjem na konvencionalnim mašinama

#### 3. Sadržaj provjere (ishodi i kriterijumi za provjeru dostignutosti ishoda učenja)

Ishodi učenja Učenik treba da dokaže da je sposoban da:	Kriterijumi za provjeru dostignutosti ishoda učenja Učenik treba da:
Identificuje namjenu, strukturu, svojstva i metode ispitivanja materijala, kao i postupke zaštite metala od korozije	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Objasni <b>tehnološka svojstva materijala</b> <p><b>Tehnološka svojstva materijala:</b> obradljivost skidanjem strugotine, obradljivost plastičnim deformisanjem, obradljivost zavarivanjem, obradljivost lemljenjem, obradljivost livenjem, termička obradljivost i dr.</p> </li> <li>- Opše <b>mehaničke metode</b> ispitivanje materijala <p><b>Mehaničke metode:</b> statičke metode ispitivanja materijala (ispitivanje zatezne čvrstoće, Brinelova, Vikersova, Rokvelova i dr.) i dinamičke metode ispitivanja materijala (Poldijeva, skleroskopska po Šoru, Kirnerova i dr.)</p> </li> <li>- Opše <b>metode ispitivanja</b> materijala <b>bez razaranja</b> <p><b>Metode ispitivanja bez razaranja:</b> ispitivanje rentgenskim zracima, ispitivanje gama zracima, magnetna metoda, ultrazvučna metoda, ispitivanje fluorescencijom i dr.</p> </li> <li>- Objasni namjenu, strukturu i svojstva <b>livenog gvožđa</b> <p><b>Liveno gvožđe:</b> sivi liv, modifikovani liv, nodularni liv, tvrdi liv, legirani liv, temper liv i dr.</p> </li> <li>- Objasni namjenu, strukturu i svojstva <b>čelika</b> <p><b>Čelik:</b> konstrukcioni čelik, alatni čelik, ugljenični čelik sa utvrđenim mehaničkim osobinama, ugljenični i legirani čelik sa garantovanim hemijskim sastavom, čelik za cementaciju, čelik za poboljšanje i dr.</p> </li> </ul>

Ishodi učenja	Kriterijumi za provjeru dostignutosti ishoda učenja
Učenik treba da dokaže da je sposoban da:	Učenik treba da:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opiše vrste <b>obojenih metala</b> i njihove <b>legure</b> <p><b>Obojeni metali:</b> aluminijum, bakar, nikl, titan, magnezijum, kalaj, olovo i dr.</p> <p><b>Legure:</b> mesing, bronza, durali, silumini i dr.</p> </li> <li>- Objasni namjenu, strukturu i svojstva aluminijuma i njegovih legura</li> <li>- Objasni namjenu, <b>podjelu</b> i svojstva <b>plastičnih</b> i gumenih <b>materijala</b> <p><b>Podjela plastičnih materijala:</b> prema mehaničkim karakteristikama (plastomeri i elastomeri), prema načinu proizvodnje (celulozni (celofan, celon, celuloid i dr.), proteini (galalit)) i prema procesu polimerizacije (polietilen, plipropilen, polivinil-hlorid, polistiren, akrilne plastične mase, polikondezacije i dr.)</p> </li> <li>- Objasni namjenu i svojstva <b>stakla</b> i <b>keramike</b> <p><b>Staklo:</b> jednostruko staklo, float staklo, lamelirano staklo, parsol apsorpcijsko staklo, polureflektujuće staklo, stopsol reflektujuće staklo, antireflektivno staklo, ogledalo, sanitarno staklo, ornamentalno staklo, armirano staklo, kaljeno staklo, emajlirano staklo i dr.</p> <p><b>Keramika:</b> oksidna keramika, karbidna keramika, nitridna keramika i dr.</p> </li> <li>- Objasni namjenu i svojstva <b>kompozitnih materijala</b> <p><b>Kompozitni materijali:</b> partikularni (ojačani česticama), ojačani vlaknima, laminatni, kombinovani materijali</p> </li> <li>- Objasni namjenu i svojstva <b>goriva</b> i <b>maziva</b> <p><b>Goriva:</b> čvrsta (drvo, treset, ugalj, uljni škrljci, koks, briketi i dr.), tečna (lož ulje, dizel gorivo, petrolej, benzin i dr.) i gasovita (koksnog gasa, rafinerijski gas, bio-gas, sintetski gas i dr.)</p> <p><b>Maziva:</b> prema agregatnom stanju (tečna, polutečna i čvrsta), prema porijeklu sirovine (biljna, životinjska, mineralna i sintetička) i dr.</p> </li> <li>- Objasni <b>podjelu korozija</b> metala <p><b>Podjela korozija:</b> prema fizičko-hemijskom dejstvu (hemijska i elektrohemiska korozija) i prema vrsti razaranja materijala (ravnomjerna korozija, lokalna korozija, međukristalna korozija, selektivna korozija, naponska korozija, kontaktna korozija i dr.)</p> </li> <li>- Opiše osnovne vrste <b>materijala za zaštitu metala od korozije</b> <p><b>Materijali za zaštitu metala od korozije:</b> nemetalni, metalni i hemijski materijali</p> </li> <li>- Opiše postupke zaštite metala od korozije <b>nemetalnim i metalnim materijalima</b></li> </ul>

Ishodi učenja Učenik treba da dokaže da je sposoban da:	Kriterijumi za provjeru dostignutosti ishoda učenja Učenik treba da:
	<p><b>Nemetalni materijali:</b> neorganski (boje, lakovi, guma, smole, emajl, cement i dr.) i organski (boje i lakovi)</p> <p><b>Metalni materijali:</b> cink, kalaj, nikl, hrom i dr.</p>
Identificuje osnovne karakteristike mašinske obrade metala rezanjem, kao i operacije obrade, osnovna kretanja, vrste i namjenu alata i pomoćnog pribora za obradu metala bušenjem	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opiše osnovne <b>elemente obradnog sistema</b> <p><b>Elementi obradnog sistema:</b> sredstva rada (mašina, rezni alat, pribor, mjerilo i predmet obrade) i obradni procesi (pomoći proces obrade i sam proces obrade)</p> </li> <li>- Objasni <b>pojave u zoni rezanja</b> prilikom obrade metala           <p><b>Pojave u zoni rezanja:</b> trenje, visoka temperatura, proces obrazovanja strugotine, plastično deformisanje strugotine, otpori rezanja, naslaga na reznom klinu alata, habanje reznih elemenata alata i dr.</p> </li> <li>- Objasni ulogu i karakteristike <b>sredstava za hlađenje i podmazivanje</b> u procesu obrade metala rezanjem           <p><b>Sredstva za hlađenje i podmazivanje:</b> uljne emulzije, hemijska (sintetička i polusintetička) sredstva i čista ulja</p> </li> <li>- Opiše <b>osnovna kretanja</b> alata i obratka i <b>operacije obrade metala bušenjem</b> <p><b>Osnovna kretanja:</b> glavno i pomoćno kretanje</p> <p><b>Operacije obrade metala bušenjem:</b> bušenje, proširivanje, upuštanje, razvrtanje, zabušivanje, bušenje dubokih otvora (duboko bušenje) i izrada navoja</p> </li> <li>- Opiše vrste i namjenu <b>alata</b> za obradu metala bušenjem           <p><b>Alat:</b> burgije, burgije za duboko bušenje, zabušivači, razvrtači, proširivači, upuštači, ureznici i dr.</p> </li> <li>- Opiše vrste i namjenu <b>pomoćnog pribora</b> za obradu metala bušenjem           <p><b>Pomoćni pribor:</b> mašinske stege, stezne glave, stezne čaure, pomoćni pribor sa vodećom pločom i čaurom za vođenje alata, pomoćni pribor sa brzim stezanjem, pomoćni pribori za bušenje sa više strana, pomoćni pribori za bušenje otvora na polugama i dr.</p> </li> <li>- Objasni <b>parametre režima obrade</b> metala bušenjem           <p><b>Parametri režima obrade:</b> brzina rezanja (broj obrtaja), korak (posmak) i dubina rezanja</p> </li> </ul>
Identificuje sadržaj tehničko-tehnološke dokumentacije, kao i operacije obrade, osnovna kretanja, vrste i namjenu alata i pomoćnog pribora za obradu metala brušenjem	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Objasni namjenu i sadržaj <b>potrebne konstrukcione dokumentacije</b> za izradu mašinskih djelova           <p><b>Potrebna konstrukciona dokumentacija:</b> skice i crteži mašinskih djelova</p> </li> <li>- Objasni namjenu <b>tehnološke dokumentacije</b> za izradu mašinskih djelova</li> </ul>

Ishodi učenja Učenik treba da dokaže da je sposoban da:	Kriterijumi za provjeru dostignutosti ishoda učenja Učenik treba da:
	<p><b>Tehnološka dokumentacija:</b> operacijski list, crtež pripremka, plan stezanja, plan alata i dr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Objasni sadržaj <b>plana stezanja, operacijskog lista i plana alata</b></li> </ul> <p><b>Plan stezanja:</b> mjere pripremka, način stezanja pripremka i dr.</p> <p><b>Operacijski list:</b> redoslijed svih operacija i zahvata, potrebni alati (stezni, rezni, merni i kontrolni alati), parametri režima obrade (broj obrtaja, korak (posmak), dubina rezanja i dr.), vrijeme obrade (pripremno, pomoćno, glavno i završno vrijeme) i dr.</p> <p><b>Plan alata:</b> naziv alata, tip i oznaka alata, vrsta i oznaka držača alata, dimenzije alata i dr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opiše <b>osnovna kretanja</b> alata i obratka i <b>operacije obrade metala brušenjem</b></li> </ul> <p><b>Osnovna kretanja:</b> glavno i pomoćno kretanje</p> <p><b>Operacije obrade metala brušenjem:</b> kružno brušenje (spoljašnje, unutrašnje i brušenje čeonih površina), ravno brušenje, brušenje bez šiljaka, brušenje složenih površina i dr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opiše vrste i namjenu <b>alata</b> za obradu metala brušenjem</li> </ul> <p><b>Alat:</b> tocila prema obliku (koturasta, lončasta, konična, tanjurasta, tocila sa drškom ili navrtkom i višedjelna tocila) i tocila prema namjeni (tocila za spoljašnje kružno brušenje, tocila za unutrašnje brušenje, tocila za ravno brušenje, tocila za sječenje, tocila za oštrenje alata, tocila za brušenje glodala, tocila za brušenje navoja, tocila za brušenje zupčanika i dr.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opiše vrste i namjenu <b>pomoćnog pribora</b> za obradu metala brušenjem</li> </ul> <p><b>Pomoćni pribor:</b> stezne glave, stezne čaure, stezni trnovi, šiljci, stege, magnetni stolovi i dr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Objasni <b>parametre režima obrade</b> metala brušenjem</li> </ul> <p><b>Parametri režima obrade:</b> brzina rezanja (obimna brzina tocila), brzina pomoćnog kretanja (obimna i/ili aksijalna brzina obratka), dubina brušenja i dr.</p>
Analizira karakteristike, podjelu i strukturu konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opiše istorijski razvoj konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem</li> <li>- Navede <b>podjelu mašina za obradu metala rezanjem</b></li> </ul> <p><b>Podjela mašina za obradu metala rezanjem:</b> prema vrsti obrade, prema namjeni, prema stepenu automatizacije (nivou upravljanja), prema konstrukcionim namjenama, prema broju izvršnih organa, prema tačnosti rada i dr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Objasni karakteristike, prednosti i nedostatke <b>konvencionalnih mašina</b> za obradu metala rezanjem</li> </ul>

Ishodi učenja Učenik treba da dokaže da je sposoban da:	Kriterijumi za provjeru dostignutosti ishoda učenja Učenik treba da:
	<p><b>Konvencionalne mašine:</b> bušilice, strugovi, glodalice, brusilice i dr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Objasni <b>strukturu konvencionalnih mašina</b> za obradu metala rezanjem</li> </ul> <p><b>Struktura konvencionalnih mašina:</b> pogonski sistem, prenosni (kinematski) sistem, mjerni sistem, upravljački sistem i noseća struktura mašine</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opiše <b>elemente i sklopove</b> konvencionalnih mašina za obradu metala rezanjem</li> </ul> <p><b>Elementi i sklopovi:</b> postolje, prenosnik za glavno kretanje, prenosnik za pomoćno kretanje, nosač alata, radna vretna i dr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Navede <b>pokazatelje kvaliteta konvencionalnih mašina</b> za obradu metala rezanjem</li> </ul> <p><b>Pokazatelji kvaliteta konvencionalnih mašina:</b> geometrijska i kinematska tačnost, habanje elemenata mašine, buka obradnih sistema, pouzdanost i dr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Objasni <b>tehničke karakteristike konvencionalnih mašina</b> za obradu metala rezanjem</li> </ul> <p><b>Tehničke karakteristike konvencionalnih mašina:</b> snaga motora, tehnološki prostor obrade (površina radnog stola, prečnici obrade i dr.), kinematske osobine (broj obrtaja, dubina skidanja materijala i dr.), hodovi alata, tehnološke osobine (vrste postupaka obrade, parametri procesa obrade, pozicioniranje obratka i dr.), vrsta upravljanja, stezna mjesta za alate i pribore, način stezanja, broj alata, broj steznih mjesta alata, tačnost mašine, masa mašine, gabaritne dimenzije mašine, cijena mašine, troškovi obrade i dr.</p>
Identificuje operacije obrade, osnovna kretanja, vrste i namjenu alata i pomoćnog pribora za obradu metala struganjem	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opiše <b>osnovna kretanja</b> alata i obratka pri obradi metala struganjem</li> </ul> <p><b>Osnovna kretanja:</b> glavno i pomoćno kretanje</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opiše <b>operacije obrade metala struganjem</b></li> </ul> <p><b>Operacije obrade metala struganjem:</b> uzdužno struganje, poprečno (čeono) struganje, odsijecanje, obrada konusa, obrada navoja, bušenje i dr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opiše vrste i namjenu <b>alata</b> za obradu metala struganjem</li> </ul> <p><b>Alat:</b> strugarski noževi, burgije, razvrtiči, upuštači, mašinske ureznice, mašinske nareznice i dr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opiše vrste i namjenu <b>pomoćnog pribora</b> za obradu metala struganjem</li> </ul> <p><b>Pomoći pribor:</b> stezne glave, stezne čaure, šiljci, stezni trnovi, linete, planska ploča i dr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Objasni <b>parametre režima obrade</b> metala struganjem</li> </ul>

Ishodi učenja Učenik treba da dokaže da je sposoban da:	Kriterijumi za provjeru dostignutosti ishoda učenja Učenik treba da:
Identificuje operacije obrade, osnovna kretanja, vrste i namjenu alata i pomoćnog pribora za obradu metala glodanjem	<p><b>Parametri režima obrade:</b> brzina rezanja (broj obrtaja), korak (posmak) i dubina rezanja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opiše <b>osnovna kretanja</b> alata i obratka pri obradi metala glodanjem <b>Osnovna kretanja:</b> glavno i pomoćno kretanje</li> <li>- Opiše <b>postupke obrade metala glodanjem</b> <b>Postupci obrade metala glodanjem:</b> prema rasporedu reznih elemenata alata (obimno i čeono glodanje), prema smjeru međusobnih kretanja alata i predmeta obrade (istosmjerno i suprotnosmjerno glodanje)</li> <li>- Opiše <b>operacije obrade metala glodanjem</b> <b>Operacije obrade metala glodanjem:</b> obrada ravnih površina, obrada krivolinijskih kontura, obrada površina specijalnog oblika i obrada površina složenog oblika</li> <li>- Opiše vrste i namjenu <b>alata</b> za obradu metala glodanjem <b>Alat:</b> glodala (valjkasta glodala, koturasta glodala, testerasta glodala, čeono valjkasta glodala, ugaona glodala, profilna glodala, modulna glodala, vretenasta glodala i dr.), glodačke glave (glodačke glave sa pravim zubima, glodačke glave sa ukrštenim zubima i glodačke glave sa zavoјnim zubima), burgije, mašinske ureznice, mašinske nareznice i dr.</li> <li>- Opiše vrste i namjenu <b>pomoćnog pribora</b> za obradu metala glodanjem <b>Pomoći pribor:</b> mašinske stege, stezne glave, stezne čaure, šiljci, stezni trnovi, podeoni aparati, zakretni radni stolovi i dr.</li> <li>- Objasni <b>parametre režima obrade</b> metala glodanjem <b>Parametri režima obrade:</b> brzina rezanja (broj obrtaja alata), brzina pomoćnog kretanja, korak, dubina i širina rezanja</li> </ul>

#### 4. Tip ispita

- Učenik polaže stručnu teoriju putem testa

#### 5. Dozvoljena pomagala

- U skladu sa pitanjima i zadacima

#### 6. Literatura i drugi izvori

- U skladu sa literaturom koja je definisana modulima na osnovu kojih je urađen Ispitni katalog za stručnu teoriju

## 7. Mjerila provjere

- Na osnovu kriterijuma za provjeru dostignutosti ishoda učenja, formiraju se ispitna pitanja i zadaci različitog tipa, na različitom taksonomskom nivou, iz svih ishoda učenja.

### Vrste pitanja/zadataka na testu:

- Pitanja/zadaci zatvorenog tipa
  - Pitanja/zadaci višestrukog izbora (ponuđena su tri ili četiri odgovora od kojih je jedan tačan)
  - Pitanja/zadaci alternativnog izbora (pitanja da - ne ili tačno - netačno)
  - Pitanja/zadaci povezivanja (povezivanje odgovarajućih pojmova)
- Pitanja/zadaci otvorenog tipa
  - Pitanja/zadaci kratkog odgovora (treba upisati riječ, sintagmu, rečenicu)
  - Pitanja/zadaci produženog odgovora
  - Pitanja/zadaci dopunjavanja

### Obim zadataka na testu:

- Test se sastoji od pitanja/zadataka koji su povezani sa kriterijumima provjere dostignutosti ishoda učenja kao i praktičnim kriterijumima čiji se pojedini segmenti izvođenja mogu provjeriti putem testa, a vezani su za dostizanje ishoda učenja. Broj pitanja po ishodima na testu u odnosu na ukupan broj, uskladen je sa zastupljenošću ishoda koji su definisani u ispitnom katalogu.

## 4.2. ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI RAD

### 1. Moduli na osnovu kojih je urađen ispitni katalog za završni rad:

- Tehnologija i obrada metala bušenjem
- Tehnologija i obrada metala brušenjem
- Tehnologija i obrada metala struganjem
- Tehnologija i obrada metala glodanjem

### 2. Cilj ispita:

- Provjera nivoa postignuća ishoda učenja definisanih u modulima koji čine osnovu za izradu završnog rada.
- Provjera pravilne upotrebe stručne terminologije, sposobnosti povezivanja teorijskih i praktičnih znanja, samostalnosti i sistematičnosti u radu, racionalnog korišćenja, materijala, vremena i energije i poznавanja propisa za obezbeđenje zaštite na radu i zaštite okoline.

### 3. Teme/Zadaci za završni rad

1. Izrada vratila na konvencionalnom strugu na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije
2. Izrada šupljeg vratila na konvencionalnom strugu na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije
3. Izrada stepenaste osovine na konvencionalnom strugu na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije
4. Izrada konusne osovine na konvencionalnom strugu na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije
5. Izrada zaobljene osovine na konvencionalnom strugu na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije
6. Izrada konusne zaobljene osovine na konvencionalnom strugu na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije
7. Izrada navojne osovine na konvencionalnom strugu na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije
8. Izrada ožljebljene osovine na konvencionalnom strugu na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije
9. Izrada čaure na konvencionalnom strugu na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije
10. Izrada prirubnice na konvencionalnom strugu na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije
11. Izrada vodice na konvencionalnom strugu na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije
12. Izrada nosača čaure na konvencionalnom strugu na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije
13. Izrada međuvretena na konvencionalnom strugu na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije
14. Izrada remenice na konvencionalnom strugu na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije
15. Izrada glavčine točka na konvencionalnom strugu na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije
16. Izrada šahovske figure na konvencionalnom strugu na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije
17. Izrada gornje ploče alata za probijanje i prosijecanje na konvencionalnoj glodalici na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije
18. Izrada noseće ploče alata za probijanje i prosijecanje na konvencionalnoj glodalici na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije
19. Izrada vodeće ploče alata za probijanje i prosijecanje na konvencionalnoj glodalici na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije
20. Izrada rezne ploče alata za probijanje i prosijecanje na konvencionalnoj glodalici na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije
21. Izrada osnovne ploče alata za izvlačenje na konvencionalnoj glodalici na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije
22. Izrada stezne ploče mašinske stege na konvencionalnoj glodalici na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije
23. Izrada donje ploče mašinske stege na konvencionalnoj glodalici na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije
24. Izrada osnovne ploče nosača kaišnika na konvencionalnoj glodalici na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije
25. Izrada poluge na konvencionalnoj glodalici na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije
26. Izrada kućišta na konvencionalnoj glodalici na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije
27. Izrada ploče sa džepom, kanalom i konturom na konvencionalnoj glodalici na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije
28. Izrada rupa i otvora na konvencionalnoj bušilici na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije
29. Izrada stepenastih rupa i otvora na konvencionalnoj bušilici na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije

30. Izrada rupa i otvora na cilindričnim površinama obratka na konvencionalnoj bušilici na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije
31. Brušenje ravnih površina na konvencionalnoj brusilici na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije
32. Brušenje cilindričnih površina na konvencionalnoj brusilici na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije
33. Brušenje konusnih površina na konvencionalnoj brusilici na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije
34. Oštrenje alata za obradu metala rezanjem na konvencionalnoj brusilici na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije

#### **4. Tip ispita**

- Učenik radi završni rad praktično, sa pisanim i usmenim obrazloženjem

#### **5. Dozvoljena pomagala**

- U skladu sa zadatkom

#### **6. Literatura i drugi izvori**

- U skladu sa literaturom koja je definisana modulima na osnovu kojih je urađen ispitni katalog za završni rad

#### **7. Mjerila provjere**

- Na osnovu predloženih tema/zadataka u Ispitnom katalogu za završni rad, formiraju se zadaci koje učenici biraju u skladu sa pravilnikom koji reguliše polaganje završnog ispita. Na osnovu izabranog zadatka, učenik samostalno radi završni rad, u skladu sa uputstvom i nadzorom nastavnika - mentora. Ispitna komisija određuje početak, završetak i rok predaje završnih radova u skladu sa pravilnikom. Sastavni dio zavšnog ispita je pisano i usmeno obrazloženje praktičnog zadatka.

Završni rad sa odbranom se budi na sljedeći način:

- Adekvatan izbor materijala, opreme, alata, zaštitnih sredstava, metoda za analizu i dr. za realizaciju praktičnog zadatka – 15%
- Stručna razrada praktičnog zadatka – 40%
- Funkcionalnost i povezanost zadatka sa praktičnom primjenom – 15 %
- Pisano obrazloženje praktičnog zadatka (teorijska obrada teme i opis toka izrade zadatka) – 15%
- Usmeno obrazloženje praktičnog zadatka – 15%

## 5. NAČIN IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA

### 5.1. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I OBЛИCIMA NASTAVE

Redni broj	Naziv modula	Razred	Ukupno časova	Oblici nastave			Broj časova kod kojih se odjeljenje dijeli na grupe		
				T	V	P	T	V	P
<b>Stručni moduli</b>									
1.	Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom u mašinstvu	I	108	36	-	72	-	-	72
2.	Mehanika I	I	108	54	54	-	-	-	-
3.	Mašinski materijali	I	72	54	-	18	-	-	18
4.	Uvod u obradu metala rezanjem	I	144	36	-	108	-	-	108
5.	Pripremni poslovi za obradu metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu	I	144	-	-	144	-	-	144
6.	Mašinski elementi	II	144	72	72	-	-	72	-
7.	Tehnologija i obrada metala bušenjem	II	108	36	-	72	-	-	72
8.	Tehnologija i obrada metala brušenjem	II	108	36	-	72	-	-	72
9.	Konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem	II	72	36	-	36	-	-	36
10.	Pomoći poslovi pri obradi metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu	II	72	-	-	72	-	-	72
11.	Obrada metala na konvencionalnoj bušilici u proizvodnom pogonu	II	108	-	-	108	-	-	108
12.	Obrada metala na konvencionalnoj bušilici u proizvodnom pogonu	II	144	-	-	144	-	-	144
13.	Tehnologija i obrada metala struganjem	III	132	33	-	99	-	-	99
14.	Tehnologija i obrada metala glodanjem	III	132	33	-	99	-	-	99
15.	Preduzetništvo	III	66	33	33	-	-	-	-
16.	Obrada metala na konvencionalnom strugu u proizvodnom pogonu	III	231	-	-	231	-	-	231
17.	Obrada metala na konvencionalnoj glodalici u proizvodnom pogonu	III	231	-	-	231	-	-	231

## 5.2. PRAKTIČNO OBRAZOVANJE I PROFESIONALNA PRAKSA

### 5.2.1. PRAKTIČNO OBRAZOVANJE (PRAKTIČNA NASTAVA – PN) U ŠKOLI I KOD POSLODAVCA

- Praktično obrazovanje se obavlja radi primjene teorijskih znanja u praksi i sticanja novih vještina.
- Praktično obrazovanje se izvodi u objektima škole (radionice, kabineti ili laboratorije) i u objektima van škole (ustanove ili privredna društva)

**Spisak modula u okviru kojih se realizuje praktično obrazovanje (praktična nastava – PN) i broj časova u školi i kod poslodavca:**

Redni broj	Naziv modula	Razred	Broj časova PN u školi	Broj časova PN kod poslodavca	Ukupan broj časova PN
1.	Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom u mašinstvu	I	72	-	72
2.	Mašinski materijali	I	18	-	18
3.	Uvod u obradu metala rezanjem	I	102	6	108
4.	Pripremni poslovi za obradu metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu*	I	-	144	144
<b>Ukupno PN – I razred</b>			<b>192</b>	<b>150</b>	<b>342</b>
5.	Tehnologija i obrada metala bušenjem	II	60	12	72
6.	Tehnologija i obrada metala brušenjem	II	60	12	72
7.	Konvencionalne mašine za obradu metala rezanjem	II	30	6	36
8.	Pomoći poslovi pri obradi metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu*	II	-	72	72
9.	Obrada metala na konvencionalnoj bušilici u proizvodnom pogonu*	II	-	108	108
10.	Obrada metala na konvencionalnoj brusilici u proizvodnom pogonu*	II	-	144	144
<b>Ukupno PN – II razred</b>			<b>150</b>	<b>354</b>	<b>504</b>
11.	Tehnologija i obrada metala struganjem	III	87	12	99
12.	Tehnologija i obrada metala glodanjem	III	87	12	99
13.	Obrada metala na konvencionalnom strugu u proizvodnom pogonu*	III	-	231	231
14.	Obrada metala na konvencionalnoj glodalici u proizvodnom pogonu*	III	-	198	198
<b>Ukupno PN – III razred</b>			<b>174</b>	<b>453</b>	<b>627</b>
<b>Ukupno PN – I, II i III razred</b>			<b>516</b>	<b>957</b>	<b>1473</b>
% zastupljenosti PN u odnosu na ukupan broj časova			<b>15,4</b>	<b>28,5</b>	<b>43,8</b>

**Napomena:**

- Moduli koji su označeni sa (\*), realizuju se kod poslodavca. Za učenike koji imaju zaključen individualni ugovor o obrazovanju kod poslodavca, broj časova ovih modula se uvećava za 108 časova u prvom razredu, 144 u drugom razredu, odnosno 132 u trećem razredu, u skladu sa Zakonom o stručnom obrazovanju.
- Broj časova praktične nastave za ove učenike, u modulu Pripremni poslovi za obradu metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu iznosi 252; u modulima Pomoći poslovi pri obradi metala rezanjem na konvencionalnim mašinama u proizvodnom pogonu, Obrada metala na konvencionalnoj bušilici u proizvodnom pogonu i Obrada metala na konvencionalnoj brusilici u proizvodnom pogonu 504; u modulima

Obrada metala na konvencionalnom strugu u proizvodnom pogonu i Obrada metala na konvencionalnoj glodalici u proizvodnom pogonu 660. Ukupan broj časova praktične nastave za ove učenike iznosi 1821, odnosno 54.2 %.

- U zavisnosti od materijalnih uslova u školi i kod poslodavca, praktično obrazovanje (praktična nastava) se može i u cijelini realizovati kod poslodavca. Za učenike koji imaju zaključen individualni ugovor o obrazovanju kod poslodavca, nastavu treba organizovati tako da učenik u I razredu ima praktično obrazovanje kod poslodavca u trajanju od jednog dana, u II razredu u trajanju od dva dana, a u III razredu u trajanju od tri dana.

### **5.2.2. PROFESIONALNA PRAKSA**

- Profesionalna praksa izvodi se po pravilu nakon završetka nastavne godine za učenike koji su praktično obrazovanje ostvarili u objektima škole.
- Učenici I i II razreda nakon završetka nastavne godine obavljaju profesionalnu praksu u trajanju od 10 dana, u skladu sa nastavnim planom. Profesionalna praksa izvodi se u odgovarajućim proizvodnim pogonima u kojima se izvode radovi obrade metala rezanjem na konvencionalnim mašinama i proizvode mašinski djelovi i sklopovi.
- Za izradu programa profesionalne prakse i njenu realizaciju zadužena je škola. Program profesionalne prakse mora biti u korelaciji sa programom stručnih modula i praktičnog obrazovanja koje se realizuje u okviru modula. O realizaciji programa profesionalne prakse učenik je obavezan da vodi dnevnik profesionalne prakse. U dnevnik, učenik po danima upisuje sadržaje rada. Dnevnik profesionalne prakse potpisuje lice zaduženo za realizaciju programa. Podaci o profesionalnoj praksi (ime i prezime učenika, mjesto i vrijeme izvođenja) evidentiraju se u posebnim rubrikama u odjeljenjskim knjigama).
- Profesionalna praksa se ne ocjenjuje, ali je uslov za završetak razreda.

### **5.3. SLOBODNE/ VANNASTAVNE AKTIVNOSTI**

- U školi se organizuju slobodne odnosno vannastavne aktivnosti učenika.
- Zadaci i program slobodnih, odnosno vannastavnih aktivnosti razrađuju se godišnjim programom rada škole.
- Slobodne, odnosno vannastavne aktivnosti učenika se ostvaruju putem: predavanja, stručnih ekskurzija, okruglih stolova, društveno korisnog rada i drugih oblika.
- Uspješnost učenika na slobodnim, odnosno vannastavnim aktivnostima se ne ocjenjuje. Škola je u obavezi da za sve učenike organizuje najmanje 36 časova slobodnih, odnosno vannastavnih aktivnosti godišnje (33 časa u III razredu). Fond časova slobodnih, odnosno vannastavnih aktivnosti ne ulazi u ukupan godišnji fond časova iz Nastavnog plana.

Okvirni program slobodnih, odnosno vannastavnih aktivnosti sastoji se iz tri cjeline:

- Sadržaji vezani za opšteobrazovno područje: dani sporta, ekološke aktivnosti, zdravi stilovi života, građansko obrazovanje, filmske, pozorišne, muzičke predstave i likovne izložbe, posjeta istorijskim spomenicima, muzejima, sajmu knjiga i dr.
- Obavezni sadržaji vezani za stručno područje: stručne ekskurzije, posjete institucijama i preduzećima koja su stručno vezana za obrazovni program, posjete sajmovima informatike, tehnike i nastavne tehnologije, učešće na stručnim predavanjima i takmičenjima u poznавanju određenih oblasti, karijerna orientacija i dr.
- Sadržaji po izboru učenika: učešće u raznim sekcijama (sportska, dramska, literarna, muzička, likovna, informatička, prva pomoć, saobraćajni propisi, Internet klub, preduzetnički klub i dr.)

#### **5.4. STRUČNE EKSKURZIJE**

- Stručne ekskurzije treba da omoguće učenicima uvid u tehničko-tehnološko, proizvodno, uslužno i radno okruženje u stvarnim uslovima iz oblasti sa kojima nisu bili u mogućnosti da se u potpunosti upoznaju u toku praktičnog obrazovanja. One omogućavaju učenicima dalju socijalizaciju i razvoj pozitivnog odnosa prema kvalifikaciji za koju se obrazuju. Imaju značajnu ulogu i u profesionalnom informisanju i karijernom vođenju.
- Stručne ekskurzije se mogu organizovati kao kratkotrajne (1-3 sata), poludnevne i cijelodnevne. Mogu se organizovati u različitim periodima, u zavisnosti od faze realizacije modula ili oblasti. Stručne ekskurzije se planiraju u godišnjem planu rada nastavnika odnosno stručnih aktiva i dio su godišnjeg plana rada škole.
- Nastavnici koji organizuju i realizuju stručnu ekskurziju treba da:
  - pripreme učenike za ekskurziju - da ih upoznaju sa ciljevima i sadržajem ekskurzije
  - odrede način izvođenja ekskurzije, njenu strukturu, način obilaska, pitanja za nadležne osobe i dr.
  - sistematizuju stečena znanja učenika kroz zadatke, raspravu, refleksiju, prezentaciju i dr.

## 5.5. DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA

- U školi se organizuje dodatna i dopunska nastava.
- Plan dodatne i dopunske nastave pripremaju nastavnici, odnosno stručni aktivi za svaki od modula ili grupu modula i razrađuju se u godišnjem programu rada škole.
- Učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama treba omogućiti punu socijalizaciju. U tom smislu nastavnici treba da planiraju načine za pomoći učenicima, u skladu sa iskazanim željama i potrebama učenika i individualnim razvojnim obrazovnim programom.
- Nadarenim učenicima treba organizovati dodatnu nastavu, pomoći im davanjem uputstava za individualno savlađivanje gradiva, uputiti ih na dodatnu literaturu i druge izvore, pomoći im pri radu u laboratorijama i slično, kao i organizovati dodatne časove.
- Za učenike koji postižu slabije rezultate u učenju treba organizovati dopunsку nastavu. Takođe, učenike sa boljim uspjehom treba podsticati da pomažu onim sa slabijim uspjehom i osmišljavati aktivnosti kroz koje se ta pomoć može realizovati.
- Sve aktivnosti vezane za pomoći učenicima treba da se nađu u godišnjem planu rada nastavnika.

## 6. NAČIN PRILAGOĐAVANJA OBRAZOVNOG PROGRAMA

---

### 6.1. PRILAGOĐAVANJE OBRAZOVNOG PROGRAMA DAROVITIM UČENICIMA

- Prema Programu za razvoj i podršku darovitim učenicima (2020-2022), predviđen je operativni cilj „Obogaćivanje kurikuluma u cilju podsticanja talenata i poboljšanje informatičke infrastrukture“.
- Kurikulum se obogaćuje po širini, ishodima i sadržajima učenja, kao i po dubini, metodama nastave/učenja koje treba da angažuju više misaone procese u obradi tih sadržaja, a u skladu sa sposobnostima, sklonostima, interesovanjima i motivacijom darovitih učenika. U procesu planiranja nastave, potrebno je da nastavnici pažljivo definisu ishode, sadržaje i metode učenja, koji će biti izazovni za darovite učenike i odgovarati njihovom stepenu razvoja, ali i biti povezani sa jezgrom modula. Sadržaji, kojima se obogaćuje program, treba da budu primjereni učenikovim interesovanjima, u cilju podsticanja njihove motivacije za rad i daljeg razvoja svih potencijala. Oni treba da budu dovoljno izazovni i raznovrsni da podstču više misaone procese. Naglasak treba staviti na sticanje temeljnih znanja, a ne samo činjenica, pri čemu tempo rada treba da bude fleksibilan i da odgovara brzini napredovanja svakog darovitog učenika. Važno je da nastavnici koriste interdisciplinarni pristup u nastavi, koji je zasnovan na integraciji problema iz različitih oblasti nauke, jer se tako podstiče želja darovitih učenika za proširivanjem i produbljivanjem znanja, kao i razvijanjem sposobnosti da reaguju na različite pojave.
- Planiranje i pripremanje nastave treba da sadrži različite pristupe poučavanja, različite metode učenja i, na kraju, različite načine prezentovanja onog što se naučilo. Nastavu treba organizovati tako da omogući učenicima da primjenjuju metode učenja kao što su: rješavanje problema, izrada projekata, istraživanja, kooperativno učenje, divergentno učenje i sl. Prilikom realizacije obogaćenog kurikuluma za redovnu nastavu, darovite učenike ne treba izdvajati iz odjeljenja, već im omogućiti individualan ili rad u grupi na zadacima i projektima uz stručno vođenje nastavnika. Postignuća u učenju se mogu unaprijediti kada daroviti učenici borave i uče u grupi onih sa sličnim sposobnostima i interesovanjima. Stoga je pored planiranja redovne nastave, potrebno sačiniti i plan rada dodatne nastave i sekcija slobodnih aktivnosti čijom će se realizacijom odgovoriti potrebama i interesovanjima darovitih učenika. U ovim planovima je potrebno posebno definisati ishode učenja koje podstiču više misaone procese (analiza, sinteza, evaluacija), kao i razvoj vještina.

## 6.2. PRILAGOĐAVANJE OBRAZOVNOG PROGRAMA UČENICIMA SA POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

a) Učenici sa posebnim obrazovnim potrebama

- U skladu sa zakonom, djeca sa posebnim obrazovnim potrebama su:
  - 1) djeca sa smetnjama u razvoju – djeca sa tjelesnom, intelektualnom, senzornom smetnjom, djeca sa kombinovanim smetnjama i smetnjom iz spektra autizma;
  - 2) djeca sa teškoćama u razvoju – djeca sa govorno-jezičkim teškoćama, poremećajima u ponašanju; teškim hroničnim oboljenjima; dugotrajno bolesna djeca i druga djeca koja imaju poteškoće u učenju i druge teškoće uzrokovane emocionalnim, socijalnim, jezičkim i kulturološkim preprekama.

b) Pristupačnost i opremljenost škola

- U skladu sa zakonom, škola je u obavezi da radi na poboljšanju pristupačnosti i opremljenosti škola. Odnosno, škola treba da obezbijedi prevazilaženje arhitektonskih, fizičkih i drugih prepreka u školi, odnosno pristupačnost učionica, dvorišta, toaleta, hodnika, prilagođenost enterijera i eksterijera karakteristikama kretanja i stepenu samostalnosti učenika. Sve ovo treba pripremiti prije nego što se u školu upišu učenici sa posebnim obrazovnim potrebama.
- Kako bi bila dostupna i pristupačna za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama škola treba da obezbijedi:
  - Učenicima sa tjelesnim smetnjama – pristup zgradi, priboru, opremi za rad, prostor za kretanje, tehnološka pomagala, podršku resursnog centra i dr.;
  - Učenicima sa intelektualnim smetnjama – očigledna nastavna sredstava, uklanjanje i smanjenje ometajućih faktora, podršku resursnog centra i dr.;
  - Učenicima sa smetnjama vida – mjesto u učionici sa kojeg se najbolje vidi tabla, slobodne puteve do table, bezbjedno okruženje, nastavna sredstva, materijal, adekvatnu obrazovnu tehnologiju i znanja o njima, učešće resursnog centra i dr.;
  - Učenicima sa smetnjama sluha – da sjede blizu nastavnika, otklanjanje ometajućih zvukova, neometan pogled u toku komunikacije, prilagođen didaktički materijal, adekvatnu obrazovnu tehnologiju i znanja o njima i dr.;
  - Učenicima sa smetnjom autizma – jasne fizičke i vizuelne granice (označavanje, ograničavanje prostora i sl.), jasna i precizna uputstva i dnevni raspored, otklanjanje vizuelnih i auditivnih distraktora pažnje, angažman resursnog centra i dr.;
  - Učenicima sa govorno-jezičkim teškoćama – veći i podebljani font obrazovnog materijala, prilagođene pismene zadatke, vrijeme za rješavanje, pomagala, uključivanje resursnog centra i dr.;
  - Učenicima sa teškoćama pažnje – mjesto pored katedre, otklanjanje svega što remeti pažnju i dr.;
  - Učenicima sa teškoćama uzrokovanim socijalnim, jezičkim i kulturološkim preprekama - psihosocijalnu podršku, dopunsku nastavu za prevazilaženje jezičkih barijera i dr.

c) Obrazovni programi po kojima učenici sa posebnim potrebama mogu pratiti izvođenje nastavnog procesa

- U skladu sa zakonom, obrazovni program za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama može se realizovati kao jedan od sljedećih programa po kojima učenik može da prati nastavni proces, na osnovu predloga rješenja komisije za usmjeravanje:
  - Program uz obezbjeđivanje dodatnih uslova i pomagala i stručne pomoći (u zavisnosti od razvojne smetnje učenika omogućava mijenjanje, prilagođavanje i individualizaciju metodike kojom se ishodi realizuju);
  - Program sa prilagođenim izvođenjem i dodatnom stručnom pomoći - učenik može sticati obrazovanje iz dijela obrazovnog programa kojim će se osposobiti za određene grupe poslova, koji mogu voditi stručnoj kvalifikaciji u skladu sa obrazovnim programom.

- Učenik sa posebnim obrazovnim potrebama može se, zavisno od individualnih mogućnosti i sposobnosti obrazovati za:
  - cijeli obrazovni program i steći kvalifikaciju nivoa obrazovanja, potvrđenu diplomom;
  - dio obrazovnog programa kojim će se osposobiti za određene grupe poslova, koji mogu voditi stručnoj kvalifikaciji ako je programom tako definisano, i steći stručnu kvalifikaciju, potvrđenu sertifikatom;
  - dio obrazovnog programa, čime će se osposobiti za određene grupe poslova, koji ne čine stručnu kvalifikaciju, što je potvrđeno potvrdom o završetku dijela obrazovnog programa.

Nivo do kojeg će se učenik obrazovati zavisi od uspješnosti završenih modula u skladu sa primjenjenim modelom obrazovnog programa.

d) Individualno razvojno-obrazovni program (IROP)

- U srednjoj školi, IROP se nadovezuje na IROP iz osnovne škole i ITP-1 koji je rađen za učenika.
- Za IROP odnosno, pripremu, primjenu, praćenje i prilagođavanje programa, škola, odnosno resursni centar, obrazuje stručni tim koji čine: nastavnici, stručni saradnici škole ili resursnog centra, uz učešće roditelja. U postavljanju i realizaciji IROP-a afirmaše se saradnja, kompetencije i odgovornosti svih aktera.
- Individualno razvojno-obrazovni program (IROP) je dokument koji se radi za svakog učenika sa posebnim obrazovnim potrebama koji je uključen u obrazovni program Rješenjem o usmjeravanju. Zasniva se na dinamičkoj procjeni odnosa aktuelnog i planiranog funkcionalisanja učenika (saznajni, emocionalni, socijalni i fizički), nivoa znanja i vještina. Njime se utvrđuju načini podrške, metodika i prilagođavanje procesa učenja, ispunjenje individualnih potreba i potencijala učenika. Predstavlja kompilaciju učenikovih osobina, potreba i ciljeva modula. U zavisnosti od smetnji i teškoća u razvoju, sposobnosti i potreba učenika IROP omogućava: modifikovanje ishoda; mijenjanje, prilagođavanje i individualizaciju metodike kojom se aktivnosti realizuju. Individualni program dozvoljava dopunjavanje alternativnim oblicima komunikacije, kao što su znakovni jezik, Brajovo pismo, komunikacijske sličice; upotrebu specijalizovane didaktike, opreme, pomagala, asistivne tehnologije i sl. U njemu se jasno definiše kada i kojim oblastima je potrebna podrška asistenta. Rješenjem o usmjeravanju u obrazovni program utvrđuje se potreba asistencije u nastavi koju obavlja asistent u nastavi. Podršku inkluzivnom obrazovanju pružaju resursni centri kroz savjetodavni i stručni rad, kao i obuke nastavnika i stručnih saradnika za rad sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama shodno razvojnoj smetnji.
- Za učenike završnih razreda srednje škole kao dio individualnog razvojno-obrazovnog programa izrađuje se i sprovodi individualni tranzicioni plan 2 (ITP2) čiji su ciljevi, mjere i aktivnosti usmjereni na vještine za nezavisan život i pripremu za zapošljavanje - prelazak na tržiste rada.

### **6.3. PRILAGOĐAVANJE OBRAZOVNOG PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH**

- Obrazovni programi se prilagođavaju odraslima po obimu, organizaciji i trajanju. Prilikom prilagođavanja programa odraslim polaznicima škola treba da vodi računa o njihovim ranije stečenim znanjima, radnom i životnom iskustvu i specifičnostima učenja odraslih.
- Prilagođeni plan i program, treba na kraju obrazovanja da omogući polazniku sticanje kvalifikacije nivoa obrazovanja i stručnih kvalifikacija, koje su predviđene obrazovnim programom.
- Kvalifikacija nivoa obrazovanja Obradivač/ Obradivačica metala rezanjem na konvencionalnim mašinama, može se steći kroz vanredno obrazovanje.
- U skladu sa zakonom, vanredni učenik je obavezan da pohađa pripremnu nastavu koja može biti organizovana kao instruktivno-konsultativna, kao grupna nastava za koju je definisan raspored realizacije predmeta, modula ili tema u okviru modula ili kao kombinacija ova dva modela.
- Ukupan fond časova za pojedine razrede ne može biti manji od 50% ukupnog godišnjeg broja časova za obrazovni program, ukoliko se učenici obrazuju nakon završetka osnovnog obrazovanja.
- Ukoliko su učenici završili obrazovanje po obrazovnom programu srednje škole, u skladu sa zakonom, njima se priznaju predmeti odnosno moduli koje su uspješno završili, ukoliko su njihov sadržaj i trajanje odgovarajući. U tom slučaju, broj časova od najmanje 50% ukupnog godišnjeg broja časova, određuje se u odnosu na ukupan godišnji broj časova predmeta i modula koje učenici nijesu prethodno izučavali ili ih nijesu uspješno završili.
- Za svakog učenika škola treba da utvrditi listu predmeta (dopunskih, diferencijalnih), modula ili tema u okviru modula za koje je potrebno da učenik pohađa pripremnu nastavu, kao i broj časova pripremne nastave (obim nastave pojedinih tema). Škola treba da upozna učenika o seminarским i grafičkim radovima, projektnim i pisanim zadacima koje treba da uradi. Sagledavanjem liste predmeta, modula ili tema u okviru modula, škola formira grupe kandidata za pripremnu nastavu.
- Škola treba da organizuje časove pripreme kandidata za pojedine dijelove završnog ispita, kao i za izradu praktičnog rada, koja može biti organizovana kao instruktivno-konsultativna.
- Škola je dužna da vodi odgovarajuću evidenciju o svakom učeniku.

## 7. REFERENTNI PODACI

---

**Naziv dokumenta:** Obrazovni program Obradivač metala rezanjem na konvencionalnim mašinama

**Kod dokumenta:** OP-050130-OMRKM

**Datum usvajanja dokumenta:** 28. jul 2022. godine

**Sjednica nadležnog Savjeta na kojoj je dokument usvojen:** II sjednica Nacionalnog savjeta za obrazovanje

**Radna grupa za izradu dokumenta:**

1. Prof. dr Milet Janjić, doktor tehničkih nauka, redovni profesor, Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore
2. Milan Vujisić, diplomirani mašinski inženjer, rukovodilac sektora za tehničke poslove, istraživanje i razvoj, Tara Aerospace AD Mojkovac
3. Aleksandar Mašić, elektrotehničar energetike, poslovođa, 3D soba Fin-ing d.o.o. Podgorica
4. Mr Darko Skupnjak, magistar tehničkih nauka, menadžer proizvodnje, Daido metal Kotor AD
5. Draško Tomašević, Bech of sci Mech ing, tehnički direktor, Zip d.o.o. Danilovgrad
6. Slobodan Stanić, diplomirani ekonomista, izvršni direktor, d.o.o. Remid-vis Podgorica
7. Marija Milačić, diplomirani inženjer pomorstva, sekretar Odbora udruženja metaloprerađivačke industrije, Privredna komora Crne Gore
8. Mr Zoran Đukić, magistar tehničkih nauka, v.d. direktora, JU OŠ „Savo Pejanović“ Podgorica
9. Ljiljana Vraneš, diplomirani mašinski inženjer, nastavnik, JU Srednja stručna škola „Ivan Uskoković“ Podgorica
10. Dijana Vujošević Benić, stepen specijaliste mašinstva, nastavnik, JU Srednja stručna škola „Ivan Uskoković“ Podgorica
11. Milijana Vujošević, diplomirani mašinski inženjer, nastavnik, JU Srednja stručna škola „Ivan Uskoković“ Podgorica
12. Slađana Ćuković, diplomirani mašinski inženjer, nastavnik, JU Srednja stručna škola „Ivan Uskoković“ Podgorica
13. Jelica Kapor, diplomirani mašinski inženjer, nastavnik, JU Srednja stručna škola „Ivan Uskoković“ Podgorica
14. Marina Bećirović, diplomirani mašinski inženjer, nastavnik, JU Prva srednja stručna škola Nikšić
15. Marija Jokanović, diplomirani mašinski inženjer, nastavnik, JU Prva srednja stručna škola Nikšić
16. Zoran Zelović, diplomirani mašinski inženjer, nastavnik, JU Prva srednja stručna škola Nikšić
17. Radomir Krstajić, diplomirani mašinski inženjer, nastavnik, JU Prva srednja stručna škola Nikšić
18. Nebojša Vuković, diplomirani mašinski inženjer, nastavnik, JU Srednja stručna škola Bijelo Polje
19. Vaso Obradović, diplomirani mašinski inženjer, nastavnik, JU Srednja stručna škola Bijelo Polje
20. Severin Obradović, diplomirani mašinski inženjer, nastavnik, JU Srednja stručna škola Bijelo Polje
21. Desimir Mojović, diplomirani mašinski inženjer, nastavnik, JU Srednja stručna škola Pljevlja
22. Draško Kuburović, diplomirani mašinski inženjer, nastavnik, JU Srednja stručna škola Pljevlja
23. Branko Golubović, diplomirani mašinski inženjer, nastavnik, JU Srednja mješovita škola „Mladost“ Tivat
24. Zdravko Čurović, strukovni inženjer industrijskog inženjerstva, nastavnik, JU Srednja mješovita škola „Mladost“ Tivat

**Članovi radne grupe za module koji su preuzeti iz drugih obrazovnih programa:**

1. Dijana Kostović, diplomirani ekonomista, nastavnik, JU Srednja mješovita škola „Danilo Kiš“ Budva
2. Srđan Obradović, diplomirani pravnik, koordinator u Odjeljenju za istraživanje i razvoj kvalifikacija, JU Centar za stručno obrazovanje

**Koordinatori:**

Sandra Brkanović, diplomirani inženjer elektrotehnike, rukovodilac Odjeljenja za istraživanje i razvoj kvalifikacija, JU Centar za stručno obrazovanje

Alen Šabanović, diplomirani inženjer elektrotehnike, nastavnik, JU Srednja elektro - ekonomска škola Bijelo Polje

**Ostale informacije:**

**Lektura:** Magdalena Jovanović, samostalni savjetnik I za odnose sa javnošću, organizaciju događaja i lektorisanje, JU Centar za stručno obrazovanje

**Dizajn i tehnička obrada:** Danilo Gogić, savjetnik I – administrator, JU Centar za stručno obrazovanje